



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	31. 11. 20. 15	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	12-2/15-2	
VEZA:		
EPA:	777 XXV	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08-378  
Podgorica, 20. mart 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 12. marta 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su, dr Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i Biljana Blečić, v.d direktorice Veterinarske uprave.

PREDSJEDNIK  
Milo Đukanović, s.r.

ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU

Član 1

U Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12) u članu 4 tačka 1 mijenja se i glasi.

“1) **vlasnik odnosno držalac životinja** (owner or keeper) je pravno ili fizičko lice ili lice koje je odgovorno ili zaduženo za životinje stalno ili privremeno.”

Tačka 6 mijenja se i glasi.

“6) **granično inspekcijsko mjesto** (border inspection post) je mjesto vršenja granične veterinarske kontrole na području graničnog prelaza u skladu sa ovim zakonom.”

Tač. 11 i 12 mijenjaju se i glase.

“11) **premještanje** je svako komercijalno ili nekomercijalno premještanje životinje iz gazdinstva iz kojeg potiče ili nekog drugog mjesta na drugu lokaciju (mjesto odredišta) odnosno otpremanje pošiljke životinjskog porijekla i hrane za životinje bez obzira na namjenu;

12) **kućni ljubimci** su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje.”

Tač. 15 i 16 mijenjaju se i glase.

“15) **nus proizvodi životinjskog porijekla** (animal by-products) su tijela ili djelovi tijela životinja, proizvodi životinjskog porijekla ili drugi proizvodi dobijeni od životinja, koji nijesu namijenjeni za ishranu ljudi, uključujući jajne ćelije, embrione i sjeme;

16) **pošiljka proizvoda** je određena količina proizvoda iste vrste, obuhvaćena istim veterinarskim sertifikatom (sertifikatima) ili veterinarskim dokumentom (dokumentima), ili drugim dokumentom u skladu sa ovim zakonom koja se prevozi istim prevoznim sredstvom i koja se uvozi iz iste države ili dijela države.”

Poslije tačke 16 dodaje se nova tačka koja glasi.

“16a) **pošiljka životinja** je određeni broj životinja iste vrste koje su obuhvaćene istim veterinarskim sertifikatom ili dokumentom, koje se prevoze istim prevoznim sredstvom i koje dolaze iz iste države ili istog dijela te države.”

Tačka 19 mijenja se i glasi.

“19) **promet** je svako komercijalno premještanje životinja, proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje.”

Tačka 24 mijenja se i glasi.

“24) **sertifikovanje** je postupak potvrđivanja propisanih uslova, na osnovu kojeg se izdaje sertifikat odnosno uvjerenje ili druga veterinarska javna isprava u pisanoj, elektronskoj ili drugoj jednako vrijednoj formi.”

Tačka 29 mijenja se i glasi.

“29) **unošenje** (introduction) je uvoz i stavljanje robe u carinske postupke u skladu sa carinskim propisima, kao i njihov unos u slobodnu zonu ili carinsko skladište.”

Tačka 32 mijenja se i glasi.

“32) **veterinar** je lice koje posjeduje dokaz o formalnoj osposobljenosti za obavljanje veterinarske profesije u skladu sa propisima o regulisanim profesijama i priznavanju inostranih profesionalnih kvalifikacija.”

#### Član 4

Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi.

#### "Obaveze ovlašćene laboratorije

##### Član 7a

(1) Ovlašćena laboratorija iz člana 7 ovog zakona dužna je da:

- pripremi i ispita službene uzorke i sačini izvještaj o rezultatima u skladu sa ovim zakonom,
- započne ispitivanje odmah po dostavljanju uzoraka, a nakon završetka ispitivanja izradi izvještaj i dostavi ga službenom veterinaru koji je dostavio uzorak, odnosno Upravi u skladu sa ovim zakonom;
- ukoliko se ispitivanjem utvrdi sumnja ili potvrdi bolest, odnosno kada nakon završenog ispitivanja uzorak ne ispunjava propisane vrijednosti, izvještaj o rezultatima dostavi odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od dana sprovedenog ispitivanja službenom veterinaru odnosno Upravi u skladu sa ovim zakonom

(2) Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv uzorka sa podacima o životinji, hrani, vodi ili hrani za životinje, datum dostavljanja, datum početka i završetka laboratorijskog ispitivanja, opis dostavljenog uzorka sa temperaturom na kojoj je dostavljen prema potrebi, metode laboratorijskog ispitivanja, rezultate ispitivanja, izjavu o usaglašenosti sa propisom i druge podatke od značaja "

#### Član 5

Član 8 mijenja se i glasi.

"(1) Za određene vrste ispitivanja u skladu sa ovim zakonom koje vrše i referentne laboratorije Evropske unije, Ministarstvo određuje jednu laboratoriju kao nacionalnu referentnu laboratoriju za to ispitivanje (u daljem tekstu. referentna laboratorija) koja ispunjava uslove iz stava 4 ovog člana.

(2) Za više vrsta ispitivanja može se odrediti jedna laboratorija kao referentna laboratorija

(3) Ukoliko u Crnoj Gori za određena ispitivanja ne postoji laboratorija za ta ispitivanja, Ministarstvo određuje referentnu laboratoriju države članice Evropske unije ili Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA).

(4) Način određivanja, uslove i obaveze koje mora da ispunjava laboratorija iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo

(5) Listu referentnih laboratorija iz st 1 i 3 ovog člana Ministarstvo objavljuje u "Službenom listu Crne Gore" i dostavlja Evropskoj komisiji, referentnim laboratorijama Evropske unije i državama članicama Evropske unije "

#### Član 6

Poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi:

#### "Obaveze referentne laboratorije

##### Član 8a

Referentna laboratorija iz člana 8 ovog zakona dužna je da:

- 1) saraduje sa referentnom laboratorijom Evropske unije iz oblasti ovlašćenja,
- 2) koordinira u aktivnostima ovlašćenih laboratorija odgovornih za laboratorijsko ispitivanje uzoraka,
- 3) prema potrebi, sprovodi međulaboratorijske testove za ovlašćene laboratorije;
- 4) dostavlja informacije nadležnim organima i ovlašćenim referentnim laboratorijama Evropske unije,
- 5) pruža stručnu i tehničku pomoć Ministarstvu u sprovođenju hitnih mjera i vrši druge poslove u skladu sa zakonom "

## Član 7

U članu 13 stav 4 mijenja se i glasi.

"Poslove iz stava 1 tač. 2, 5 i 16 ovog člana može da vrši samo veterinarska ambulanta koja ima zaključen ugovor o ustupanju javnih poslova."

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi.

"Poslove vakcinacije kućnih ljubimaca protiv bjesnila i identifikacije kućnih ljubimaca mogu da vrše i ambulante iz stava 3 ovog člana i člana 14 ovog zakona."

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

## Član 8

U članu 18 stav 1 mijenja se i glasi.

"Specijalistička veterinarska laboratorija na epizootiološkom području Crne Gore vrši sljedeće poslove od javnog interesa:

- 1) prati i proučava epizootiološku situaciju, razvija i uvodi nove laboratorijske metode za dijagnostiku i kontrolu, primjenjuje nova veterinarsko-medicinska dostignuća i postupke, odnosno metode stručnog rada;
- 2) predlaže mjere za sprječavanje, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih, parazitskih i uzgojnih bolesti životinja,
- 3) laboratorijsku dijagnostiku bolesti životinja u skladu sa programima iz čl. 47 i 48 ovog zakona;
- 4) dijagnostička laboratorijska i patoanatomska ispitivanja u slučaju sumnje na zarazne bolesti određene u skladu sa ovim zakonom;
- 5) obezbjeđuje i vrši kontinuiranu laboratorijsku dijagnostiku zaraznih bolesti životinja za koje je potrebno bez odlaganja utvrditi zaraznu bolest ili uzrok uginuća;
- 6) laboratorijska ispitivanja bezbjednosti hrane životinjskog porijekla i proizvoda životinjskog porijekla;
- 7) laboratorijsko ispitivanje hrane za životinje i dodataka hrani za životinje radi utvrđivanja njihove bezbjednosti i/ili kvalitativne ispravnosti;
- 8) učestvuje u sprovođenju obuka o osnovnim znanjima iz oblasti veterinarstva za držaoce životinja i druga lica,
- 9) laboratorijsko ispitivanje sjemena za vještačko osjemenjavanje životinja, jajnih ćelija i oplodjenih jajnih ćelija,
- 10) prati i predlaže mjere za povećanje plodnosti životinja i učestvuje u istraživanjima u oblasti reprodukcije životinja;
- 11) čuva i vrši raspodjelu seruma, vakcina, dijagnostičkih sredstava i drugih proizvoda u skladu sa programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, vrši istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matematičkim naukama; i
- 12) druge poslove za koje je registrovana, odnosno ovlašćena."

## Član 9

Poslije člana 21 dodaju se dva nova člana koja glase:

### "Izveštavanje o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti

#### Član 21a

- (1) Veterinarske organizacije su dužne da dostavljaju godišnje izvještaje o obavljanju veterinarske djelatnosti Upravi, najkasnije do 1. marta tekuće za prethodnu godinu.
- (2) Način podnošenja i sadržaj izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

### Stručni nadzor nad radom veterinarskih organizacija

#### Član 21b

- (1) Stručni nadzor nad radom veterinarskih organizacija u obavljanju veterinarske djelatnosti vrši Uprava.
- (2) U postupku stručnog nadzora iz stava 1 ovog člana, koji se obavlja najmanje jednom u dvije godine, provjerava se:

- 1) obavljanje veterinarske djelatnosti propisane ovim zakonom;
  - 2) osposobljenost kadrova i stepen opremljenosti,
  - 3) način i efikasnost pružanja usluga;
  - 4) usklađenost rada sa savremenim dostignućima veterinarske nauke i prakse i drugi elementi značajni za kvalitet rada.
- (3) Stručni nadzor iz stava 1 ovog člana vrši stručna komisija koju obrazuje Uprava i sačinjava izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru."

#### Član 10

Član 25 mijenja se i glasi:

"(1) Ako se na javni konkurs za vršenje javnih poslova na određenom području ne javi ni jedna veterinarska organizacija, odnosno ako se na osnovu sprovedenog postupka po javnom konkursu ne izabere ni jedna veterinarska organizacija, javni konkurs se poništava ili se poništava u dijelu za područje za koje nije izabrana veterinarska organizacija.

(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana za sprovođenje mjera za koje je javni konkurs bio raspisan za područje za koje nije izabrana veterinarska organizacija, Uprava rješenjem određuje veterinarsku organizaciju koja je u prethodnoj godini sprovodila mjere na tom području, ili veterinarsku organizaciju koja je izabrana za sprovođenje mjera na susjednom epizootiološkom području u tekućoj godini.

(3) U slučaju iz stava 1 ovog člana, Uprava je dužna da u roku od 60 dana od dana poništavanja javnog konkursa raspiše novi javni konkurs.

(4) Ako se na ponovljenom konkursu iz stava 3 ovog člana ne javi ni jedna veterinarska organizacija, odnosno ako se u postupku javnog konkursa ne izvrši izbor, veterinarska organizacija iz stava 2 ovog člana nastavlja sa sprovođenjem mjera na tom području "

#### Član 11

Član 36 mijenja se i glasi:

#### "Vrijeme važenja i uslovi za produžavanje licence

##### Član 36

(1) Licenca se izdaje na pet godina.

(2) Veterinar koji namjerava da produži važenje licence dužan je da 30 dana prije isteka roka iz stava 1 ovog člana podnese zahtjev Veterinarskoj komori, radi provjere ispunjavanja propisanih uslova za izdavanje i produžavanje licence.

(3) Licenca se može produžiti samo veterinaru koji se stručno usavršavao u skladu sa članom 31 ovog zakona i koji je stekao odgovarajući broj bodova tokom stručnog usavršavanja u periodu od sticanja prethodne licence do podnošenja zahtjeva za produžavanje licence.

(4) Uz zahtjev za produžavanje licence veterinar je dužan da dostavi dokaz o stručnom usavršavanju iz stava 3 ovog člana, za period od sticanja prethodne licence do podnošenja zahtjeva za produžavanje licence.

(5) Način vrednovanja stručnog usavršavanja, odgovarajući broj bodova iz stava 3 ovog člana i obrazac licence propisuje Ministarstvo "

#### Član 12

U članu 47 stav 3 mijenja se i glasi:

"Program iz stava 1 ovog člana donosi Ministarstvo, najkasnije do 31. decembra tekuće za narednu godinu.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"Sprovođenje programa iz stava 3 ovog člana počinje 1. januara i traje do 31. decembra "

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

#### Član 13

U članu 49 poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koja glase: ;

- (6) Ispunjenost uslova iz st. 4 i 5 ovog člana utvrđuje Uprava rješenjem i upisuje veterinarske organizacije i pravna lica u registar veterinarskih organizacija i pravnih lica
- (7) Registar iz stava 6 ovog člana objavljuje se na internet stranici Uprave
- (8) Bliže uslove iz st. 4 i 5 ovog člana i način obavljanja dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije propisuje Ministarstvo."

#### Član 20

Član 110 mijenja se i glasi:

#### "Vakcinacija pasa, mačaka i pitomih tvorova

##### Član 110

- (1) Držalac pasa, mačaka i pitomih tvorova dužan je da izvrši vakcinaciju pasa, mačaka i pitomih tvorova protiv bjesnila i njihovu identifikaciju.
- (2) Psi se identifikuju najkasnije 90 dana od dana rođenja u skladu sa zakonom.
- (3) Psi, mačke i pitomi tvorovi nakon identifikacije upisuju se u registar kućnih ljubimaca koji vodi Uprava, a koji je sastavni dio centralnog registra životinja.
- (4) Nakon identifikacije i vakcinacije životinja iz stava 3 ovog člana veterinarska ambulanta ili specijalistička veterinarska ambulanta ili veterinarska služba izdaje identifikacioni dokument za nekomercijalno kretanje (u daljem tekstu: pasoš)
- (5) Podatke o identifikaciji i vakcinaciji životinja iz stava 3 ovog člana veterinarska ambulanta ili specijalistička veterinarska ambulanta ili veterinarska služba unosi u registar kućnih ljubimaca koji vodi Uprava.
- (6) Naknadu za identifikaciju, izdavanje pasoša i upis pasa, mačaka i pitomih tvorova u registar kućnih ljubimaca plaća vlasnik
- (7) Vlasnik životinja iz stava 1 ovog člana, dužan je da prijavi nabavku životinja veterinarskoj ambulanti ili specijalističkoj veterinarskoj ambulanti ili veterinarskoj službi odnosno odjavi životinju u slučaju gubitka životinje (nestanka, prodaje, poklona, uginuća) u roku od 14 dana od dana nastalog događaja
- (8) Životinje koje nijesu identifikovane ili vakcinisane u skladu sa stavom 1 ovog člana smještaju se u sklonište za napuštene kućne ljubimce o trošku vlasnika, odnosno jedinice lokalne samouprave ako vlasnik nije poznat i sa životinjama smještenim u sklonište se postupa u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita dobrobiti životinja.
- (9) Način vođenja registra kućnih ljubimaca i izdavanja pasoša utvrđuje se propisom Ministarstva."

#### Član 21

Član 111 briše se

#### Član 22

Naziv poglavlja XIV. i član 116 mijenjaju se i glase.

### "XIV. PREMJEŠTANJE POŠILJKI I VETERINARSKI PREGLEDI

#### Promet na teritoriji Crne Gore

##### Član 116

- (1) Držalac životinja dužan je da prije premještanja odnosno stavljanja u promet životinja na teritoriji Crne Gore obezbijedi uvjerenje o zdravstvenom stanju i porijeklu životinja (u daljem tekstu: uvjerenje) u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Uvjerenje je javna isprava
- (3) U slučaju upućivanja životinja u objekat za klanje uvjerenje mora da sadrži i podatke o posebnim higijenskim zahtjevima za hranu životinjskog porijekla namijenjenu ishrani ljudi u skladu sa zakonom kojim je uređena bezbjednost hrane
- (4) Držalac životinja, vlasnik sabirnog centra, prevoznik ili trgovac životinjama dužan je da na zahtjev službenog veterinara pruži uvjerenje na uvid.

(2) Uvoz živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla i provoz preko teritorije Crne Gore može se vršiti samo iz trećih zemalja ili njihovih djelova iz kojih je odobren uvoz u Evropsku uniju

(3) Uvoz proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla dozvoljen je iz objekata sa liste odobrenih objekata Evropske unije

(4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako je zaključen bilateralni ili multilateralni ugovor između Crne Gore i države izvoznice, životinje, proizvodi životinjskog porijekla i nus proizvodi životinjskog porijekla koji se uvoze u Crnu Goru, radi proizvodnje i prometa moraju biti u skladu sa tim ugovorom.

(5) Izuzetno od stava 3 ovog člana, Uprava odobrava uvoz proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla i iz drugih objekata kada utvrdi da su propisani uslovi države izvoznice najmanje ekvivalentni propisanim uslovima u Crnoj Gori i da je obezbijeđen jednak nivo zaštite potrošača

(6) Uprava može izvršiti pregled radi provjere objekata iz stava 5 ovog člana

(7) Troškove pregleda objekata iz stava 6 ovog člana plaća uvoznik.

(8) Sertifikat iz stava 1 ovog člana sačinjava se na crnogorskom i jeziku države porijekla odnosno države iz koje se pošiljka otprema

(9) Bliže uslove za uvoz iz stava 1 ovog člana, oblik, odnosno sadržaj obrasca sertifikata propisuje Ministarstvo."

#### Član 30

U članu 128 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Troškove karantina, klanja i druge troškove iz stava 1 ovog člana snosi držalac odnosno lice odgovorno za pošiljku."

#### Član 31

Član 129 mijenja se i glasi:

"(1) Lice koje obavlja prevoz (prevoznik) dužno je da prevozno sredstvo kojim se otprema pošiljka nakon istovara očisti i u propisanim slučajevima dezinfikuje i mora posjedovati potvrdu o dezinfekciji koju izdaje veterinarska organizacija, odnosno pravno lice koje je upisano u registar veterinarskih organizacija i pravnih lica.

(2) U slučajevima koje odredi službeni veterinar dezinfekcija prevoznih sredstava iz stava 1 ovog člana mora se izvršiti i prije utovara

(3) Izuzetno od st. 1 i 2 ovoga člana, ako se životinje otpremaju na, iz ili unutar zaraženog ili ugroženog područja, obavezna je dezinfekcija prevoznih sredstava koju vrši veterinarska organizacija određena rješenjem službenog veterinara koja je dužna da o dezinfekciji izda potvrdu.

(4) Postupak i slučajevi u kojima se mora izvršiti dezinfekcija prevoznih sredstava i obrazac potvrde o dezinfekciji propisuje Ministarstvo."

#### Član 32

U članu 138 stav 1 riječ „Uprava“ zamjenjuje se riječima „organ uprave nadležan za inspeksijske poslove“

#### Član 33

Poslije člana 138 dodaju se tri nova člana koja glase.

#### „Obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola

##### Član 138a

(1) U slučaju kada nije moguće u pojedinim područjima obezbijediti blagovremeno obavljanje službenih kontrola u skladu sa zakonom, Ministarstvo može ovlastiti veterinara koji ispunjava uslove (u daljem tekstu: ovlašćeni veterinar) za pojedine poslove službenih kontrola i to za:

- 1) veterinarske preglede i kontrole na gazdinstvima, stočnim pijacama, izložbama životinja i drugim objektima za uzgoj i držanje životinja,

- 2) preglede na liniji klanja (ante mortem i post mortem),
  - 3) preglede nus proizvoda i od njih dobijenih proizvoda, i
  - 4) sertifikovanje.
- (2) Poslovi iz stava 1 ovog člana ne obuhvataju preduzimanje upravnih i kaznenih mjera
- (3) Ovlašćenje za obavljanje poslova iz stava 1 ovog člana izdaje se na osnovu javnog poziva organa uprave nadležnog za inspekcijske poslove.
- (4) Za poslove iz stava 1 ovog člana može se ovlastiti veterinar koji ispunjava sljedeće uslove.
- 1) ima VII 1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti veterinarske struke,
  - 2) ima položen stručni ispit iz člana 140 stav 3 ovog zakona;
  - 3) je zaposlen u veterinarskoj organizaciji i ima najmanje pet godina iskustva u struci
- (5) Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1 ovog člana vrši organ uprave nadležan za inspekcijske poslove
- (6) Ukoliko se prilikom nadzora utvrdi da ovlašćeni veterinar ne obavlja poslove iz stava 1 ovog člana u skladu sa ovlašćenjem i ovim zakonom, Ministarstvo će oduzeti ovlašćenje
- (7) Ukoliko prilikom obavljanja veterinarskih pregleda ovlašćeni veterinar utvrdi postupanja koja su suprotna odredbama ovog zakona, dužan je da o tome obavijesti službenog veterinara, radi preduzimanja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.
- (8) O ovlašćenim veterinarima za vršenje poslova iz stava 1 ovog člana Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju.

### Sprovođenje službene kontrole i verifikacija

#### Član 138b

- (1) Službene kontrole vrše se prema procedurama koje propisuje Ministarstvo.
- (2) Procedure iz stava 1 ovog člana sadrže uputstva za lica koja vrše službene kontrole, koje naročito sadrže.
- 1) organizaciju nadležnih organa za sprovođenje službenih kontrola,
  - 2) odnos između nadležnih organa i ovlašćenih veterinara,
  - 3) ciljeve koje treba postići,
  - 4) odgovornosti i obaveze lica koja sprovode službene kontrole,
  - 5) postupak uzimanja uzoraka, metode i kontrolne tehnike, tumačenje rezultata i odluke koje iz njih proizilaze,
  - 6) monitoring i nadzor,
  - 7) uzajamnu podršku u slučaju da je za službene kontrole potrebno djelovanje više država;
  - 8) mjere koje se preduzimaju poslije službenih kontrola;
  - 9) saradnju sa drugim službama ili odjeljenjima koje imaju slične odgovornosti;
  - 10) provjeru pogodnosti metoda uzimanja uzoraka, načina analize i testova otkrivanja; i
  - 11) druga pitanja za efikasno sprovođenje službenih kontrola.
- (3) Provjeru efikasnosti (verifikacija službenih kontrola) vrši Ministarstvo kako bi se:
- 1) provjerila efikasnost službenih kontrola koje se sprovode;
  - 2) obezbjedilo preduzimanje korektivnih mjera kada je to potrebno i prema potrebi ažurirale procedure iz stava 1 ovog člana.
- (4) Ministarstvo propisuje uputstva i smjernice za službene kontrole za:
- 1) sprovođenje i primjenu postupaka uspostavljenih na HACCP principima, dobre higijenske prakse, dobre uzgojne i poljoprivredne prakse;
  - 2) druge sisteme kontrole koje uspostavljaju držaoci životinja i subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje za ispunjavanje propisanih zahtjeva o zdravlju, dobrobiti i identifikaciji i registraciji životinja; i
  - 3) mikrobiološku, fizičku i hemijsku bezbjednost hrane i hrane za životinje.
- (5) Nakon izvršene službene kontrole sačinjava se zapisnik o izvršenoj službenoj kontroli koji sadrži predmet i cilj službene kontrole, primijenjenu tehniku, odnosno metodu kontrole, rezultat službene kontrole i prema potrebi, radnje i mjere koje je držalac životinja ili subjekat u poslovanju hranom ili hranom za životinje dužan da preduzme u slučaju utvrđivanja neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima odnosno uslovima.



(6) Zapisnik iz stava 5 ovog člana potpisuje lice koje vrši službenu kontrolu, držalac odnosno vlasnik životinja ili lice odgovorno za pošiljku ili subjekat u poslovanju hranom ili hranom za životinje kojem se ostavlja primjerak zapisnika, naročito u slučaju utvrđenih neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima odnosno uslovima

#### **Obuka Član 138c**

- (1) Službeni veterinari i ovlašćeni veterinari koji vrše službene kontrole treba da:
  - 1) su obučeni za obavljanje odgovarajućih službenih kontrola;
  - 2) se kontinuirano stručno usavršavaju;
  - 3) posjeduju multidisciplinarnе sposobnosti saradnje.
- (2) Obuku iz stava 1 tačke 1 ovog člana organizuje Ministarstvo
- (3) Program i način sprovođenja obuke iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo "

#### **Član 34**

U članu 141 poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:  
"12a) zaustavi vozilo koje prevozi životinje, radi pregleda;"

#### **Član 35**

U članu 142 poslije tačke 21 dodaju se četiri nove tačke koje glase:  
"22) naredi odvojeno klanje životinja kada posumnja ili ima dokaza da su životinje koje su dovedene na klanje bile podvrgnute nepropisnom liječenju ili su im date nedozvoljene supstance ili proizvodi;  
23) privremeno zaplijeni trupove i iznutrice i sprovode potrebno uzorkovanje radi otkrivanja nedozvoljenih rezidua kada posumnja ili ima dokaza da su životinje koje su dovedene na klanje bile podvrgnute nepropisnom liječenju ili su im date nedozvoljene supstance ili proizvodi,  
24) uništi i neškodljivo ukloni trupove, iznutrice i druga jestiva tkiva ispitivanih životinja o trošku vlasnika, ako su rezultati analize pozitivni,  
25) odloži klanje životinja koliko je potrebno, ako posumnja ili ima dokaza da su životinje liječene odobrenim supstancama ili proizvodima i da do vremena klanja nije istekla propisana karenca, sve dok nivo rezidua supstanci ili proizvoda ne bude niži ili jednak maksimalno dozvoljenom, ili ne prođe broj dana propisan u uputstvu proizvođača odobrene supstance ili proizvoda;"

#### **Član 36**

Član 144 mijenja se i glasi:

#### **„ Mjesto unošenja u Crnu Goru Član 144**

- (1) Pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla mogu se uvoziti, odnosno unositi u Crnu Goru samo preko određenih odnosno odobrenih graničnih inspekcijskih mjesta.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana pošiljke do pet kućnih ljubimaca u svrhu nekomercijalnog kretanja i lične pošiljke proizvoda životinjskog porijekla mogu se unositi i preko graničnih prelaza na kojima nijesu određena, odnosno odobrena granična inspekcijska mjesta
- (3) Nadzor nad pošiljkama iz stava 2 ovog člana vrše carinski službenici u skladu sa carinskim propisima, a na graničnim prelazima na kojima nema carinskih službenika, vrše policijski službenici.
- (4) Zabranjeno je unositi na područje teritorije Crne Gore pse, mačke i pitome tvorove mlađe od tri mjeseca iz država utvrđenih propisom Ministarstva.
- (5) Listu životinja i proizvoda iz stava 1 ovog člana koji podliježu veterinarskim pregledima na graničnim inspekcijskim mjestima propisuje Ministarstvo.
- (6) Bliže uslove za unos ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo."

### Član 37

Poslije člana 144 dodaje se novi član koji glasi:

#### „Određivanje graničnih inspekcijskih mjesta

##### Član 144a

- (1) Lokaciju i vrstu graničnog inspekcijskog mjesta određuje Vlada.
- (2) Listu graničnih inspekcijskih mjesta za obavljanje veterinarskih pregleda nad životinjama i proizvodima životinjskog porijekla sačinjava Uprava.
- (3) Bliže uslove u pogledu kadra, prostora (objekat), tehničkih uslova i opreme za granično inspekcijsko mjesto iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.
- (4) Uprava dostavlja listu graničnih inspekcijskih mjesta Evropskoj komisiji sa podacima o:
  - 1) vrsti graničnog inspekcijskog mjesta (luka, aerodrom, drumski prelaz ili željeznički prelaz),
  - 2) vrsti životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se mogu pregledati na određenom graničnom inspekcijskom mjestu, opremi, graničnim službenim veterinarima, vrsti životinja na kojima se ne mogu vršiti pregledi i radno vrijeme za granično mjesto za pregled registrovanih kopitara,
  - 3) licima određenim za obavljanje veterinarskih pregleda:
    - broj službenih veterinara sa najmanje jednim službenim veterinarom na dužnosti tokom radnog vremena kada je granično inspekcijsko mjesto otvoreno;
    - broj posebno osposobljenih pomoćnih lica;
  - 4) opremi i prostorijama gdje se vrši:
    - pregled dokumentacije,
    - fizički pregled,
    - uzimanje uzoraka;
    - laboratorijska ispitivanja (opšta i specifična koja odredi granični službeni veterinar);
  - 5) kapacitetu objekta za smještaj životinja kada je to potrebno do dobijanje rezultata ispitivanja;
  - 6) vrsti opreme koja omogućava brzu razmjenu informacija, posebno sa ostalim graničnim inspekcijskim mjestima;
  - 7) obimu trgovine (vrsti i broju životinja koje prolaze preko graničnog inspekcijskog mjesta).
- (5) Službenici iz člana 144 stav 3 ovog zakona imaju pravo i obavezu da identifikuju i oduzimaju lične pošiljke proizvoda životinjskog porijekla koje ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.
- (6) Prilikom oduzimanja ličnih pošiljki iz stava 5 ovog člana od fizičkih i pravnih lica koja su unijela te pošiljke na teritoriju Crne Gore naplaćuju se troškovi uništavanja.
- (7) Godišnji izvještaj o rezultatima sprovođenja kontrole ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla na osnovu podataka koje do 1 marta tekuće godine dostavljaju organi iz člana 144 stav 3 ovog zakona Uprava dostavlja Evropskoj komisiji.
- (8) Troškove iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo “

### Član 38

U članu 145 stav 6 briše se

Stav 8 mijenja se i glasi:

„Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi pošiljku za pregled, plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar.“

Poslije stava 8 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi dopremu pošiljke najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispjeća pošiljke na granično inspekcijsko mjesto graničnom službenom veterinaru

Prijava iz stava 8 ovog člana vrši se preko sistema za kontrolu prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla i drugih proizvoda Trade control and expert system (u daljem tekstu. TRACES system)."

#### Član 39

U članu 146 stav 2 briše se

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Način prijavljivanja pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla, način sačinjavanja i izdavanja dokumenta za prijavljivanje veterinarskih pregleda životinja i proizvoda životinjskog porijekla - zajednički veterinarski ulazni dokument (u daljem tekstu: ZVUD) koje se uvoze u Crnu Goru propisuje Ministarstvo "

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

#### Član 40

Poslije člana 148 dodaje se novi član koji glasi:

#### „Uzorkovanje pošiljki pri uvozu

##### Član 148a

(1) Kontrole pošiljki proizvoda životinjskog porijekla i životinja namijenjenih klanju, koje se unose u Crnu Goru sprovode se u skladu sa godišnjim planom kontrole koji donosi organ uprave nadležan za inspekcijske poslove uz saglasnost Uprave.

(2) Granični službeni veterinar vrši uzorkovanje u skladu sa planom iz stava 1 ovog člana i u slučajevima kada utvrdi direktnu ili indirektnu opasnost za zdravlje ljudi ili životinja.

(3) Način vršenja veterinarskih pregleda živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze, učestalost fizičkih pregleda i postupke veterinarskih pregleda životinja i proizvoda životinjskog porijekla na graničnom inspekcijskom mjestu propisuje Ministarstvo "

#### Član 41

Član 162 mijenja se i glasi.

"(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne pripremi i ne ispita službene uzorke i ne sačini izvještaj o rezultatima i/ili ne započne ispitivanje odmah po dostavljanju uzoraka, i/ili ne izradi izvještaj i ne dostavi ga službenom veterinaru koji je dostavio uzorak, odnosno Upravi, nakon završetka ispitivanja, i/ili ukoliko se ispitivanjem utvrdi sumnja ili potvrda uzročnika bolesti, odnosno kada nakon završenog ispitivanja uzorak ne ispunjava propisane vrijednosti, izvještaj o rezultatima ne dostavi najkasnije u roku od 48 sati od dana sprovedenog ispitivanja službenom veterinaru odnosno Upravi (član 7a stav 1),

2) počne da obavlja veterinarsku djelatnost bez rješenja o ispunjenosti uslova (član 10 stav 3);

3) najkasnije do 1. marta tekuće za prethodnu godinu, ne dostavi Upravi godišnji izvještaj o obavljanju veterinarske djelatnosti (član 21a stav 1),

4) veterinari i veterinarski tehničari samostajno pružaju veterinarske usluge bez obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita (član 33 stav 1);

5) vrši promet životinja za uzgoj ili proizvodnju koje nijesu identifikovane i registrovane, i/ili koje ne potiču sa gazdinstava na kojima se vrše redovne veterinarske kontrole i/ili koje u toku kretanja ne prate uvjerenja i druga propisana dokumenta i/ili koje ne potiču sa gazdinstava ili iz područja koja imaju najmanje jednak ili viši zdravstveni status u odnosu na gazdinstvo, odnosno područje na koje dolaze, i/ili koje potiču sa gazdinstava, iz sabirnih centara, od trgovaca ili sa područja koja su pod zabranom ili ograničenjima iz zdravstvenih razloga koji mogu uticati na zdravlje tih vrsta životinja (član 82 stav 1),

6) ne obezbijedi da životinje u periodu od odlaska sa gazdinstva sa kojeg potiču do dolaska na odredište ne budu u kontaktu sa životinjama koje nemaju isti zdravstveni status (član 82 stav 2),

30) vrši dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju iz člana 108 stav 1 i 2 ovog zakona bez rješenja o ispunjenosti uslova i/ili ne vrši dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kada je naredjeno po nalogu službenog veterinarara (član 108 stav 4 i 6);

31) proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla obavlja u objektu koji nije upisan u registar registrovanih objekata (član 112 stav 1),

32) sve faze proizvodnje i prometa hrane životinjskog porijekla vrši u objektima koji nijesu upisani u registar odobrenih objekata (član 113 stav 1);

33) proizvodnju i promet hrane za životinje obavlja u objektu koji nije upisan u registar registrovanih objekata (član 115 stav 1),

34) proizvodnju i promet hrane za životinje obavlja u objektu koji nije upisan u registar odobrenih objekata (član 115 stav 5);

35) ne obezbijedi uvjerenje o zdravstvenom stanju i porijeklu životinje prije premještanja odnosno stavljanja u promet životinja na teritoriji Crne Gore (član 116 stav 1);

36) na zahtjev službenog veterinarara ne pruži na uvid uvjerenje o zdravstvenom stanju i porijeklu životinje (član 116 stav 4);

37) izda uvjerenje o zdravstvenom stanju i porijeklu životinje ako je u mjestu porijekla životinje iz člana 116 stav 1 utvrđeno postojanje zarazne ili parazitske bolesti koja se može prenijeti tom vrstom životinja (član 116 stav 5);

38) životinje ne ispunjavaju uslove za premještanje odnosno stavljanje u promet na teritoriji Crne Gore (član 118 stav 1),

39) vrši premještanje pošiljki životinja, a na mjestu otpreme nije izvršen veterinarski pregled (član 119 stav 1),

40) ne prijavi otpremu životinje ovlašćenom veterinaru (član 119 stav 3);

41) pošiljka životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda koja se izvozi nije pregledana na mjestu otpreme (član 120 stav 1),

42) pošiljku ne prati sertifikat iz člana 120 stav 1 i 2 ovog zakona (član 120 stav 3);

43) u slučajevima koje odredi službeni veterinar ne izvrši dezinfekciju prevoznih sredstava iz člana 129 stav 1 ovog zakona i prije utovara (član 129 stav 2);

44) ne izda potvrdu o obavljenoj dezinfekciji iz člana 129 stav 3 ovog zakona;

45) nije izvršen veterinarski pregled životinja od kojih su proizvodi namijenjeni za javnu potrošnju prije i poslije klanja (član 134 stav 1),

46) pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla uvozi, odnosno unosi u Crnu Goru van određenih odnosno odobrenih graničnih inspeksijskih mjesta (član 144 stav 1),

47) ne prijavi pošiljku za pregled, ne plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i ne sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar (član 145 stav 8).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 2 000 eura

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 1 000 eura

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 6 000 eura "

#### Član 42

Poslije člana 162 dodaje se novi član koji glasi.

#### "Član 162a

(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 5 000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice-držalac životinje, ako.

1) ne omogućiti vršenje veterinarskih pregleda i kontrola i/ili uzimanje materijala potrebnog za ispitivanje i/ili da u tom postupku ne pruži odgovarajuću pomoć (član 51 stav 1 tačka 3),

2) bez odlaganja ne obavijesti najbližu veterinarsku ambulantu ili službenog veterinarara u slučaju sumnje da postoji opasnost po zdravlje životinje, uključujući i pobačaj ili u vezi sa

zdravljem životinja, opasnost za zdravlje ljudi i/ili ne da neophodne podatke o stanju zdravlja, obavljenoj zdravstvenoj zaštiti životinja i sprovedenim mjerama, o bezbjednosti proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje kao i ne omogući provjeru vjerodostojnosti datih podataka, bez naknade (član 51 stav 1 tačka 4);

3) ne omogući sprovođenje programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja i drugih propisanih mjera (član 51 stav 1 tačka 5);

4) ne registruje gazdinstvo i/ili ne obilježi i/ili ne registruje životinju (član 51 stav 1 tačka 7);

5) ne obezbijedi sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i u prevoznim sredstvima (član 52 stav 1 tačka 6);

6) ne obezbijedi sprovođenje vakcinacije i serumizacije (imunoprofilakse) i zaštitu lijekovima (hemoprofilakse) (član 52 stav 1 tačka 7);

7) kada se pojavi zarazna bolest životinja ili kada se utvrde znaci bolesti na osnovu kojih se sumnja da je životinja oboljela ili uginula od zarazne bolesti o tome bez odlaganja ne obavijesti veterinarsku ambulantu ili službenog veterinara i/ili ne odvoji zdrave od životinja za koje se sumnja da su oboljele i/ili ne dozvoli ulazak neovlašćenih lica na gazdinstvo, odnosno u objekat i/ili izvodi ili izgoni životinje van gazdinstva, odnosno objekta i/ili ne sačuva uginule životinje do dolaska veterinara i/ili ne omogući klinički pregled, uzimanje materijala za dijagnostičko ispitivanje, uključujući usmrćivanje, odnosno klanje životinja i sprovođenje epizootiološkog ispitivanja (član 56 stav 2);

8) primjenjuje propisane veterinarske lijekove bez odobrenja i bez kontrole veterinara i ne pridržava se uputstava proizvođača lijekova i propisane karence (član 94 stav 3);

9) ne vodi evidenciju koja sadrži datum i karakteristike izvršenog tretmana, propisanu terapiju, odnosno korišćene veterinarske lijekove, ime i prezime veterinara i ne čuva recept pet godina od dana izdavanja recepta (član 94 stav 4);

10) ne prijavi uginuće životinje higijeničarskoj službi i/ili ne pridržava se izdatih uputstava u vezi sa odlaganjem leševa i/ili o uginuću životinje ne obavijesti veterinarsku ambulantu ili službenog veterinara (član 99 stav 2);

11) ne izvrši vakcinaciju pasa, mačaka i pitomih tvorova protiv bjesnila i njihovu identifikaciju (član 110 stav 1);

12) ne prijavi nabavku psa, odnosno odjavi psa veterinarskoj ambulanti ili specijalističkoj veterinarskoj ambulanti ili veterinarskoj službi u slučaju gubitka životinje (nestanka, prodaje, poklona, uginuća) u roku od 14 dana od dana nastalog događaja (član 110 stav 7).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 2 000 eura

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura."

#### Član 43

Član 163 mijenja se i glasi.

"(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 5 000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne obavijesti Upravu u pisanoj formi najkasnije 15 dana od dana nastanka promjene o svakoj promjeni uslova utvrđenih rješenjem iz člana 10 stav 3 ovog zakona (član 11 stav 3);

2) vrši promet životinja za uzgoj ili proizvodnju sa gazdinstava na kojima se ne drže i ne uzgajaju papkari, kopitari, živina, lagomorfi, divljač, ribe, školjke i pčele odnosno iz objekta koji nije registrovan u Registar gazdinstva iz člana 83 stav 2 ovog zakona (član 83 stav 1);

3) obavlja djelatnosti koje stvaraju nus proizvode, a ne obezbijedi njihov prenos do najbližeg objekta za sakupljanje ili objekta u kome se prerađuju ili uništavaju na neškodljiv način (član 98 stav 3);

4) koristi sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju na način kojim se kontaminira životna sredina (član 108 stav 3);

5) nakon identifikacije i vakcinacije pasa, mačaka i pitomih tvorova ne izda identifikacioni dokument za nekomercijalno kretanje (član 110 stav 4).

6) ne pruži hitnu veterinarsku pomoć povrijeđenim životinjama i o postupku i preduzetim mjerama ne obavijesti, bez odlaganja, nadležnog službenog veterinara (član 130 stav 2);

7) klanje životinja vrši van objekata odobrenih za klanje (član 133 stav 1)

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50 eura do 1 000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 1 000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 2.000 eura."

#### Član 44

Član 164 mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) veterinari i veterinarski tehničari nakon isteka godine dana po završenom pripravničkom stažu dok ne polože stručni ispit, obavljaju određene poslove veterinarske djelatnosti bez neposrednog nadzora veterinara sa licencom (član 33 stav 3),

2) ne obezbijede radno vrijeme zaposlenih duže od punog radnog vremena u slučaju hitnih i drugih neodložnih potreba pružanja veterinarske pomoći i usluga (član 34),

3) ne podnese Ministarstvu godišnji izvještaj o obavljanju poslova iz člana 41 stav 2 ovog zakona, najkasnije do 31 marta tekuće za prethodnu godinu (član 41 stav 3),

4) ne obavještavaju upravu o rezultatima svojih programa kontrole na način i u rokovima određenim saglasnošću iz člana 78 stav 2 ovog zakona (član 78 stav 4).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 eura do 500 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 tačka 4 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 2.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 2 i 4 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 30 eura do 500 eura"

#### Član 45

Poslije člana 164 dodaju se dva nova člana koja glase:

##### "Član 164a

Novčanom kaznom od 100 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu lokalne samouprave, ako:

1) ne obezbijedi sakupljanje životinjskih leševa sa javnih površina radi prerade i uništavanja organizovanjem higijeničarske službe ili angažovanjem pravnog lica iz člana 101 stav 3 ovog zakona (član 106 stav 1)

##### Član 164b

Novčanom kaznom od 100 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu državne uprave, ako:

1) ne obavijesti upravu u pisanoj formi najkasnije 15 dana od dana nastanka promjene o svakoj promjeni uslova utvrđenih rješenjem iz člana 10 stav 3 ovog zakona (član 11 stav 3),

2) vrši poslove iz člana 13 stav 1 tač. 2 i 5 ovog zakona na svojim životinjama bez rješenja Uprave (član 21 stav 2),

3) ne prijavi nezgodu u prevozu životinja i proizvoda životinjskog porijekla nadležnom službenom veterinaru, odnosno najbližoj veterinarskoj organizaciji (član 130 stav 1)"

#### Član 46

Poslije člana 169 dodaje se pet novih članova koji glase:

##### "Član 169a

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

#### Član 169b

Od dana pristupanja Evropskoj uniji.

- izvozom iz člana 4 tačka 9 ovog zakona smatraće se iznošenje pošiljki iz Crne Gore u treće države u komercijalne svrhe,
- pošiljkom iz člana 4 tač. 16 i 16a ovog zakona smatraće se pošiljka životinja odnosno proizvoda koja se uvozi iz treće zemlje;
- uvozom (import) smatraće se unošenje i stavljanje u promet životinja, proizvoda životinjskog porijekla i namjera stavljanja u slobodan promet na teritoriji Evropske unije u skladu sa carinskim propisima,
- Uprava će obavještavati Evropsku komisiju, odgovarajuće referentne laboratorije Evropske unije i države članice Evropske unije o nazivu i adresi nacionalnih referentnih laboratorija iz člana 8 stav 1 ovog zakona;
- Uprava će Evropskoj komisiji dostavljati krizne planove na mišljenje i odobravanje,
- vrste i količine vakcina za hitno sprječavanje zaraznih bolesti određivaće Evropska komisija;
- premještanje pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla smatraće se premještanjem na teritoriji Evropske unije;
- pregled pošiljki iz člana 127 ovog zakona vršiće se za pošiljke iz trećih zemalja;
- planovi kontrole iz člana 137 ovog zakona dostavljaće se Evropskoj komisiji najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu;
- uvoz pošiljki koje podliježu veterinarskom pregledu iz člana 143 ovog zakona smatraće se uvozom iz trećih zemalja,
- vršiće se prijava pošiljki putem TRACES sistema,
- granična inspekcijiska mjesta za obavljanje veterinarskih pregleda nad životinjama i proizvodima životinjskog porijekla odobravaće Evropska komisija;
- Ministarstvo će obavještavati Evropsku komisiju o povjerenim poslovima službene kontrole i ovlaštenim veterinarima za vršenje poslova iz člana 138a ovog zakona.

#### Član 169c

Ministarstvo će od dana stupanja na snagu ovog zakona, Evropskoj komisiji:

- dostavljati propise donijete na osnovu ovog zakona;
- omogućiti sprovođenje nadzora na licu mjesta i pružiti pomoć radi provjere sprovođenja ovog zakona."

#### Član 169d

Odredbe člana 36 st. 3 i 4 ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2019. godine

#### Član 169e

Odredbe člana 123 st. 4, 5 i 6, člana 124 i člana 145 stav 3 ovog zakona prestaju da važe od dana pristupanja Evropskoj uniji "

#### Član 47

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je predviđeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru

### II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu proistekli su iz potrebe dodatnog preciziranja pojedinih odredbi koje se odnose na usklađivanje definicija, teritorijalnosti, trgovine, sertifikacije i drugih pojmova i postupaka, izmjena EU legislativne tokom 2013 i 2014. godine iz ove oblasti kao i ocjena i preporuka EK datih kao preduslov za ispunjavanje Mjerila 1 u Pregovaračkom poglavlju 12- bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Oblast veterinarstva je najobimniji segment u Poglavlju 12 u dijelu veterinarske politike i obuhvata sledeće oblasti: kontrolni sistem za unutrašnju trgovinu unutar zajednice (životinjama, proizvodima životinjskog porijekla, TRACES, zaštitne mjere, sertifikaciju), kontrolni sistem za uvoz (životinja, proizvoda životinjskog porijekla, granična inspeksijska mjesta, TRACES, plaćanja u spoljno trgovinskom prometu, ograničenja –zaštitne mjere pri uvozu i dr), kontrolne mjere za zdravlje životinja (slinavka i šap, klasična i afrčka kuga svinja, transmisivne encefalopatije, avijarna influenza, bolesti riba i školjki, bolest plavog jezika, ostale bolesti, krizne situacije i dr), trgovina živim životinjama, sjemenom i embrionima živih životinja, nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i drugih životinja, zabranjene supstance i kontrola rezidua farmakoloških ostataka i drugih kontaminenata u životinjama, tkivima, izlučevinama, organima i proizvodima životinjskog porijekla, zahtjevi za uvoz životinja i proizvoda životinjskog porijekla i plaćanja u oblasti veterinarstva

Zakonodavstvo EU nema zakon o veterinarstvu već su sve navedene oblasti pojedinačno regulisane tako da ovim zakonom treba da se stvori pravni okvir, koji će sadržavati obavezujuće odredbe iz EU akata i osnov za prenošenje najmanje 400-450 EU tekstova do dana pristupanja.

Ovaj zakon sa usvajanjem izmjena i dopuna predstavlja jedan od uslova za ispunjavanje Mjerila 1 za otvaranje pregovora u poglavlju 12 Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i dio je seta od ukupno 12 zakona iz ovog Poglavlja.

### III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

U cilju harmonizacije legislativne iz oblasti veterinarske politike sa legislativom Evropske Zajednice, pristupilo se izradi Zakona izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu.

Nakon analitičkog pregleda Zakona o veterinarstvu od strane Evropske komisije dobijeni su komentari koji su ukazivali na potrebu dodatnog usaglašavanja sa EU pravnom tekovinom kao i na potrebu otklanjanja određenih neusaglašenosti definicija.

Svi komentari Evropske komisije su ugrađeni u Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu, izmjene i dopune su unijete u postojeći tekst zakona i integralna verzija je dostavljena Evropskoj komisiji radi davanja mišljenja. Napominjeno da je na tekst Predloga zakona dobijeno pozitivno mišljenje Evropske komisije i da je donošenje ovog zakona u što kraćem roku od posebne važnosti jer predstavlja jedan od zakona za ispunjavanje mjerila 1, koje se odnosi na usaglašeni pravni okvir u cilju otvaranje pregovora u Poglavlju 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika



#### IV. OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predloženim izmjenama ovog zakona nijesu se u principu mijenjala institucionalna rješenja iz osnovnog teksta zakona. Izmjenama su se prvenstveno terminološki uskladile definicije, precizirale pojedine postojeće odredbe posebno u dijelu zakona kojim se uređuje promet, veterinarski pregled, izvoz i uvoz, definisali određeni postupci i obaveze u dijelu nadzora i izvještavanje EK.

Članom 1 predloženih izmjena i dopuna izvršena je izmjena i dopuna člana 4 sa ciljem terminološkog usaglašavanja sa većim brojem definicija: držalac životinja, granično inspekcijsko mjesto, kućni ljubimci, pošiljka životinja odnosno proizvoda, sertifikovanje, unošenje, veterinarski pregled, nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i dr.

Članovima 2 do 6 preciznije su definisani poslovi službenih i nacionalnih laboratorija, način njihovog ovlašćivanja i uslovi koje moraju ispuniti kao i mogućnost, da ukoliko u Crnoj Gori ne postoji ovlašćena odnosno referentna laboratorija za određenu vrstu ispitivanja, da Ministarstvo može odrediti ovlašćenu odnosno referentnu laboratoriju države članice Evropske unije.

Članom 8 propisani su poslovi koje vrši Javna ustanova Specijalistička veterinarska laboratorija kao poslove od javnog interesa.

Članom 9 izvršeno je, poslije člana 21 dodavanje dva nova člana u cilju jasnijeg i potpunijeg izvršavanja poslova veterinarske djelatnosti, odnosno obaveza veterinarskih organizacija da jednom godišnje Veterinarskoj upravi dostavljaju izvještaje o obavljanju veterinarske djelatnosti kao i sprovođenje stručnog nadzora nad radom veterinarskih organizacija, od strane Uprave (koji se obavlja najmanje jednom u dvije godine).

Članom 10 izvršena je izmjena člana 25 u cilju obezbjeđivanja sprovođenja poslova od javnog interesa na područjima gdje javnim konkursom nije izabrana ili se nije javila ni jedna veterinarska organizacija. U tom smislu predložene su dvije mogućnosti: da Uprava rješenjem te poslove dodijeli veterinarskoj organizaciji koja je u predhodnoj godini sprovodila mjere na tom području ili veterinarskoj organizaciji sa susjednog epizootiološkog područja.

Članom 11 izvršena je izmjena člana 36 kojim je propisano vrijeme važenja licence i uslovi za njeno produžavanje. Ovim je stvoreno šire ovlašćenje za uređivanje obaveznog stručnog usavršavanja u periodu od sticanja predhodne licence do podnošenja zahtjeva za produžavanje licence (u periodu važenja licence - 5 godina).

Članom 12 izvršena je izmjena postojećeg stava 3 člana 47 i dodat novi stav kojim se precizira da je sprovođenje programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja obavezno od 1. januara do 31. decembra tekuće godine.

Članom 13 dodata su dva nova stava u članu 49 kojim je propisana obaveza dostavljanja kriznih planova Evropskoj komisiji i stvoren je pravni osnov za uređivanje bližeg sadržaja kriznog plana za pojedine bolesti životinja.

Članovima 15 i 16 precizirano je pravo na naknadu štete – samo za životinje koje služe za proizvodnju hrane kao i, dodavanjem tri nova stava u članu 71, jasnije precizirani slučajevi kada vlasnik nema pravo na naknadu štete.

Članom 17 dodat je novi stav u članu 92 kojim se precizira da sprovođenje programa monitoringa počinje 1. januara i traje do 31. decembra tekuće godine.

Članom 18 propisano je da način vođenja evidencija iz člana 94 stav 2 i 4 propisuje Ministarstvo.

Članom 19 izvršena je izmjena člana 108 kojim su propisana mjesta na kojima se vrši dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija (DDD), uslovi i način vršenja DDD u cilju sprječavanja i suzbijanja zaraznih i parazitskih bolesti životinja, zoonoza odnosno bezbjednosti hrane i hrane za životinje i zaštite životne sredine.

Članom 20 izvršena je izmjena člana 110, odnosno propisana je obaveza identifikacije i vakcinacije protiv bjesnila pasa, mačaka i pitomih tvorova, upisa u registar kućnih ljubimaca i vršioći ovih poslova. Vlasnik snosi troškove vakcinacije i identifikacije ovih životinja.

Članom 21 izvršeno je brisanje člana 111.

Članom 22 izvršena je izmjena naziva poglavlja XIV i člana 116.

Članovima 23, 24 i 25 izvršene su izmjene u tri člana – 117, 118 i 119, u cilju preciznijeg regulisanja prometa životinja na teritoriji Crne Gore, odnosno, nakon pristupanja Evropskoj uniji, na teritoriji Evropske unije, između država članica (uslovi prometa, izdavanje uvjerenja, uslovi premještanja kao i veterinarski pregledi na mjestu otpreme pošiljki životinja), što je u prelaznim odredbama jasno definisano: premještanje pošiljki životinja i životinjskih proizvoda od dana pristupanja smatraće se premještanjem unutar Evropske unije.

Članovima 26 do 31 propisani su uslovi za izvoz, uvoz i tranzit pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda, odnosno izvršena izmjena ili dopuna članova 120, 122, 123, 128 i 129 u cilju jasnijeg preciziranja ovih uslova, naročito uzimajući u obzir dobijene komentare Evropske komisije: ukidanje »dovozila za uvoz«, uvoz iz trećih zemalja ili dijelova tih zemalja sa liste odobrenih trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos na teritoriju EU i u dijelu poslova koje će nakon pristupanja vršiti upravo EK.

Članom 33, poslije člana 138, dodata su tri nova člana kojim je uređen prenos pojedinih poslova službenih kontrola, uslovi pod kojima Ministarstvo može ovlastiti veterinara kao i koji su to poslovi koji se mogu povjeriti ovlašćenom veterinaru. Prvenstveni razlog za ovakvu odluku je deficitarnost veterinara, kako za vršenje administrativnih tako i za poslove službenih kontrola, a sa druge strane, neophodnost obezbjeđivanja ovih kontrola u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja kao i zaštite životne sredine. Takođe, stvorena je osnova za propisivanje procedura prema kojima se vrše službene kontrole kao i za uputstva i smjernica za iste. Članom 138c propisane su obaveze službenih veterinara i ovlašćenih veterinara kao i dat osnov za donošenje i sprovođenje programa obuke za ove veterinare.

Članovima 36-40 utvrđuje se: mjesto unošenja pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla u Crnu Goru, uslovi za veterinarski pregled u prometu preko granice Crne Gore, pregledi koji se vrše od strane službenog veterinara, uz odstupanje za unos i pregled ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla i kućnih ljubimaca u svrhu nekomercijalnog kretanja, koji vrše carinski službenici; uslovi za određivanje graničnog inspekcijuskog mjesta, uz obavezu dostavljanja Evropskoj komisiji liste graničnih inspekcijuskih mjesta; odgovornosti i obaveze lica odgovornog za pošiljku kao i obaveza vršenja uzorkovanja pošiljki proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i životinja namjenjenih klanju u skladu sa planom uzorkovanja koje donosi Ministarstvo. Članovima 41, 42, 43, 44 i 45 propisane su kaznene odredbe.

Članom 46 u Poglavlju XIX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, dodato je pet novih članova koja imaju za cilj usklađivanje sa EU, nakon pristupanja kao i obaveze Crne Gore, od dana pristupanja, zatim propisivanje roka za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona i rok od kojeg će se primjenjivati odredbe člana 36 koje se odnose na dokaz o stučnom usavršavanju (odgovarajući broj bodova).

Članom 47 propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Crne Gore«

#### **V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

## ODREDBE ZAKONA O VETERINARSTVU KOJE SE MIJENJAJU

### Značenje pojedinih izraza

#### Član 4

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) **držalac životinje** je vlasnik životinje, odnosno pravno ili fizičko lice koje je ovlašteno da trajno ili privremeno čuva životinju, koje je neposredno odgovorno za zdravije i dobrobit životinje,
- 2) **država, odnosno region države odredišta** je država, odnosno dio države koja je mjesto krajnjeg odredišta pošiljke;
- 3) **država, odnosno region države porijekla** je država, odnosno dio države iz koje potiče životinja ili proizvod,
- 4) **epizootiološko područje** je područje jedinice lokalne samouprave;
- 5) **epizootija ili epidemija zarazne bolesti** su slučajevi pojave zarazne bolesti koji su, u smislu brojnosti, učestalosti slučajeva, vremena, mjesta i zahvaćene životinjske vrste, prešli određeni broj slučajeva;
- 6) **granično inspekcijsko mjesto** je mjesto smješteno u neposrednoj blizini mjesta ulaska u Crnu Goru, na graničnom prelazu, za koje je izdato odobrenje za obavljanje veterinarskih pregleda životinja, hrane životinjskog porijekla, hrane za životinje i drugih proizvoda životinjskog porijekla koji podliježu veterinarskom pregledu,
- 7) **hrana za životinje** je supstanca ili proizvod biljnog ili životinjskog porijekla, uključujući i aditive prerađene, djelimično prerađene ili neprerađene, namijenjene za peroralnu ishranu životinja;
- 8) **iskorjenjivanje** je uklanjanje uzročnika bolesti u stadu, kompartmentu, epizootiološkom području ili državi;
- 9) **izvoz** je iznošenje pošiljki van carinskog područja Crne Gore u komercijalne svrhe;
- 10) **karantin** je objekat u kojem se drže životinje, reproduktivni materijal i jaja za priplod pod uslovima potpune izolacije, radi provjere i utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja;
- 11) **kretanje, odnosno premještanje** je svako komercijalno ili nekomercijalno kretanje životinje sa gazdinstva porijekla ili nekog drugog mjesta na drugu lokaciju (mjesto krajnjeg odredišta), odnosno otpremanje pošiljki proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i nus proizvoda životinjskog porijekla, bez obzira na namjenu;
- 12) **kućni ljubimci** su psi, domaće mačke, egzotične i ukrasne ptice, mali glodari, terarijumske, akvarijumske i druge životinje koje se uzgajaju ili drže za druženje, rekreaciju, zaštitu ili pomoć čovjeku;
- 13) **monitoring** je sistematsko sprovođenje niza propisanih i planiranih aktivnosti koje se preduzimaju radi sticanja opšteg uvida u stanje bezbjednosti hrane, hrane za životinje, kao i zdravlja i dobrobiti životinja,
- 14) **nekomercijalno kretanje** je kretanje životinja bez neposrednog komercijalnog efekta (npr. sezonska ispaša, učešće na kulturnim, odnosno sportskim priredbama, odmor i izleti sa životinjama), kao i premještanje hrane i proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje u nekomercijalne svrhe, odnosno bez neposrednog komercijalnog efekta (npr. za sopstvene potrebe, sakupljanje životinjskih leševa u okviru higijeničarske službe i sl.);
- 15) **nus proizvodi životinjskog porijekla** su životinjski trupovi ili djelovi trupova i proizvodi životinjskog porijekla koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi,
- 16) **pošiljka** je određena količina životinja, proizvoda životinjskog porijekla ili hrane za životinje iste vrste, obuhvaćena jednim veterinarskim sertifikatom, veterinarskim dokumentom ili drugim propisanim dokumentom, koja se nalazi na jednom prevoznom sredstvu kojim je dopremljena iz jedne države ili dijela države i ima isto mjesto krajnjeg odredišta;
- 17) **pregled dokumentacije** je pregled veterinarskih sertifikata, veterinarskih dokumenata ili drugih dokumenata koji prate pošiljku;

18) **proizvodi životinjskog porijekla su:**

a) **proizvodi životinjskog porijekla namijenjeni za ishranu ljudi:**

- hrana životinjskog porijekla, uključujući med i krv,
- žive školjke, živi bodljokožci, živi plaštaši, živi morski puževi namijenjeni za ishranu ljudi,
- ostale životinje namijenjene za pripremu, radi dostavljanja krajnjem potrošaču (žive),

b) **proizvodi životinjskog porijekla namijenjeni za ishranu životinja:**

- mesno brašno, riblje brašno, koštano brašno, jetreno brašno, krvno brašno, brašno od perja,
- hrana za životinje koja sadrži proizvode iz al. 1 i 3 ove podtačke,
- drugi proizvodi životinjskog porijekla;

c) **proizvodi životinjskog porijekla namijenjeni za industrijsku upotrebu. sirova koža, krzno, vuna, dlaka, čekinje, perje, papci, kosti, rogovi, krv, crijeva i drugi proizvodi životinjskog porijekla namijenjeni za industrijsku upotrebu,**

d) **proizvodi životinjskog porijekla namijenjeni za farmaceutsku upotrebu: organi, žlijezde, životinjsko tkivo i tjelesne tečnosti, koji se koriste u pripremi farmaceutskih proizvoda;**

e) **reproduktivni materijal.**

19) **promet životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda životinjskog porijekla i proizvoda dobijenih od nus proizvoda životinjskog porijekla je uvoz, tranzit, izvoz, skladištenje, prodaja, izlaganje radi prodaje, premještanje, razmjena, ustupanje ili drugi prenos na treća lica;**

20) **reproduktivni materijal je sjeme životinja, embrioni, jajne ćelije, jaja za nasad i ikra;**

21) **rezidue su ostaci supstanci ili njenih metabolita sa farmakološkim djelovanjem, kao i drugih supstanci koje mogu zaostati u životinjskim tkivima, organima i/ili proizvodima i kao takve mogu biti štetne za zdravlje ljudi;**

22) **rizik je mogućnost pojave zarazne bolesti i nastajanja štetnog uticaja na život i zdravlje ljudi i životinja i ozbiljnost tog uticaja koji nastupa kao posljedica postojanja tog rizika;**

23) **sabirni centar je gazdinstvo, centar ili pijaca na kojem se životinje koje potiču sa različitih gazdinstava smještaju zajedno radi formiranja pošiljki životinja namijenjenih za promet;**

24) **sertifikovanje je postupak potvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova, na osnovu kojeg se izdaje potvrda o usaglašenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi dokument), u papirnoj, elektronskoj ili drugoj odgovarajućoj formi;**

25) **službena kontrola je inspekcijski nadzor koji sprovodi organ uprave nadležan za poslove veterinarstva preko veterinarskih inspektora, radi provjere ispunjenosti propisanih uslova za zdravlje i dobrobit životinja, bezbjednost hrane i hrane za životinje;**

26) **službeni uzorak je uzorak koji se uzima u toku službene kontrole;**

27) **službeni veterinar je veterinarski inspektor;**

28) **trgovac je fizičko ili pravno lice koje se bavi komercijalnom kupovinom ili prodajom životinja, neposredno ili posredno, koji ima redovni promet tih životinja i koje, u roku ne dužem od 30 dana od dana kupovine, životinje prodaje ili premješta iz jednog objekta u druge objekte koji nijesu u njegovoj svojini;**

29) **unošenje je fizičko unošenje pošiljki u Crnu Goru radi uvoza, tranzita ili skladištenja u slobodnim zonama, slobodnim skladištima, carinskim skladištima, za direktno snabdijevanje pomorskih prevoznih sredstava u prekograničnom prometu, kao i unošenje kućnih ljubimaca u svrhu nekomercijalnog kretanja;**

30) **uslovi uvoza su veterinarski uslovi utvrđeni posebnim propisima koje moraju ispunjavati životinje, proizvodi životinjskog porijekla, hrana za životinje i nus proizvodi namijenjeni uvozu;**

31) **veterinarsko osoblje su veterinari i veterinarski tehničari;**

32) **veterinar je doktor veterinarske medicine, odnosno diplomirani veterinar;**

33) **veterinarska zaštita životne sredine je veterinarska djelatnost koja se vrši u okviru postupaka i mjera koje se primjenjuju tokom uzgoja, držanja i upotrebe životinja, rukovanja životinjskim leševima i nus proizvodima životinjskog porijekla, u cilju sprječavanja zagađivanja životne sredine i zaštite zdravlja ljudi i životinja;**

34) **veterinarski pregled** obuhvata mjere, radnje i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju zaštite javnog zdravlja, zdravlja i dobrobiti životinja i veterinarske zaštite životne sredine;

35) **veterinarsko javno zdravlje** je veterinarska djelatnost koja obuhvata poslove iz oblasti kontrole životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i pratećih predmeta, a kojima se neposredno ili posredno štiti zdravlje ljudi od zoonoza, uzročnika zoonoza koje se prenose hranom i drugih štetnih materija, kao i životna sredina,

36) **zaštita zdravlja životinja** je praćenje, sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih ili parazitskih bolesti utvrđenih ovim zakonom, uključujući i zoonoze, uzgoj životinja određenog genotipa slobodnog od određenih bolesti i zaštita od drugih zaraznih, parazitskih i organskih bolesti;

37) **zoonoze** su bolesti ili infekcije koje se pod prirodnim okolnostima prenose sa životinja na ljude i obrnuto;

38) **životinje** su: **domaći papkari i kopitari** (domaća goveda, uključujući vrste rodova Bubalus i Bison, svinje, ovce, koze i domaći kopitari uključujući konje, magarce, mazge i mule); **živina** (gajene ptice, uključujući kokoške, ćurke, guske, patke, morke, ptice koje se ne smatraju domaćim, ali se uzgajaju kao domaće životinje, osim ratita); **ratiti** (noj, emu, rea, moa i kivi), **lagomorfi** (zečevi, kunići i drugi glodari); **divljač** (divlji papkari, kopitari ili lagomorfi, drugi kopneni sisari koji se love za ishranu ljudi i koji se smatraju slobodnom divljači u skladu sa propisima, uključujući sisare koji žive na ograđenoj teritoriji u slobodnim uslovima sličnim uslovima u kojima živi slobodna divljač i divlje ptice koje se love za ishranu ljudi); **druge životinje i ptice** koje nijesu živi slobodna divljač i divlje ptice u zoološkom vrtu, psi, mačke, pčele, svilena buba, divlje životinje, **živina** (životinje i ptice u zoološkom vrtu, psi, mačke, pčele, svilena buba, divlje životinje, gmizavci, laboratorijske i eksperimentalne životinje), **ribe i druge vodene životinje** (morske ili slatkovodne životinje, osim živih školjki i ostalih mekušaca, živih bodljokožaca, živih plaštaša i živih morskih puževa i svih sisara, reptila i žaba bez obzira da li su divlje ili uzgajane), školjke i ostali mekušci (Lamellibranchiata koji se hrane filtriranjem); **puževi** (kopnene gastropode Helix pomatia Linne, Helix aspersa Muller, Helix lucorum i vrste iz porodice Achatindae);

39) **biosigurnosne mjere** su mjere koje se preduzimaju radi sprječavanja pojave, otkrivanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza, u cilju zaštite zdravlja životinja i ljudi i zaštite životne sredine;

40) **karenca** je vremenski period koji mora da protekne od posljednjeg davanja lijeka životinjama, pod normalnim uslovima upotrebe u skladu sa propisima, pa do trenutka kada liječena životinja i njeni proizvodi mogu da se koriste za ishranu, u cilju zaštite zdravlja ljudi i osiguranja da proizvedena hrana ne sadrži rezidue u količinama većim od maksimalno dozvoljenih koncentracija;

41) **kontaminenti** (štetne materije) su biološke, hemijske ili fizičke materije štetne za zdravlje ljudi koje nijesu namjerno dodate hrani, a čije prisustvo je posljedica postupaka tokom proizvodnje, tretiranja, pripreme, pakovanja, transporta i skladištenja hrane ili posljedica zagađenja životne sredine (pesticidi, teški metali, industrijski kontaminanti, ostaci veterinarskih lijekova);

42) **prevalenca** je ukupan broj jedinki ili slučajeva oboljenja prisutan u rizičnoj populaciji, u određenom geografskom području, u određenom trenutku ili tokom određenog vremenskog perioda;

43) **kompartment** je subpopulacija životinja smještena u jednom ili više objekata sa istim biosigurnosnim uslovima i jasnim zdravstvenim stanjem u odnosu na određenu ili određene bolesti životinja koje zahtijevaju nadzor, kontrolu i biosigurnosne mjere.

## II. ORGANIZACIJA I OVLAŠĆENJA U OBAVLJANJU VETERINARSKJE DJELATNOSTI

### Ovlašćene laboratorije

#### Član 7

(1) Ispitivanje uzoraka uzetih sprovođenjem monitoringa i službenih kontrola u skladu sa ovim zakonom vrše službene laboratorije koje ovlasti Uprava.

- (2) Ovlašćenje iz stava 1 ovog člana može se dati laboratoriji akreditovanoj u skladu sa crnogorskim standardima za metodu/e u području akreditacije za određene vrste ispitivanja.
- (3) Kada utvrdi da je laboratorija prestala da ispunjava propisane uslove, Uprava je dužna da oduzme ovlašćenje iz stava 1 ovog člana.

#### Nacionalne referentne laboratorije

##### Član 8

- (1) Za određene vrste ispitivanja koja se sprovode radi monitoringa i službenih kontrola u skladu sa ovim zakonom Uprava određuje jednu laboratoriju, kao nacionalnu referentnu laboratoriju za to ispitivanje.
- (2) Jedna laboratorija može biti nacionalna referentna laboratorija za više vrsta ispitivanja.
- (3) Ukoliko u Crnoj Gori za određenu vrstu ispitivanja ne postoji laboratorija koja ispunjava zahtjeve iz stava 5 ovog člana, Uprava može odrediti referentnu laboratoriju sa sjedištem van Crne Gore koja je određena kao nacionalna referentna laboratorije države u kojoj ima sjedište.
- (4) Nacionalne referentne laboratorije moraju biti akreditovane za metodu u području akreditacije za određene vrste ispitivanja.
- (5) Bliže uslove koje moraju da ispunjavaju laboratorije iz člana 7 ovog zakona i stava 1 ovog člana, postupak i način određivanja, kao i vrste poslova propisuje Ministarstvo.
- (6) Liste laboratorija iz člana 7 ovog zakona i stava 1 ovog člana Uprava objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".

#### Veterinarska ambulanta

##### Član 13

- (1) Veterinarska ambulanta:
- 1) prati zdravstveno stanje životinja, predlaže i preduzima mjere za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja i zoonoza;
  - 2) sprovodi program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja i druge programe iz čl. 47 i 48 ovog zakona;
  - 3) primjenjuje mjere za sprečavanje pojave, otkrivanje, liječenje, suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti životinja van programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, kao i saniranje povreda i vršenje hirurških intervencija na životinjama;
  - 4) izdaje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja i veterinarske upute;
  - 5) identifikuje i registruje životinje, registruje njihovo kretanje i registruje gazdinstva u skladu sa zakonom;
  - 6) prati zdravstveno stanje i primjenjuje mjere za očuvanje zdravlja i zdravstvene sposobnosti za razmnožavanje priplodnih životinja, primjenjuje mjere za sprječavanje i liječenje neplodnosti, kao i osjemenjavanje i embriotransfer;
  - 7) vrši osnovnu terensku i laboratorijsku dijagnostiku za ispitivanje zaraznih i drugih bolesti životinja;
  - 8) daje savjete u oblasti zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, patologije, uzgoja i ishrane životinja sa veterinarskog stanovišta;
  - 9) sprovodi veterinarsku edukaciju u cilju očuvanja i unaprjeđivanja zdravlja, dobrobiti i reprodukcije životinja;
  - 10) vrši nabavku lijekova i drugih proizvoda potrebnih za pružanje veterinarskih usluga;
  - 11) izdaju lijekove neophodne za liječenje životinja koje se vrši pod nadzorom veterinara, u skladu sa zakonom, uključujući i savjete i instrukcije o upotrebi lijeka u cilju zaštite zdravlja životinja i ljudi;
  - 12) vrši dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD);
  - 13) preduzima mjere sprječavanja kontaminacije životne sredine pri obavljanju djelatnosti;
  - 14) vrši promet na malo hrane za životinje,
  - 15) vrši promet na malo sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, kao i sredstava za njegu životinja;
  - 16) sprovodi veterinarsko-zdravstvene mjere u karantinu;

- 17) vrši i druge poslove za koje je registrovana, odnosno ovlašćena.
- (2) Poslove iz stava 1 tač. 1, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 ovog člana veterinarska ambulanta vrši na zahtjev držalaca životinja.
- (3) Veterinarska ambulanta može da obavlja poslove iz stava 2 ovog člana ako ima:
- 1) u radnom odnosu zaposlenog najmanje jednog veterinara sa licencom.
  - 2) odgovarajuće objekte, prostorije, opremu i uređaje
- (4) Poslove iz stava 1 tač. 2, 5, 12 i 16 ovog člana može da vrši samo veterinarska ambulanta kojoj su ti poslovi ustupljeni.
- (5) Poslove iz stava 4 ovog člana može da obavlja veterinarska ambulanta koja ispunjava uslove koje propisuje Ministarstvo.

### Javna ustanova Specijalistička veterinarska laboratorija

#### Član 18

- (1) Specijalistička veterinarska laboratorija, kao poslove od javnog interesa na epizootiološkom području Crne Gore:
- 1) prati i proučava epizootiološku situaciju, razvija i uvodi nove laboratorijske metode za dijagnostiku i kontrolu, primjenjuje nova veterinarsko-medicinska dostignuća i postupke, odnosno metode stručnog rada;
  - 2) predlaže mjere za sprječavanje, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih, parazitskih i uzgojnih bolesti životinja;
  - 3) vrši laboratorijsku dijagnostiku bolesti životinja u skladu sa programima iz čl. 47 i 48 ovog zakona;
  - 4) vrši dijagnostička laboratorijska i patoanatomska ispitivanja u slučaju sumnje na zarazne bolesti određene u skladu sa ovim zakonom;
  - 5) obezbjeđuje i vrši kontinuiranu laboratorijsku dijagnostiku zaraznih bolesti životinja za koje je potrebno bez odlaganja utvrditi zaraznu bolest ili uzrok uginuća;
  - 6) vrši laboratorijska ispitivanja bezbjednosti hrane životinjskog porijekla i proizvoda životinjskog porijekla;
  - 7) vrši laboratorijsko ispitivanje hrane za životinje i dodataka hrani za životinje radi utvrđivanja njihove bezbjednosti i/ili kvalitativne ispravnosti;
  - 8) učestvuje u sprovođenju obuka o osnovnim znanjima iz oblasti veterinarstva za držaoce životinja i druga lica;
  - 9) ispituje sjeme za vještačko osjemenjavanje životinja, jajnih ćelija i oplodjenih jajnih ćelija;
  - 11) prati i predlaže mjere za povećanje plodnosti životinja i učestvuje u istraživanjima u oblasti reprodukcije životinja;
  - 12) čuva i vrši raspodjelu seruma, vakcina, dijagnostičkih sredstava i drugih proizvoda u skladu sa programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja; vrši istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matematičkim naukama;
  - 13) vrši i druge poslove za koje je registrovana, odnosno ovlašćena.
- (2) Specijalistička veterinarska laboratorija može da vrši poslove iz stava 1 tač. 3, 4, 5 i 11 ovog člana na osnovu neposrednog rješenja Uprave, ako ispunjava propisane uslove.
- (3) Ako se u postupku kontrole utvrdi da Specijalistička veterinarska laboratorija ustupljene poslove ne obavlja u skladu sa ovim zakonom, Uprava će donijeti rješenje o zabrani vršenja poslova iz stava 2 ovog člana.
- (4) Prava osnivača Specijalističke veterinarske laboratorije vrši Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada)

#### Poništavanje

#### Član 25

- (1) Ako se na javni konkurs za vršenje javnih poslova na određenom području ne javi ni jedna veterinarska organizacija, odnosno ako se na osnovu sprovedenog postupka po javnom

konkursu ne izabere ni jedna veterinarska organizacija, javni konkurs se poništava ili poništava u dijelu za područje za koje nije izabrana veterinarska organizacija.

(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana Uprava rješenjem određuje veterinarsku organizaciju za sprovođenje mjera za koje je javni konkurs bio raspisan za područje za koje nije izabrana veterinarska organizacija.

(3) U slučaju iz stava 1 ovog člana Uprava je dužna da, u roku od 60 dana od dana poništavanja javnog konkursa, raspiše novi javni konkurs.

(4) Ako se na ponovljenom javnom konkursu iz stava 3 ovog člana ne javi ni jedna veterinarska organizacija, odnosno ako se u postupku javnog konkursa ne izvrši izbor, Uprava rješenjem određuje veterinarsku organizaciju koja sprovodi mjere za koje je javni konkurs bio raspisan.

### Vrijeme važenja licence

#### Član 36

(1) Licenca se izdaje na pet godina.

(2) Veterinar koji namjerava da produži važenje licence dužan je da 30 dana prije isteka roka iz stava 1 ovog člana podnese zahtjev Veterinarskoj komori radi provjere ispunjavanja propisanih uslova i produženja licence.

(3) Bliže uslove za produžavanje licenci iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

### Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja

#### Član 47

(1) Radi praćenja, sprječavanja pojave, otkrivanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i parazitskih bolesti, programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja utvrđuju se posebne preventivne mjere u skladu sa ovim zakonom, primjerene epizootičnoj situaciji i stepenu opasnosti.

(2) Programom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se: mjere, rokovi, način njihovog sprovođenja, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori, način obezbjeđivanja i korišćenja sredstava, način kontrole, način izvještavanja, kao i drugi uslovi za njihovo sprovođenje.

(3) Program iz stava 1 ovog člana donosi Ministarstvo, do 31. decembra tekuće za narednu godinu.

(4) Program iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

### Krizni planovi

#### Član 49

(1) Suzbijanje i iskorjenjivanje naročito opasne zarazne bolesti, u zavisnosti od procjene rizika, organizuje se i sprovodi na osnovu plana upravljanja u kriznim situacijama za pojedine zarazne bolesti (u daljem tekstu: krizni plan) koji donosi Vlada.

(2) Krizni plan iz stava 1 ovog člana naročito sadrži organizaciju i način sprovođenja mjera za suzbijanje pojedine zarazne bolesti, potrebna sredstva, opremu i ljudske resurse, kao i postupak kontrole sprovođenja plana.

(3) Uprava izrađuje krizni plan iz stava 1 ovog člana, vrši nadzor i koordinaciju u sprovođenju i daje instrukcije za njegovo sprovođenje.

(4) Uprava, radi provjere kriznog plana, priprema i koordinira vježbe simulacije izbijanja pojedinih bolesti.

(5) U cilju uspješnog otkrivanja, praćenja, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti iz stava 1 ovog člana Uprava izrađuje plan redovne edukacije i sprovodi redovnu edukaciju veterinarskog osoblja.

### Obezbjeđivanje vakcina

#### Član 64



Vrste i količine vakcina koje je potrebno obezbjediti za hitno sprječavanje zaraznih bolesti iz člana 54 ovog zakona, kao i u slučaju pojave bolesti koja se nije mogla predvidjeti određuje Uprava

#### Naknada štete

##### Član 69

(1) Vlasnik životinje koja je usmrćena ili zaklana, stvari i sirovine koje su oštećene ili uništene prilikom sprovođenja mjera određenih za suzbijanje naročito opasnih zaraznih bolesti i bolesti određenih programom iz člana 47 ovog zakona i zoonoza, kao i za uginule životinje za koje je potvrđeno da su uginule od tih bolesti ima pravo na naknadu štete:

- 1) ako je postupio u skladu sa članom 51 stav 1 tačka 4 ovog zakona;
  - 2) kada je obavezna preventivna vakcinacija izvedena u propisanim rokovima i kada su izvršena dijagnostička i druga ispitivanja životinja prema programu iz člana 47 ovog zakona;
  - 3) ako su sprovedene i druge propisane i određene preventivne mjere, kao i mjere za suzbijanje bolesti.
- (2) Zarazne bolesti i zoonoze iz stava 1 ovog člana određuje Ministarstvo.

#### Slučajevi u kojima vlasnik nema pravo na naknadu štete

##### Član 71

Vlasnik životinje, odnosno vlasnik predmeta nema pravo na naknadu štete, ako:

- 1) pojavu bolesti nije odmah prijavio i sa životinjom postupio na način propisan članom 51 stav 1 tač. 4 i 5 i članom 56 stav 2 ovog zakona;
- 2) nije preduzeo propisane ili naređene mjere za sprječavanje i suzbijanje zarazne ili parazitske bolesti propisane ovim zakonom;
- 3) je dopremio životinju iz nezaraženog u zaraženo ili ugroženo područje ili iz zaraženog i ugroženog u nezaraženo područje;
- 4) promet životinja obavlja suprotno ovom zakonu;
- 5) se bolest pojavila tokom uvoza životinja ili tokom propisanih ispitivanja životinja za vrijeme trajanja karantina uvezenih životinja;
- 6) se bolest životinja pojavila za vrijeme ispaše na zabranjenim površinama, odnosno ako se bolest pojavila zbog nepoštovanja naređene mjere obaveznog čuvanja životinja na ispaši;
- 7) pojava bolesti američka kuga pčelinjeg legla traje duže od dva mjeseca.

#### Program monitoringa rezidua

##### Član 92

(1) Program monitoringa rezidua kod životinja, u proizvodima životinjskog porijekla namijenjenim za ishranu ljudi i hrani za životinje, radi zaštite javnog zdravlja, utvrđuje Ministarstvo.

(2) Program iz stava 1 ovog člana naročito sadrži: mjere koje se preduzimaju u slučaju pojave nedozvoljenih rezidua, organe i organizacije koje sprovode monitoring, način sprovođenja monitoringa rezidua, druge podatke od značaja za sprovođenje programa i potrebna sredstva za finansiranje programa.

(3) Program iz stava 1 ovog člana utvrđuje se do kraja tekuće za narednu godinu.

(4) Sredstva za sprovođenje programa monitoringa rezidua obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

(5) Uprava sačinjava izvještaj o rezultatima monitoringa i dostavlja ga Ministarstvu i Evropskoj komisiji do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

(6) Ministarstvo može, na osnovu saznanja do kojih dođe, narediti zabranu tretiranja životinja određenim veterinarskim lijekovima, hormonima i drugim supstancama koje zaostajanjem u životinjskom tkivu i organima i njihovim proizvodima mogu ugroziti zdravlje ljudi.

#### Korišćenje lijekova

#### Član 94

- (1) Veterinar za liječenje životinja može koristiti samo lijekove koji imaju dozvolu za stavljanje u promet i lijekove primjenjivati u skladu sa uputstvom proizvođača lijeka i samo u svrhe za koje su lijekovi dozvoljeni i pod propisanim uslovima.
- (2) Veterinar koji liječi životinje dužan je da vodi evidenciju o liječenju.
- (3) Držalac životinja dužan je da primjenjuje propisane veterinarske lijekove samo uz odobrenje i pod kontrolom veterinara, kao i da se pridržava uputstava proizvođača lijekova i propisane karence.
- (4) Držalac životinja iz stava 3 ovog člana dužan je da vodi evidenciju koja sadrži: datum i karakteristike izvršenog tretmana, propisanu terapiju, odnosno korišćene veterinarske lijekove, ime i prezime veterinara i da čuva recepte pet godina od dana izdavanja recepta.
- (5) Podatke iz stava 4 ovog člana u evidenciju upisuje veterinar.

#### Član 108

- (1) Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija vrše se radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih i parazitskih bolesti životinja i zoonoza, zaštite zdravstvene ispravnosti, odnosno bezbjednosti proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje, kao i veterinarske zaštite životne sredine od kontaminacije patogenim mikroorganizmima i parazitima.
- (2) Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija vrše se u svim objektima, prostorima, prevoznim sredstvima, na opremi i predmetima koji podliježu nadzoru veterinarske inspekcije, kao i objektima, pašnjacima i drugim površinama gdje životinje povremeno ili stalno borave ili se kreću.
- (3) Sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju mogu se koristiti samo na način kojim se ne kontaminira životna sredina.
- (4) Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju iz st. 1 i 2 ovog člana, u slučaju kada je obavezna u skladu sa ovim zakonom, odnosno naređena od službenog veterinara, obavljaju veterinarske organizacije
- (5) Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju mogu da obavljaju i druga pravna i fizička lica, osim u slučajevima iz stava 4 ovog člana, ako ispunjavaju uslove u pogledu kadra, opreme i sredstava koje propisuje Ministarstvo.
- (6) Ispunjenost uslova iz stava 5 ovog člana, na osnovu neposredno izvršenog pregleda, utvrđuje Uprava.
- (7) Listu lica iz stava 5 ovog člana vodi i objavljuje na svojoj internet stranici Uprava.

#### Obaveze držaoca psa

##### Član 110

- (1) Držalac psa dužan je da obezbijedi identifikaciju, registraciju i vakcinaciju psa protiv bjesnila.
- (2) Držalac psa dužan je da posjeduje potvrdu o upisu u registar i vakcinaciji psa protiv bjesnila.
- (3) Držalac psa dužan je da prijavi najavku, odnosno promjenu u slučaju nestanka, prodaje, poklanjanja, uginuća ili drugog gubitka, u roku od 14 dana od dana nastanka promjene, ovlašćenoj veterinarskoj organizaciji iz člana 111 stav 2 ovog zakona
- (4) Psi nad kojima nijesu sprovedene propisane mjere iz stava 1 ovog člana smještaju se u skloništa za napuštene životinje i zbrinjavaju se u skladu s propisima kojima se uređuje dobrobit životinja.
- (5) Troškove smještaja u skloništu plaća držalac psa ako je poznat ili se naknadno utvrdi, odnosno jedinica lokalne samouprave ako je držalac nepoznat.

#### Identifikacija pasa

##### Član 111

- (1) Identifikacija i registracija pasa se vrši u skladu sa ovim zakonom i propisima koji uređuju identifikaciju i registraciju životinja.
- (2) Identifikaciju i registraciju pasa vrše veterinarske ambulante, specijalističke veterinarske ambulante i veterinarska služba i podatke o identifikaciji i registraciji dostavljaju Upravi, radi upisa u Centralni registar pasa
- (3) Veterinarska organizacija iz stava 2 ovog člana dužna je da držaocu psa izda potvrdu o upisu u registar i vakcinaciji psa protiv bjesnila i da podatke o psima koje je identifikovala i registrovala upiše u registar pasa
- (4) Centralni registar pasa uspostavlja i vodi Uprava.
- (5) Za upis psa u registar iz stava 2 ovog člana i izdavanje potvrde vlasnik, odnosno držalac plaća naknadu.
- (6) Bliže uslove za identifikaciju i registraciju pasa, način identifikacije, sadržaj registra pasa, oblik i sadržaj potvrde iz stava 3 ovog člana i visinu naknade iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.

#### XIV. PROMET, VETERINARSKI PREGLEDI I SERTIFIKACIJA

##### Uslovi prometa

##### Član 116

- (1) Promet životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i nus proizvoda dozvoljen je kada u državi, epizootiološkom području, odnosno na gazdinstvu sa kojeg potiče životinja nema ograničenja u prometu, odnosno nijesu uvedene zaštitne mjere radi bolesti životinja, u skladu sa ovim zakonom
- (2) Nekomercijalni promet životinja vrši se u skladu sa uslovima koje propisuje Ministarstvo
- (3) Ministarstvo može ograničiti, odnosno odrediti posebne uslove za nekomercijalni promet životinja, u slučaju sprovođenja programa za iskorjenjivanje određenih bolesti životinja u Crnoj Gori za sticanje posebnog zdravstvenog statusa, koji se odnose na državu, epizootiološko područje, gazdinstvo, stado ili životinju.
- (4) Ministarstvo može ograničiti, odnosno odrediti posebne uslove za komercijalni promet životinja, u slučaju sprovođenja programa za iskorjenjivanje određenih bolesti životinja u Crnoj Gori za sticanje posebnog zdravstvenog statusa, koji se odnose na državu, epizootiološko područje, gazdinstvo, stado ili životinju.
- (5) Bliže uslove za promet (unutrašnji promet i promet preko granice) životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i nus proizvoda propisuje Ministarstvo.

##### Uvjerenja u unutrašnjem prometu

##### Član 117

- (1) Držalac životinja dužan je da u unutrašnjem prometu posjeduje uvjerenje o zdravstvenom stanju životinje za kopitare, papkare, živinu, lagomorfe, proizvode ribarstva, pošiljke puževa, pčele, divljač, pse i mačke i da ga na zahtjev ovlaštenog lica pokaže
- (2) Uvjerenje iz stava 1 ovog člana je javna isprava
- (3) Držalac životinja, vlasnik sabirnog centra, prevoznik ili trgovac životinjama dužan je da na zahtjev službenog veterinara pruži na uvid uvjerenje o zdravstvenom stanju životinje ili drugi propisani dokument.
- (4) Uvjerenje se ne smije izdati ako je u mjestu porijekla životinja iz stava 1 ovog člana utvrđeno postojanje zarazne ili parazitske bolesti koja se može prenijeti tom vrstom životinja.
- (5) Obrazac uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja, način obezbjeđivanja sledljivosti i rokove čuvanja uvjerenja, slučajeve u kojima držalac nije dužan da pribavi uvjerenje za životinje koje se stavljaju u promet, način i uslove izdavanja uvjerenja propisuje Ministarstvo

##### Izdavanje uvjerenja

##### Član 118

- (1) Uvjerenje iz člana 117 ovog zakona izdaje veterinarska ambulanta, specijalistička veterinarska ambulanta i veterinarska služba, u skladu sa ovim zakonom
- (2) Veterinarska organizacija i veterinarska služba iz stava 1 ovog člana dužna je da vodi evidenciju o izdatim uvjerenjima
- (3) Izuzetno od člana 117 stav 1 ovog zakona, za pse ili mačke u unutrašnjem prometu koje se prodaju, otpremaju na sajam, izložbe ili druge javne smotre ili u slučaju privremene promjene mjesta boravišta, držalac životinje je dužan da ima pasoš za pse ili mačke.
- (4) Pasoš za psa ili mačku izdaje i evidenciju o izdatim pasošima vodi veterinarska ambulanta, specijalistička veterinarska ambulanta i veterinarska služba.
- (5) Obrazac pasoša za pse ili mačke, uslove, način izdavanja i način vođenja evidencije izdatih pasoša propisuje Ministarstvo

#### **Veterinarski pregledi pošiljki za izvoz na mjestu otpreme**

##### **Član 119**

- (1) Pošiljka životinja, proizvoda životinjskog porijekla, nus proizvoda, hrane za životinje i pratećih predmeta mora biti pregledana i sertifikovana prije otpreme u drugu državu u skladu sa propisima države odredišta.
- (2) Na mjestu otpreme provjerava se da li pošiljka ispunjava propisane uslove za otpremu u državu odredišta.
- (3) Lice odgovorno za pošiljku iz stava 1 ovog člana dužno je da prijavi otpremu pošiljke službenom veterinaru
- (4) Način vršenja veterinarskog pregleda iz stava 1 ovog člana, u zavisnosti od vrste pošiljke, i rokove za prijavu otpreme propisuje Ministarstvo

#### **Sertifikacija**

##### **Član 120**

- (1) Sertifikacija je postupak u kojem se provjerava da li su obavljene propisane pregledi, odnosno ispitivanja koja potvrđuju da pošiljka životinja, odnosno proizvoda životinjskog porijekla ispunjava propisane uslove.
- (2) Međunarodna potvrda (u daljem tekstu: sertifikat) je isprava kojom se potvrđuje da je na mjestu porijekla pošiljke obavljen propisani veterinarski pregled i da su navodi u sertifikatu tačni.
- (3) Postupak sertifikacije obavlja i sertifikat potvrđuje službeni veterinar
- (4) Lice odgovorno za izvoz pošiljke (izvoznik, odnosno pošiljalac) dužno je da:
  - 1) obrazac odgovarajućeg sertifikata, u skladu sa propisima države odredišta u koju se pošiljka izvozi, dostavi Upravi u elektronskom ili drugom obliku i
  - 2) da prijavi otpremu pošiljke u propisanom roku.
- (5) Uprava vrši provjeru mogućnosti potvrđivanja uslova određenih sertifikatom i u slučaju mogućnosti potvrđivanja štampa sertifikat.
- (6) Kada su sadržaj i forma obrasca sertifikata određeni bilateralnim ili multilateralnim sporazumom sa državom odredišta, Uprava priprema i štampa sertifikat.
- (7) Liste i modeli važećih sertifikata iz st 5 i 6 ovog člana objavljuju se na internet stranici Uprave.
- (8) Sledljivost potvrđenih sertifikata obezbjeđuje se na način kojim se obezbjeđuje identifikacija službenog veterinara koji je sertifikat potvrdio numerisanim službenim pečatom, svojeručnim potpisom i ispisanim imenom i prezimenom štampanim slovima.
- (9) Oblik, odnosno sadržaj obrasca sertifikata, način obezbjeđivanja sledljivosti i rokove čuvanja sertifikata, kao i način i uslove izdavanja sertifikata propisuje Ministarstvo

#### **Tačnost podataka**

##### **Član 122**

- (1) Službeni veterinar može da potvrdi samo podatke u sertifikatu koje je utvrdio, odnosno u čiju je vjerodostojnost uvjeren.
- (2) Službeni veterinar ne smije potpisati prazan ili nepotpuno popunjen obrazac sertifikata, kao ni kada propisani pregledi, odnosno ispitivanja nijesu obavljena
- (3) Ako službeni veterinar potpisuje sertifikat na osnovu drugog dokumenta, lice odgovorno za pošiljku dužno je da taj dokument dostavi prije potpisivanja.
- (4) Službeni veterinar može na sertifikatu potvrditi i podatke koje:
  - 1) utvrdi pod nadzorom službenog veterinara drugo lice koje ovlasti Uprava pod uslovom da to lice može obezbjediti pouzdanost podataka,
  - 2) dobije na osnovu monitoringa sprovedenih u skladu sa veterinarskim propisima.

### **Uslovi za uvoz i tranzit pošiljki**

#### **Član 123**

- (1) Uvoz u Crnu Goru ili tranzit preko teritorije Crne Gore životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta dozvoljen je ako ispunjavaju propisane uslove u pogledu zaštite zdravlja, identifikacije i dobrobiti životinja, bezbjednosti i drugih propisanih uslova i prati ih propisani sertifikat.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako je zaključen multilateralni ili bilateralni ugovor između Crne Gore i države izvoznice, životinje, proizvodi životinjskog porijekla, hrana za životinje, nus proizvodi i prateći predmeti koji se uvoze u Crnu Goru radi proizvodnje i prometa moraju biti u skladu sa tim ugovorom.
- (3) Uvoz proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta dozvoljava se iz objekata sa liste odobrenih objekata Evropske Unije.
- (4) Uprava odobrava uvoz proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta i iz objekata kada utvrdi da su propisani uslovi zemlje izvoznice najmanje ekvivalentni propisanim uslovima u Crnoj Gori i da je obezbijeđen jednak nivo zaštite potrošača.
- (5) Uprava može izvršiti pregled radi provjere objekata iz stava 4 ovog člana.
- (6) Troškove pregleda objekata iz stava 4 ovog člana plaća lice odgovorno za uvoz pošiljke.
- (7) Bliže uslove iz stava 1 ovog člana, oblik, odnosno sadržaj obrasca sertifikata iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

### **Pošiljka koja ne ispunjava uslove za promet**

#### **Član 128**

- (1) Kada službeni veterinar utvrdi da je u promet stavljena životinja, odnosno proizvod životinjskog porijekla, hrana za životinje i nus proizvod koji ne ispunjava uslove utvrđene zakonom, da životinja nema simptome koji upućuju na sumnju, odnosno zaraznu ili parazitsku bolest i ne potiče iz zaraženog ili na zarazu sumnjivog područja, naređuje da se o trošku držaoca, odnosno lica odgovornog za životinju, odnosno proizvod životinjskog porijekla:
  - 1) izvrši istovar životinja i naloži stavljanje u karantin, uz određivanje mjesta i uslova karantina, odnosno odredi mjesto i uslove za privremeno skladištenje proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i nus proizvoda, kao i vrstu pregleda i dijagnostičkih ispitivanja;
  - 2) uputi životinje u najbližu klanicu, ako nema odgovarajućeg karantinskog objekta ili je takvo rješenje ekonomičnije, a ne postoje razlozi za zabranu klanja.
- (2) Kada službeni veterinar utvrdi da je u promet stavljena životinja, odnosno proizvod životinjskog porijekla, hrana za životinje i nus proizvod, za koju se veterinarskim pregledom utvrdi da potiče iz zaraženog područja, da postoji sumnja na zaraznu ili parazitsku bolest ili da je zaražena bolešću zbog koje klanje nije dozvoljeno, naređuje usmrćivanje životinja i uništavanje leševa, odnosno proizvoda, o trošku držaoca, odnosno lica odgovornog za životinju odnosno proizvod životinjskog porijekla.

### **Dezinfekcija prevoznih sredstava**

- 18) prati i provjerava prisustvo rezidua u životinjama, proizvodima životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudi i hrani za životinje;
- 19) prati i provjerava ispunjenost propisanih uslova u objektima za promet i upotrebu veterinarskih lijekova;
- 20) provjerava ispunjenost propisanih uslova u objektima za sakupljanje, preradu, obradu ili uništavanje nus proizvoda;
- 21) prati i kontroliše sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u svim objektima, prostorijama, prevoznim sredstvima i na opremi i predmetima koji podliježu službenoj kontroli;
- 22) provjerava ispunjenost propisanih uslova u svim fazama proizvodnje i prometa proizvoda životinjskog porijekla;
- 23) provjerava ispunjenost propisanih uslova u svim fazama proizvodnje i promet hrane za životinje;
- 24) vrši sertifikaciju i izdaje sertifikat;
- 25) provjerava izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja;
- 26) pregleda pošiljke za izvoz na mjestu otpreme;
- 27) pregleda pošiljke iz uvoza na mjestu odredišta;
- 28) uzima uzorke za laboratorijska ispitivanja;
- 29) pregleda poslovne knjige, propisane evidencije i druga dokumenta fizičkih i pravnih lica;
- 30) obavlja i druge preglede u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, prema ukazanim potrebama.

#### **Upravne mjere i radnje službenog veterinarara**

##### **Član 142**

Kada službenom kontrolom utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, službeni veterinar je dužan da preduzme sljedeće upravne mjere i radnje:

- 1) naredi otklanjanje utvrđenih nedostataka kod veterinarskih organizacija, veterinarskih službi ili Specijalističke veterinarske laboratorije u pogledu kadra, prostora (objekat), tehničkih uslova i opreme i odredi rok za otklanjanje nedostataka;
- 2) privremeno zabrani obavljanje veterinarske djelatnosti veterinarskoj organizaciji, veterinarskoj službi ili Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji koja je prestala da ispunjava propisane uslove, a u roku određenom za otklanjanje nedostataka nedostatak nije otklonila;
- 3) zabrani obavljanje veterinarske djelatnosti veterinarskoj organizaciji, veterinarskoj službi ili Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji ako je započela obavljanje djelatnosti bez rješenja o ispunjenosti propisanih uslova;
- 4) zabrani obavljanje ustupljenih poslova ako utvrdi da se obavljaju suprotno ugovoru iz člana 26 stav 1 ovog zakona;
- 5) naredi jednu ili više posebnih preventivnih mjera za zaštitu od zaraznih bolesti životinja iz člana 55 ovog zakona;
- 6) naredi jednu ili više mjera za suzbijanje zaraznih bolesti životinja iz člana 59 ovog zakona;
- 7) zabrani izdavanje uvjerenja ako je u mjestu porijekla životinja utvrđeno postojanje zarazne ili parazitske bolesti koja se može prenijeti tom vrstom životinja;
- 8) privremeno zabrani promet životinja, promet i upotrebu proizvoda životinjskog porijekla, nus proizvoda i predmeta kojima se mogu prenijeti uzročnici zaraznih ili parazitskih bolesti u slučaju sumnje na zaraznu ili parazitsku bolest;
- 9) privremeno zabrani obavljanje djelatnosti u objektima za proizvodnju i promet životinja, proizvoda životinjskog porijekla, nus proizvoda i hrane za životinje kada utvrdi da ne ispunjavaju propisane uslove, odnosno koji nijesu odobreni ili registrovani u skladu sa zakonom;
- 10) zabrani obavljanje djelatnosti u objektima za proizvodnju i promet životinja, proizvoda životinjskog porijekla, nus proizvoda i hrane za životinje koji nijesu odobreni ili registrovani u skladu sa zakonom;
- 11) naredi stavljanje van prometa proizvoda životinjskog porijekla, nus proizvoda i hrane za životinje, radi zaštite zdravlja ljudi i životinja;

- 12) oduzme, odnosno naredi uništavanje proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje, ako je prilikom veterinarskog pregleda utvrđeno da su štetni za ishranu ljudi, odnosno ishranu životinja,
- 13) zabrani upotrebu prostorija, uređaja, opreme, postrojenja i pribora u objektima za proizvodnju i promet proizvoda životinjskog porijekla, nusproizvoda i hrane za životinje,
- 14) naredi otklanjanje nedostataka u objektima za proizvodnju i promet životinja, proizvoda životinjskog porijekla, nus proizvoda i hrane za životinje kada utvrdi da ne ispunjavaju propisane uslove,
- 15) zabrani promet i upotrebu hrane za životinje i dodataka hrani za životinje za koje utvrdi da su štetni po zdravlje životinja ili zdravlje ljudi;
- 16) zabrani promet i upotrebu proizvoda životinjskog porijekla za koje utvrdi da su štetni po zdravlje životinja ili zdravlje ljudi;
- 17) naredi propisane mjere subjektima u poslovanju sa životinjama, proizvodima životinjskog porijekla, nusproizvodima i hranom za životinje i drugim subjektima, koji su pod službenom kontrolom,
- 18) zabrani upotrebu, zadrži, oduzme, odnosno naredi da se unište lijekovi koji sadrže zabranjene supstance,
- 19) zabrani korišćenje, odnosno službeno zapečati prostorije, uređaje, opremu i sredstva kod subjekata pod službenom kontrolom, ako nijesu usklađeni s veterinarskim propisima;
- 20) dozvoli stavljanje u promet pošiljaka nakon obavljenog propisanog veterinarskog pregleda;
- 21) naredi karantin za životinje u prometu bez propisane dokumentacije, odnosno za životinje koje nijesu označene na propisani način i koje ne pokazuju znakove oboljenja, a u slučaju da ne postoje uslovi za stavljanje u karantin ili je to ekonomičnije, uputi na klanje pod posebnim uslovima u najbližu klanicu.

#### **Granično inspekcijsko mjesto**

##### **Član 144**

- (1) Pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda, slame i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili parazitska bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja, odnosno životna sredina, mogu se uvoziti, odnosno unositi u Crnu Goru samo preko odobrenih graničnih inspekcijskih mjesta.
- (2) Lokaciju i vrstu graničnog inspekcijskog mjesta određuje Vlada.
- (3) Bliže uslove u pogledu kadra, prostora (objekat), tehničkih uslova i opreme za granično inspekcijsko mjesto iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.
- (4) Ispunjenost uslova iz stava 3 ovog člana utvrđuje Uprava.
- (5) Rješenje o ispunjavanju uslova graničnog inspekcijskog mjesta za sve ili određene kategorije životinja i/ili proizvoda životinjskog porijekla, odnosno rješenje o prestanku ispunjavanja uslova za granično inspekcijsko mjesto, Uprava je dužna da dostavi organu državne uprave nadležnom za granične prelaze koji, u skladu sa propisima o graničnim prelazima, vrši uključivanje inspekcijskih mjesta u listu graničnih prelaza, odnosno njihovo isključivanje, objavljivanjem u "Službenom listu Crne Gore".

#### **Pregledi na graničnom inspekcijskom mjestu**

##### **Član 145**

- (1) Zabranjeno je unošenje pošiljki iz člana 123 stav 1 ovog zakona na područje Crne Gore bez prethodno izvršenog veterinarskog pregleda, osim nekomercijalnog unošenja životinja.
- (2) Veterinarski pregled iz stava 1 ovog člana vrši se pregledom dokumentacije, a može se vršiti i identifikacijom i fizičkim pregledom pošiljki
- (3) Pošiljke iz stava 1 ovog člana mogu se uvoziti na osnovu rješenja Uprave iz člana 124 ovog zakona.
- (4) Način obavljanja veterinarskih pregleda iz stava 2 ovog člana za pojedine vrste pošiljki koje se unose u Crnu Goru, kao i posebni postupak kod tranzita propisuje Ministarstvo.

- (5) Pošiljka proizvoda unesena u Crnu Goru skladišti se pod nadzorom graničnog službenog veterinara, do odlučivanja o uvozu.
- (6) Pregled iz stava 1 ovog člana za hranu za životinje neživotinjskog porijekla, osim stelje i slame, koja se uvozi i provози obavlja službeni veterinar na mjestu krajnjeg odredišta pošiljke.
- (7) Za pošiljke za koje je obavezan veterinarski pregled na graničnom inspeksijskom mjestu odgovara lice odgovorno za pošiljku.
- (8) Lice odgovorno za pošiljku dužno je da sprovede propisane postupke u vezi: najave pošiljke, prijave pošiljke za pregled, plaćanja naknade za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i druge mjere koje naloži granični službeni veterinar.

### **Postupanje carinarnice, odnosno carinske ispostave**

#### **Član 146**

- (1) Carinarnica, odnosno carinska ispostava koja obuhvata područje graničnog inspeksijskog mjesta može odobriti zahtijevano carinsko postupanje ili upotrebu pošiljke koja podliježe veterinarskom pregledu samo na osnovu izdatog zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (u daljem tekstu. ZVUD) i potvrde o uplaćenju naknadi za veterinarski pregled u međunarodnom prometu
- (2) Kontrolu nekomercijalnog kretanja kućnih ljubimaca preko granice Crne Gore obavlja organ uprave nadležan za carinske poslove.
- (3) Vrste pošiljki za koje se izdaje ZVUD i obrazac ZVUD-a propisuje Ministarstvo.

#### **Član 162**

- (1) Novčanom kaznom od 500 eura do 20 000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:
  - 1) počne da obavlja veterinarsku djelatnost bez rješenja o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu kadra, prostora (objekat), tehničkih uslova i opreme (član 10 stav 3),
  - 2) vrši poslove iz člana 13 stav 1 tačka 2 koji joj nijesu ustupljeni u skladu sa ovim zakonom;
  - 3) vrši poslove iz člana 13 stav 1 tačka 5 suprotno ovom zakonom;
  - 4) veterinarska služba vrši poslove suprotno članu 21 stav 2 ovog zakona;
  - 5) ne obavlja ustupljene poslove u skladu sa ugovorom iz člana 26 stav 1 ovog zakona;
  - 6) veterinari i veterinarski tehničari samostalno pružaju veterinarske usluge bez obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita (član 33 stav 1);
  - 7) držalac životinja ne postupa u skladu sa članom 51 stav 1 tačka 3 ovog zakona;
  - 8) držalac životinja ne postupa u skladu sa članom 51 stav 1 tačka 4 ovog zakona;
  - 9) držalac životinja ne postupa u skladu sa članom 51 stav 1 tačka 5 ovog zakona;
  - 10) ne sprovede jednu ili više naređenih posebnih preventivnih mjera za zaštitu od zaraznih bolesti životinja iz člana 55 ovog zakona;
  - 11) veterinar koji posumnja na zaraznu ili parazitsku bolest ne postupa u skladu sa članom 57 stav 1 ovog zakona;
  - 12) veterinarsko osoblje ne preduzme sve potrebne mjere da ono ne predstavlja rizik za širenje uzročnika bolesti (član 57 stav 2);
  - 13) držalac životinje ne sprovede naložene mjere iz člana 57 stav 1 tačka 1 ovog zakona (član 57 stav 3);
  - 14) veterinar koji dostavlja materijale za laboratorijsko ispitivanje u slučaju sumnje na zaraznu bolest životinja ne obezbijedi transport uzorkovanog materijala na način kojim se sprječava širenje zarazne bolesti ili propadanje materijala (član 57 stav 4);
  - 15) ne sprovede jednu ili više naređenih mjera za suzbijanje zaraznih bolesti životinja iz člana 59 ovog zakona;
  - 16) subjekti u poslovanju hranom ne obezbijede informacije o toj hrani i, u slučaju potrebe, ne čuvaju uzorak hrane na način koji ne utiče na njeno ispitivanje u laboratoriji, u slučaju pojave bolesti koja se prenosi hranom (član 75 stav 2);
  - 17) kada se izložbe, takmičenja, javne smotre i priredbe sa putujućim životinjama (cirkusi, sajmovi, putujući zoološki vrtovi i sl.), kao i prodaja životinja van objekata iz člana 81 stav 1



ovog zakona vrše bez dozvole koju izdaje nadležni organ lokalne uprave uz prethodnu saglasnost Uprave (član 81 stav 2),

18) vrši promet životinja za uzgoj ili proizvodnju koje ne ispunjavaju uslove iz člana 82 stav 1 ovog zakona;

19) vrši promet životinja koje ne ispunjavaju uslove iz člana 82 stav 2 ovog zakona;

20) vrši organizovanu prodaju životinja za uzgoj ili proizvodnju izvan registrovanog, odnosno odobrenog objekta (član 84 stav 2),

21) vlasnik sabirnog centra odnosno lice odgovorno za promet u sabirnom centru postupa suprotno članu 84 stav 3 ovog zakona;

22) subjekat u poslovanju hranom nije obezbjedio sprječavanje širenja bolesti koje se mogu prenositi na životinje, u skladu s ovim zakonom i zakonom o bezbjednosti hrane, u svim fazama proizvodnje, prerade i stavljanja u promet proizvoda životinjskog porijekla (član 90 stav 1);

23) ne postupa u skladu sa članom 91 stav 1 ovog zakona;

24) stavi u promet hranu životinjskog porijekla namjenjenu za javnu potrošnju koja sadrži ili sadrži u količinama većim od dozvoljenih rezidue (član 91 stav 2),

25) otpremi u klanicu životinje koje ne prati dokumentacija kojom se potvrđuje da nijesu bile tretirane zabranjenim supstancama, a u slučaju liječenja da je protekao propisani period karence (član 91 stav 3),

26) gazdinstva i subjekti u poslovanju hranom koji obavljaju djelatnost klanja u objektima za klanje, obradu i preradu hrane životinjskog porijekla stavljaju u proizvodnju i promet životinje koje su tretirane nedozvoljenim supstancama ili proizvodima (član 93 stav 1 tačka 1);

27) gazdinstva i subjekti u poslovanju hranom koji obavljaju djelatnost klanja u objektima za klanje, obradu i preradu hrane životinjskog porijekla stavljaju u proizvodnju i promet životinje koje su tretirane dozvoljenim supstancama ili proizvodima i kod kojih nije istekla propisana karencija (član 93 stav 1 tačka 2);

28) gazdinstva i subjekti u poslovanju hranom koji obavljaju djelatnost klanja u objektima za klanje, obradu i preradu hrane životinjskog porijekla stavljaju u proizvodnju i promet hranu koja ne potiče od životinja iz člana 93 stav 1 tač. 1 i 2 (član 93 stav 1 tačka 3);

29) veterinar za liječenje životinja koristi lijekove koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet i lijekove ne primjenjuje u skladu sa uputstvom proizvođača lijeka i u svrhe za koje su lijekovi dozvoljeni i suprotno propisanim uslovima i ne vodi evidenciju o liječenju (član 94 st. 1 i 2);

30) držalac životinja primjenjuje propisane veterinarske lijekove bez odobrenja i bez kontrole veterinara i ne pridržava se uputstva proizvođača lijekova i propisane karence (član 94 stav 3);

31) držalac životinja ne vodi evidenciju koja sadrži: datum i karakteristike izvršenog tretmana, propisanu terapiju, odnosno korišćene veterinarske lijekove, ime i prezime veterinara i ne čuva recept pet godina od dana izdavanja recepta (član 94 stav 4);

32) veterinar ne unosi podatke u evidenciju iz člana 94 stav 4 ovog zakona (član 94 stav 5);

33) upotrebljava nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda suprotno članu 97 ovog zakona;

34) ne primjenjuje mjere radi zaštite životne sredine od štetnih uticaja povezanih sa uzgojem, držanjem i prometom životinja, sa proizvodnjom i prometom proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i nus proizvodima, kao i prilikom sprečavanja pojave, širenja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja (član 98 stav 1);

35) ne postupa sa nus proizvodima, izlučevinama životinja, otpadom i otpadnim vodama u skladu sa ovim zakonom i propisima o bezbjednosti hrane i zaštite životne sredine (član 98 stav 2),

36) baca leševe životinja u rijeke, jezera, more ili druge vodene tokove ili odvođe ili ih ostavlja na putevima, drugim javnim površinama, otvorenom prostoru, u šumama ili na drugom mjestu (član 99 stav 1);

57) stavlja u promet proizvode životinjskog porijekla namijenjene za ishranu ljudi koji nijesu proizvedeni, označeni, odnosno deklarirani u skladu sa ovim zakonom i propisima o bezbjednosti hrane (član 136 stav 3);

58) pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda, slame i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili parazitska bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja, odnosno životna sredina, uveze, odnosno unese u Crnu Goru van odobrenih graničnih inspekcijskih mjesta (član 144 stav 1);

59) unese na područje Crne Gore pošiljke iz člana 123 stav 1 ovog zakona bez prethodno izvršenog veterinarskog pregleda, osim nekomercijalnog unošenja životinja (član 145 stav 1);

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 2.000 eura

(3) Za prekršaj iz stava 1 tačka 45 ovog člana kazniće se odgovorno lice u organu lokalne samouprave novčanom kaznom od 100 eura do 2 000 eura

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura

(5) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

#### Član 163

(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 5 000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne obavijesti Upravu u pisanoj formi najkasnije 15 dana od dana nastanka promjene o svakoj promjeni uslova utvrđenih rješenjem iz člana 10 stav 3 ovog zakona (član 11 stav 3);

2) držalac životinja ne postupa u skladu sa članom 51 stav 1 tačka 1 ovog zakona;

3) držalac životinja ne postupa u skladu sa članom 51 stav 1 tačka 2 ovog zakona;

4) držalac životinja ne postupa u skladu sa članom 51 stav 1 tačka 6 ovog zakona;

5) držalac životinja ne postupa u skladu sa članom 51 stav 1 tačka 7 ovog zakona;

6) držalac životinja ne postupa u skladu sa članom 51 stav 1 tačka 8 ovog zakona;

7) držalac životinja ne obezbjeđuje i ne održava biosigurnosne mjere u objektima za uzgoj životinja i u drugim objektima gdje se životinje drže (član 52 stav 1 tačka 2),

8) držalac životinja ne obezbjeđuje higijenske uslove pri porođaju i muži (član 52 stav 1 tačka 3);

9) držalac životinja ne sprječava unošenja uzročnika zaraznih bolesti u prostorije za uzgoj i držanje životinja (član 52 stav 1 tačka 4);

10) držalac životinja ne postupa sa leševima životinja i drugim nusproizvodima, otpadnim vodama i izlučevinama na propisan način (član 52 stav 1 tačka 5);

11) držalac životinja ne obezbjeđuje sprovođenje dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u objektima i u prevoznim sredstvima na propisan način (član 52 stav 1 tačka 6);

12) držalac životinja ne obezbjeđuje sprovođenje vakcinacije i serumizacije (imunoprofilakse) i zaštitu lijekovima (hemoprofilakse) (član 52 stav 1 tačka 7),

13) držalac životinja ne postupa u skladu sa članom 56 stav 2 ovog zakona;

14) vrši promet životinja za uzgoj ili proizvodnju sa gazdinstava, objekata koji nijesu registrovani (član 83 stav 1);

15) stavi u promet reproduktivni materijal suprotno članu 88 ovog zakona;

16) obavlja djelatnosti koje stvaraju nus proizvode, a ne obezbijedi njihov prenos do najbližeg objekta za sakupljanje ili objekta u kome se prerađuju ili uništavaju na neškodljiv način (član 98 stav 3);

17) sredstva za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju koristi na način kojim kontaminira životnu sredinu (član 108 stav 3);

18) obavlja dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju, a ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom (član 108 stav 5);

19) držalac psa ne posjeduje potvrdu o upisu u registar i vakcinaciji psa protiv bjesnila (član 110 stav 2);

20) ne prijavi nabavku, odnosno promjenu u slučaju nestanka, prodaje, poklanjanja, uginuća ili drugog gubitka psa, u roku od 14 dana od dana nastanka promjene, ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji iz člana 111 stav 2 ovog zakona (član 110 stav 3);

21) ne vodi evidenciju o izdatim uvjerenjima (član 118 stav 2);

22) ne obezbijedi da se prevozno sredstvo kojim se otprema pošiljka životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta nakon istovara očisti i u skladu sa propisom dezinfikuje (član 129 stav 1),

23) ne prijavi nezgodu tokom prevoza životinja i proizvoda životinjskog porijekla nadležnom službenom veterinaru, odnosno najbližoj veterinarskoj organizaciji (član 130 stav 1),

24) ne pruži hitnu veterinarsku pomoć povrijeđenim životinjama i o postupku i preduzetim mjerama ne obavijesti, bez odlaganja, nadležnog službenog veterinaru (član 130 stav 2),

25) klanje životinja vrši van objekata odobrenih za klanje (član 133 stav 1).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u organu državne uprave novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura

(5) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 2.000 eura

#### Član 164

(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako

1) veterinari i veterinarski tehničari po završenom pripravničkom stažu, dok ne polože stručni ispit, obavljaju određene poslove veterinarske djelatnosti bez neposrednog nadzora veterinaru sa licensom (član 33 stav 3),

2) veterinarske organizacije ne obezbijede radno vrijeme zaposlenih duže od punog radnog vremena u hitnim i drugim neodložnim potrebama pružanja veterinarske pomoći i usluga odnosno radi obezbjeđivanja neprekidnog pružanja zdravstvene zaštite i njege životinja (dežurstvo, pripravnost) odnosno prekovremeni rad (član 34),

3) ne podnese Ministarstvu godišnji izvještaj o obavljanju poslova iz člana 41 stav 2 ovog zakona, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu (član 41 stav 3);

4) subjekti u poslovanju hranom ne obavještavaju upravu o rezultatima svojih programa kontrole na način i u rokovima određenim saglasnošću iz člana 78 stav 2 ovog zakona (član 78 stav 4),

5) veterinarska organizacija držaocu psa ne izda potvrdu o upisu u registar i vakcinaciji psa protiv bjesnila i podatke o psima koje je identifikovala i registrovala ne u upiše registar pasa (član 111 stav 3);

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 eura do 500 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 2.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 30 eura do 500 eura.

**OBRAZLOŽENJE ZAŠTO JAVNA RASPRAVA NIJE ODRŽANA U SKALDU SA ČLANOM 35  
POSLOVNIKA VLADE CRNE GORE**

Crna Gora je u postupku pristupanja Evropskoj uniji, za otvaranje pregovora za Poglavlje 12 Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika dobila uslov dat u Mjerilu 1: usaglašavanje okvirnog zakonodavstva.

Na Zakon o veterinarstvu ("Sl. list CG", broj 30/12), Evropska komisija je dala mišljenje koje je ugrađeno u predlog teksta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu i dostavila pozitivno mišljenje na isti

Na osnovu člana 4 stav 2 alineja 3 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 22/08 i 42/11) javna rasprava nije sprovedena jer tekstem predloga zakona nijesu bitno drugačije uređena pitanja veterinarstva.

Kako se predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona bitno drugačije nijesu mijenjala pitanja vezana za prava, obaveze i pravne interese građana (držaoci životinja, subjekti koji obavljaju veterinarsku djelatnost, subjekti u poslovanju živim životinima, proizvodima životinjskog porijekla i hranom za životinje, ...) iz osnovnog teksta zakona, javna rasprava nije sprovedena.

Cilj ovih izmjena i dopuna je prvenstveno otvaranje pregovora u Poglavlju 12 Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika jer predstavlja jedan od zakona za ispunjavanje mjerila 1, koje se odnosi na usaglašeni pravni okvir, ali i tehničko i terminološko usklađivanje kroz preciziranje pojedinih odredbi



*Crna Gora*

*Sekretarijat za zakonodavstvo*

Broj: 05-1115

Podgorica, 30. decembra 2014. godine

**MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE  
I RURALNOG RAZVOJA**

**PODGORICA**

Na PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  
VETERINARSTVU, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo  
primjedaba.





CRNA GORA  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE  
I RURALNOG RAZVOJA  
PODGORICA

21-02-2015			
323-37/14-7			

CRNA GORA  
MINISTARSTVO PRAVDE

Broj: 03-487/15  
Podgorica, 20. februar 2015. godina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

PODGORICA

**PREDMET:** Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Ministarstvo pravde razmotrilo je inovirani tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, koji je dostavljen uz dopis broj: 323-37/14-6 od 19.02.2015. godine i s tim u vezi obavještavamo vas da, sa aspekta naše nadležnosti, nemamo primjedbi, s obzirom da su u neposrednoj saradnji sugestije ovog ministarstva ugrađene u tekst predloženog zakona.

S poštovanjem,

MINISTAR  
Duško Marković



Ministarstvo pravde Crne Gore  
Vuka Karadžića 3, 81 000 Podgorica  
Tel: + 382 20 407 501; fax: + 382 20 407 515



Crna Gora  
 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE  
 I RURALNOG RAZVOJA  
 PODGORICA

Primjena:	21-01/15		
Org jed	Broj	Prilog	Vrijednost
323	-37	/14	-4

CRNA GORA  
 VLADA CRNE GORE  
 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA  
 Broj: 01-011/15-1258/1  
 Podgorica, 28. 01. 2015. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA  
 - Ministru, gospodinu prof. dr Petru Ivanoviću-

**PODGORICA**  
 Cetinjski put bb, PC »Vektra«

Veza: Vaš akt broj 323-37/14-3 od 16. januara 2015. godine

Poštovani gospodine Ivanoviću,

Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom Vašeg dopisa, razmotrilo je Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu i, sa aspekta nadležnosti Ministarstva, nema primjedbi i sugestija osim u odredbi člana 1 tačka 6 kojim se definiše **granično inspeksijsko mjesto**.

Predlažemo da se tekst, koji glasi: »je mjesto smješteno na graničom prelazu u neposrednoj blizini mjesta ulaska u Crnoj Gori, na kojem se vrše veterinarski pregledi u skladu sa ovim zakonom«, zamijeni sljedećim tekstom: »je mjesto vršenja granične veterinarske kontrole na području graničnog prelaza u skladu sa ovim zakonom«.

U poštovanjem,

Obradivač:

SECRETAR  
  
 Dragan Pejanović

MINISTAR  
  
 mr Rasko KONJEVIĆ



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-288/

Podgorica, 13.02.2015. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA  
- n/r ministra, gospodina Petra Ivanovića -

Poštovani gospodine Ivanoviću,

Povodom inoviranog teksta *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu*, Ministarstvo finansija daje sljedeće


**MISLJENJE**

Na inovirani tekst *Predloga zakona* i pripremljeni *Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent*, nemamo primjedbi.

Uvidom u tekst i *Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa*, utvrđeno je da implementacija predloženih izmjena zakona neće iziskivati izdvajanje dodatnih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu*

S poštovanjem,



MINISTAR  
dr. Badoje Žugić



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu
<b>1. Definisanje problema</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>- Koji su uzroci problema?</li> <li>- Koje su posljedice problema?</li> <li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li> <li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predloženim aktom izvršice se dodatno preciziranje pojedinih odredbi važećeg zakona koje su uočene kao nedostaci naročito u dijelu definicija gdje se one razlikuju od EU definicija što može dovesti do zabune i pogrešne interpretacije, a veće mogu dovesti i do modifikacija i u obimu samog zakona. Takođe, utvrđena su i odstupanja i neusaglašenosti u dijelu odsustva odredbi koje se odnose na teritorijalnost, trgovinu i preciziranje odredbi koje se odnose na obaveze Crne Gore prema Evropskoj Komisiji. Crna Gora je u postupku pristupanja Evropskoj uniji, za otvaranje pregovora za Poglavlje 12 Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika dobila uslov dat u Mjerilu 1: usaglašavanje okvirnog zakonodavstva.</li> <li>- Na tekst Zakona o veterinarstvu Evropska komisija je dala preporuke i sugestije koje su ugrađene u Predlog teksta Zakona o izmjenama i dopunama i dostavila pozitivno mišljenje na isti dana 15. januara 2015. godine.</li> <li>- Bez postojanja ovog akta bila bi otežana implementacija i dalja transpozicija propisa u oblasti veterinarske politike.</li> <li>- Bez postojanja ovog akta oblast veterine ne bi bila precizno uređena u skladu sa EU propisima i bila bi otežana implementacija ali i tumačenje definicija odnosno pojedinih odredbi.</li> <li>- Nepostojanje ovog propisa dovelo bi do izostanka pozitivnog mišljenja EK na pravni okvir za oblast veterinarske politike što bi dovelo do nemogućnosti ispunjenja mjerila za otvaranje pregovora u Poglavlju 12.</li> </ul>	
<b>2. Ciljevi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?</li> <li>- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prvenstveni cilj je da Crna Gora u postupku pristupanja Evropskoj uniji otvori pregovore za Poglavlje 12 Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, jer je dobila uslov dat u Mjerilu 1: usaglašavanje okvirnog zakonodavstva. Usvajanjem ovog zakona Crna Gora će se pozicionirati u red država koje svojim odgovornim odnosom planirano i ciljano doprinosi procesu integracija.</li> <li>- Strategija Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine Evropske unije za Poglavlje 12 - Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika sa akcionim planom za usklađivanje.</li> </ul>	
<b>3. Opcije</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).</li> <li>- Obrazložiti preferiranu opciju?</li> <li>- Ne postoje druge opcije.</li> </ul>	
<b>4. Analiza uticaja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.</li> <li>- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).</li> </ul>	

- Nema prepreka za implementaciju propisa
- Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno Veterinarska uprava će sprovesti implementaciju propisa i ispunjavanje ciljeva u skladu sa Strategijom Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravno tekovine evropske unije za poglavlje 12 - Bezbjednost hrane, veterinarske i fitosanitarne politike sa akcionim planom za usklađivanje.
- Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva:
  - o Otvaranje Pregovora u Poglavlju 12.
- Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno Veterinarska uprava će biti zaduženi za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa

Datum i mjesto

Podgorica, 16 januar 2015 godine



Starješina  
Prof. dr. Poljar Ivanović



Crna Gora

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2- 2/17/2

Podgorica, 26. II 2015.

**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA**

Dopisom broj 323-37/14-9 od 26. februara 2015. tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



MINISTAR

prof. dr Igor Lukšić

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA PROPISA CRNE GORE SA  
PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave		MPRR-IU/PZ/15/05
<b>1. Naziv predloga/predloga propisa</b>		
na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu	
na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Veterinary Law	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis:		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Veterinarska uprava	
- Sektor/odsjek	Odsjek za zdravlje životinja	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Biljana Blečić 067 205 984, <a href="mailto:biljana.blecic@vu.gov.me">biljana.blecic@vu.gov.me</a>	
kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Sunčica Boljević 067 207 097, <a href="mailto:suncica.boljevic@vu.gov.me">suncica.boljevic@vu.gov.me</a>	
b) Pravno lice sa javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa:		
Naziv pravnog lica	/	
odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis:</b>		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Veterinarska uprava, Uprava za inspeksijske poslove	
<b>4. Usklađenost predloga/predloga propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Crne Gore, sa druge strane (u daljem tekstu: SSP)</b>		
a) Odredbe SSP sa kojima se usklađuje propis:		
Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:		
/		
<b>5. Veza predloga/predloga propisa sa Programom pristepena Crne Gore u Evropskoj Uniji (PPCG)</b>		
PPCG za period	2015-2018	
Poglavlje, potpoglavlje	12 Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, B) Veterinarska politika, 2. Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir	
Rok za donošenje propisa	2015/III	
Napomena	/	
<b>6. Usklađenost predloga/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, član 38 i 39 / TFEU, Part three, policies and internal actions, Title III, agriculture and fisheries, article 38 and 39		
<b>Potpuno usklađeno / fully harmonized</b>		
b) Usklađenost predloga/predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32000R1760		
Regulativa (EZ) br. 1760/2000 Evropskog parlamenta i Savjeta o uvođenju sistema označavanja i registracije životinja vrste goveda, označavanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i ukidanju Regulative Savjeta (EZ) br.820/97/ Regulation (EC) No 1760/2000 establishing a system for the		

identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products, and repealing Council Regulation (EC) No 820/97, OJ L 204, 11.8.2000.

**Potpuno usklađeno / Fully harmonized**

**32009R1069**

Regulativa (EZ) br. 1069/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nus proizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode koji nisu namijenjeni ishrani ljudi i o ukidanju Regulative (EZ) br. 1774/2002 / Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002, OJ L 300, 14.11.2009.

**Djelimično usklađeno / Partly harmonized**

**31997L0078**

Direktiva Savjeta br. 97/78/EZ o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja /Council Directive 97/78/EC of 18 December 1997 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries, OJ L 24, 30.1.1998.

**Djelimično usklađeno / Partly harmonized**

**31991L0496**

Direktiva Savjeta br. 91/496 o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ / Council Directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on animals entering the Community from third countries and amending Directives 89/662/EEC, 90/425/EEC and 90/675/EEC, OJ L 268, 24.9.1991

**Djelimično usklađeno / Partly harmonized**

**32004R0882**

Regulativa (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta o službenim kontrolama koje se sprovode radi provjeravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja / Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules, OJ L 165, 30.4.2004

**Djelimično usklađeno / Partly harmonized**

**31990L0425**

Direktiva Savjeta o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostavljanja unutrašnjeg tržišta /COUNCIL Directive (90/425/EEC) concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market, OJ L 224, 18.8.1990

**Djelimično usklađeno / Partly harmonized**

c) Usklađenost predloga/predloga propisa sa ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

**6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost predloga/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti:**

Potpuna usklađenost s Regulativom 32009R1069 će se postići donošenjem podzakonskih akata o :

- klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu namjenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda (Rok: II kvartal 2015),

- o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja, odnosno upis u registar objekta za preradu ili uništavanje nus proizvoda, kao i o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev i o sadržaju i način vođenja registra objekata (Rok: III kvartal 2016).

Potpuna usklađenost s Direktivom 31997L0078 će se postići donošenjem podzakonskih akata o :

- o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore (Rok: II kvartal 2015);
- o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja (Rok: II kvartal 2018);
- o programu obuke i načinu sprovođenja obuke za vršenje službenih kontrola (Rok: IV kvartal 2016).

Potpuna usklađenost s Regulativom 3199110496 će se postići donošenjem podzakonskih akata o :

- o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Crne Gore (Rok: II kvartal 2015);
- o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja koje se uvoze iz trećih zemalja (Rok: II kvartal 2018);
- o bližim uslovima u pogledu kadra, prostora (objekat), tehničkih uslova i opreme za granično inspekcijско mjesto (Rok: III kvartal 2015).

Potpuna usklađenost s Regulativom 32004R0882 će se postići donošenjem:

- godišnjih planova kontrole subjekata u poslovanju životinjama, proizvodima životinjskog porijekla, hranom za životinje i nus proizvodima (Rok: III kvartal 2015);
- podzakonskog akta o programu obuke i načinu sprovođenja obuke za vršenje službenih kontrola (Rok: IV kvartal 2016);
- podzakonskih akata o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore (Rok: II kvartal 2015);
- podzakonskih akata o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja (Rok: II kvartal 2018);
- podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda pošiljki koje se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta i za neposredno snabdijevanje pomorskih prevoznih sredstva u međunarodnom prometu (Rok: I kvartal 2016);
- podzakonskog akta o bližim uslovima u pogledu kadra, prostora (objekat), tehničkih uslova i opreme za granično inspekcijско mjesto (Rok: III kvartal 2015);
- podzakonskog akta o načinu prijavljivanja pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla, načinu sačinjavanja i izdavanja dokumenta za prijavljivanje veterinarskih pregleda životinja i proizvoda životinjskog porijekla (zajednički veterinarski ulazni dokument („ZVUD“) koje se uvoze u Crnu Goru (Rok: III kvartal 2015);
- podzakonskog akta o finansiranju službenih kontrola (Rok: I kvartal 2016);
- podzakonskog akta o obliku, odnosno sadržaju obrasca sertifikata, načinu obezbjeđivanja sledljivosti i rokovima čuvanja sertifikata, kao i o načinu i uslovima izdavanja sertifikata (Rok: III kvartal 2018);
- podzakonskog akta o načinu određivanja, uslovima i obavezama koje mora da ispunjava referentna laboratorija (Rok: IV kvartal 2016).

Potpuna usklađenost s Direktivom 31990L0425 će se postići donošenjem podzakonskog akta o :

- akta o veterinarskim i zootehničkim pregledima na određenim živim životinjama i proizvodima životinjskog porijekla u unutrašnjem prometu (Rok: IV kvartal 2016).

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu:





/

8. Navesti pravne akt Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi predloga/kroz predloga propisa:

Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog

prava prevedeni na crnogorski jezik (prevod dostaviti u prilogu):	
Navedeni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.	
10. Navesti da li je predlog/predlog propisa iz tačke 1 ovog obrasca Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod u prilogu):	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi predloga/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti:	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obradivca propisa	Potpis integracije
	
Datum	Datum
	

Prilog obrasca:

- 1 Prevodi propisa EU (ukoliko postoje)
- 2 Prevod predloga/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

Identifikacioni broj (IB) predloga/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja predloga/predloga propisa na Vladi		
MPRR-TU//PZ/15/05		MPRR-IU/PZ/15/05		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
Regulativa 1760/2000/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. jula 2000. godine kojom se utvrđuje obaveza uspostavljanja sistema identifikacije i registracije goveda i označavanje govedine i proizvoda od goveđeg mesa kojim se van snage stavlja Propis Savjeta 890/97/EC - 32000R1760				
Regulativa (EZ) br. 1069/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nus proizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode koji nisu namijenjeni ishrani ljudi i o stavljanju van snage Regulative (EZ) br. 1774/2002 (Regulativa o nus proizvodima životinjskog porijekla) - 32009R1069				
Direktiva Savjeta br. 97/78/EZ o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja - 31997L0078				
Direktiva Savjeta br. 91/496/EEZ o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ - 31991L0496				
Regulativa (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta o službenim kontrolama koje se sprovode radi provjeravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja - 32004R0882				
Direktiva Savjeta 90/425 o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostavljanja unutrašnjeg tržišta - 31990L0425				
<b>3. Naziv predloga/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu		Proposal for the Law on amendments to the Veterinary Law		
<b>4. Usklađenost predloga/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe predloga/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe predloga/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti



Regulativa 1760/2000				
<p>Član 1.</p> <p>1. Svaka država članica mora uspostaviti sistem za označavanje i registraciju goveda u skladu sa ovom glavom.</p> <p>2. Odredbe ove glave primjenjuju se ne dovodeći u pitanje pravila Zajednice utvrđena radi iskorjenjivanja bolesti ili kontrolu bolesti i ne dovodeći u pitanje Direktivu 91/496/EEZ i Uredbu (EEZ) br. 3508/92 ( 1 ).</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članovima 1 i 2 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)	
<p>Član 2.</p> <p>Za potrebe ove glave:</p> <p>- prva alineja se mijenja regulativom 32014R0653</p> <p>— „gazdinstvo“ znači bilo koji objekat, građevina ili u slučaju farme na otvorenom, bilo koje zemljište smješteno unutar državnog područja iste države članice gdje životinje na koje se odnosi ova Uredba borave, drže ili se uzgajaju,</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja, koji je u skupštinskoj proceduri	
<p>Član 2.</p> <p>Za potrebe ove glave:</p> <p>— „držalac“ znači bilo koja fizička ili pravna lice koja je odgovorna za životinje bilo na stalnoj ili privremenoj osnovi uključujući za vrijeme prevoza ili na sajmu,</p>	<p>Član 1</p> <p>U Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12) u članu 4 tačka 1 mijenja se i glasi: “1) vlasnik odnosno držalac životinja (owner or keeper) je pravno ili fizičko lice ili lice koje je odgovorno ili zaduženo za životinje stalno ili privremeno;”.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>— „nadležni organ“ znači središnji organ ili organe države članice koji su odgovorni ili koja su zadužena za sprovođenje veterinarskih pregleda i sprovođenje ove glave ili u slučaju nadzora premija, organi ovlašteni za sprovođenje Uredbe (EZ) br. 3508/92.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 5 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10) i članom 6 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)	
<p>Član 3.</p> <p>Sistem označavanja i registracije goveda mora sadržati</p>			Materija je regulisana članovima 6-9 Zakona	

<p>sljedeće elemente:  tačka a) se mijenja regulativom 32014R0653  (b) elektronske baze podataka;  (c) putni list;  (d) pojedinačne registre koji se vode na svakom gazdinstvo.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG”, broj 48/07 i „Službeni list CG”, broj 73/10)
<p>Komisija i nadležni organ relevantne države članice moraju imati pristup svim informacijama koje pokriva ova glava. Države članice i Komisija moraju preduzeti mjere koje su potrebne da bi se omogućio pristup ovim podacima za sve uključene stranke, uključujući zainteresovana udruženja potrošača koje priznaje država članica pod uslovom da se poštuju nacionalni propisi o tajnosti i zaštiti podataka.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana čl.8 Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja, koji je u skupštinskoj proceduri
Član 4 mijenja regulativa 32014R0653			
Član 5 mijenja regulativa 32014R0653			
Član 6 mijenja regulativa 32014R0653			
<p>Član 7</p> <p>1. Uz izuzetak prevoznika, svaki držalac životinja dužan je:  -voditi ažurirani registar,  druga alineja se mijenja regulativom 32014R0653  stav 2 mijenja regulativa 32014R0653</p> <p>3. Svaki držalac dužan je dostaviti nadležnom organu, po zahtjevu, sve informacije u vezi sa porijeklom, identifikacijskom oznakom i kad je potrebno odredištem životinja koje je posjedovao, čuvao, prevozio, prodavao ili zaklao.</p> <p>4. Registar treba biti u formatu kojeg odobri nadležni organ, treba ga voditi ili ručno ili elektronski i treba biti dostupan u svakom trenutku nadležnom organu, po zahtjevu, na najkraće moguće razdoblje koje određuje nadležni organ, ali koje ne smije biti kraće od tri godine.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 7 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG”, broj 48/07 i „Službeni list CG”, broj 73/10)
član 8 briše se regulativom 32014R0653			
<p>Član 9</p> <p>Države članice mogu teretiti držaoce za troškove sistema iz</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 7 Zakona o

člana 3. i za troškove kontrola iz ove glave.			identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)	
član 10 briše se regulativom 32014R0653				
<p>Član 11.</p> <p>Subjekt ili organizacija, kako je određeno članom 12., koji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moraju, na osnovu odsjeka 1. ove glave, označiti goveđe meso u svim fazama stavljanja na tržište,</li> <li>- žele na osnovu Odsjeka 2. ove Glave označiti goveđe meso na prodajnom mjestu na takav način da pruže informacije različite od onih predviđenih članom 13., u vezi sa određenim svojstvima ili proizvodnim uslovima označenog mesa ili životinje od koje meso potiče,</li> </ul> <p>dužni su postupati u skladu sa ovom glavom.</p> <p>Ova se glava primjenjuje ne dovodeći u pitanje postojeće zakonodavstvo Zajednice u pogledu goveđeg mesa.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana čl.8 Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja, koji je u skupštinskoj proceduri	
član 12 mijenja regulativa 32014R0653				
Članovi 13 - 17	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana čl.8 Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja, koji je u skupštinskoj proceduri	
<p>Član 18.</p> <p>Kazne</p> <p>Ne dovodeći u pitanje aktivnosti koje preduzme sama organizacija ili nezavisno kontrolno tijelo predviđeno članom 16., kad se pokaže da subjekt ili organizacija ne djeluje u skladu sa specifikacijom iz člana 16. stava 1., država članica može povući odobrenje predviđeno članom 16. stavom 2. ili</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija će biti regulisana naknanim donošenjem izmjena i dopuna Zakona o identifikaciji i	IV kvartal 2016

nametnuti dodatne uslove kojima subjekt ili organizacija trebaju udovoljiti ako žele zadržati odobrenje.			registraciji životinja	
članovi 19, 20 i 21 se brišu regulativom 32014R0653				
Član 23 mijenja regulativa 32014R0653				
Članovi 24 i 25	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog Korelacijska tabela Regulativa 1069/2009	nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 1 Predmet Ovom se Uredbom utvrđuju pravila u vezi sa javnim zdravljem i zdravstvena pravila za životinje za nus proizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode kako bi se spriječili i smanjili rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja povezani s tim proizvodima, a posebno s ciljem zaštite bezbjednosti prehrambenog lanca i lanca hrane za životinje.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 97-107 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)	
Član 2 Područje primjene 1. Ova Uredba se primjenjuje na: (a) nus proizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode koji nijesu namijenjeni za ishranu ljudi u skladu sa zakonodavstvom Zajednice; i (b) sljedeće proizvode koji su, u skladu sa nepromjenjivom odlukom subjekta, namijenjeni za svrhe različite od ishrane ljudi: i. proizvode životinjskog porijekla koji mogu biti namijenjeni ishrani ljudi u skladu sa zakonodavstvom Zajednice; ii. sirovine za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla. 2. Ova Uredba se ne primjenjuje na sljedeće nus proizvode životinjskog porijekla: (a) čitava tijela ili dijelove tijela divljih životinja, osim divljači, za koje se ne sumnja da su zaražene bolešću koja se	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana čl. 102 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu	II kvartal 2015

može prenijeti na ljude ili životinje, osim akvatičnih životinja ulovljenih u komercijalne svrhe.

(b) čitava tijela ili dijelove tijela divljači koji nisu sakupljeni nakon usmrćivanja u skladu s dobrom lovačkom praksom, ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 853/2004;

(c) nus proizvode životinjskog porijekla dobijene od divljači i mesa divljači iz člana 1. stava 3. tačke (e) Uredbe (EZ) br. 853/2004;

(d) jajne ćelije, embrione i sjeme koji su namijenjeni za rasplod;

(e) sirovo mlijeko, kolostrum i od njih dobijene proizvode, koji su dobijeni, čuvaju se, odlažu ili koriste na gazdinstvu porijekla;

(f) oklope rakova s kojih su uklonjeni meko tkivo i meso;

(g) ugostiteljski otpad, osim ako:

i. potiče iz prevoznih sredstava u međunarodnom prometu;

ii. je namijenjen ishrani životinja;

iii. je namijenjen za preradu sterilizacijom pod pritiskom ili za preradu metodama iz tačke (b) prvog podstava stava 1. člana 15. ili za pretvaranje u biogas ili za kompostiranje;

(h) ne dovodeći u pitanje zakonodavstvo zajednice o zaštiti okoline, materijal s plovila koja ispunjavaju odredbe uredbi (EZ) br. 852/2004 i (EZ) br. 853/2004, koji je nastao tokom njihovih ribolovnih aktivnosti i koji se odlaže na moru, osim materijala koji je nastao na brodu evisceracijom riba koje pokazuju znake bolesti, uključujući nametnike, koje se mogu prenijeti na ljude;

(i) sirovu hranu za kućne ljubimce iz maloprodajnih trgovina, u kojima se rasijecanje i skladištenje obavljaju isključivo za snabdjevanje krajnjeg potrošača na licu mjesta;

(j) sirovu hranu za kućne ljubimce dobivenu od životinja koje su zaklane na gazdinstvu porijekla za privatnu potrošnju u domaćinstvu; i

(k) izmet i mokraću, osim stajnskoga đubriva i

namijenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda

nemineraliziranoga guana. 3. Ovom Uredbom se ne dovodi u pitanje veterinarsko zakonodavstvo Zajednice čiji je cilj kontrola i iskorjenjivanje bolesti životinja.				
<p style="text-align: center;">Član 3 Definicije</p> <p>Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>1. „nus proizvodi životinjskog porijekla” znači čitava tijela ili dijelovi tijela životinja, proizvodi životinjskog porijekla ili drugi proizvodi dobijeni od životinja, koji nisu namijenjeni ishrani ljudi, uključujući jajne ćelije, embrione i sjeme;</p>	<p>U Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12) u članu 4 tač. 15 i 16 mijenjaju se i glase:</p> <p>“15) nus proizvodi životinjskog porijekla (animal by-products) su tijela ili djelovi tijela životinja, proizvodi životinjskog porijekla ili drugi proizvodi dobijeni od životinja, koji nijesu namijenjeni za ishranu ljudi, uključujući jajne ćelije, embrione i sjeme;</p>	Potpuno usklađeno		
<p>„dobijeni proizvodi” znači proizvodi dobijeni putem jedne ili više obrada, pretvorbi ili faza prerade nus proizvoda životinjskog porijekla;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu namijenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda</p>	II kvartal 2015
3. „proizvodi životinjskog porijekla” znače proizvodi	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno	Materija je regulisana	

životinjskog porijekla kako su određeni u tački 8.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;		usklađeno	članom 4 tačka 18 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)	
4 „trup“ znači trup kako je određeno u tački 1.9. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 tačka 9 Pravilnika o posebnim higijenskim zahtjevima za hranu životinjskog porijekla („Službeni list CG“, broj 14/09)	
5 „životinja“ znači životinja kičmenjak ili beskičmenjak;  6 „životinja iz uzgoja“ znači: (a) bilo koja životinja koju drži, tovi ili uzgaja čovjek te koja se koristi za proizvodnju hrane, vune, krzna, perja, kože ili bilo kojeg drugog proizvoda koji se dobija od životinja, ili za druge poljoprivredne namjene; (b) kopitare;  7 „divlja životinja“ znači bilo koja životinja koju ne uzgaja čovjek;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu namjenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda	II kvartal 2015
8 „kućni ljubimac“ znači bilo koja životinju vrste o kojoj se obično brine i koju drži čovjek za namjene različite od ishrane i poljoprivrednih namjena;	Član 1 U Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12) u članu 4:	Potpuno usklađeno		

	Tač. 11 i 12 mijenjaju se i glase: "12) kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje."			
9. „akvatične životinje” znači akvatične životinje kako su određene u članu 3. stavu 1. tački (e) Direktive 2006/88/EZ;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu namjenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda	II kvartal 2015
10. „nadležno tijelo” znači centralni tijelo države članice nadležno za postizanje usklađenosti sa zahtjevima ove Uredbe ili bilo koje tijelo kojem su takve ovlaštenja prenesene; prema potrebi uključuje i odgovarajuće tijelo treće zemlje;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 5 i 6 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12)	
11. „subjekt” znači fizička ili pravna lica koja u stvarnosti postupa s nus proizvodom životinjskog porijekla ili prerađenim proizvodom, uključujući prevoznike, trgovce i korisnike; 12. „korisnik” znači fizičko ili pravno lice koja koristi nus	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji,	II kvartal 2015



<p>te biološke aktivnosti tala za bilje, samostalno ili zajedno; mogu uključivati stajski gnoj, nemineralizirani guano, sadržaj digestivnog trakta, kompost i ostatke probave;</p> <p>23 „udaljeno područje” znači područje u kojem je životinjska populacija toliko mala, a objekti ili pogoni za odlaganje toliko su udaljeni da bi organizacija potrebna za sakupljanje i prevoz nus proizvoda životinjskog porijekla bila neprihvatljivo teška u odnosu na odlaganje na licu mjesta;</p>				
<p>24. „hrana” ili „prehrambeni proizvod” znači hrana ili prehrambeni proizvod kako je određeno u članu 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 4 Zakona o bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 14/07)	
<p>25. „hrana za životinje” ili „krma” znači hrana za životinje ili krma kako je određeno u članu 3. stavu 4. Uredbe (EZ) br. 178/2002;</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 6 tačka 3 Zakona o bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 14/07)	
<p>26. „mulj iz centrifuge ili separatora” znači materijal sakupljen kao nus proizvod nakon prečišćavanja sirovog mlijeka i odvajanja obranog mlijeka i vrhnja iz sirovog mlijeka;</p> <p>27. „otpad” znači otpad kako je određeno u tački 1. člana 3. Direktive 2008/98/EZ.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu namjenjeni za ishranu	II kvartal 2015

			ljudi i o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda	
<p style="text-align: center;"><b>Član 4</b></p> <p style="text-align: center;">Polazište u proizvodnom lancu i obveze</p> <p>1. Odmah nakon što subjekti proizvedu nus proizvode životinjskog porijekla ili od njih dobijene proizvode u okviru ove Uredbe, moraju ih označiti i obezbjediti da se s njima postupi u skladu s ovom Uredbom (polazište).</p> <p>2. Subjekt mora obezbjediti da u svim fazama sakupljanja, prevoza, postepena, obrade, dorade, prerade, skladištenja, stavljanja na tržište, distribucije, upotrebe i odlaganja u objektima pod njihovom kontrolom nus proizvodi životinjskog porijekla i od njih dobijeni proizvodi ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe koji se odnose na njihove djelatnosti.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana čl. 98 i 102 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu namjenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda	II kvartal 2015
3. Države članice moraju nadzirati i provjeravati da subjekti ispunjavaju odnosne zahtjeve ove Uredbe duž čitavoga lanca nus proizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda, kako je navedeno u stavu 2. U tu su svrhu one	<p style="text-align: center;"><b>Član 32</b></p> <p>U članu 138 stav 1 riječ „Uprava“ zamjenjuje se riječima: „organ uprave nadležan za inspeksijske poslove“.</p>	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana	

<p>dužne održavati sistem službenih kontrola u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Zajednice.</p>	<p>Član 138  (1) Službene kontrole nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši organ uprave nadležan za inspeksijske poslove preko službenih veterinarara.  (2) Službene kontrole iz stava 1 ovog člana vrše se: pregledom, monitoringom, nadzorom, provjerom, revizijom i uzorkovanjem radi laboratorijskih ispitivanja.  (3) Radi obavljanja poslova službenih kontrola formiraju se područne jedinice veterinarske inspekcije i granična inspeksijska mjesta.</p>		<p>čl. 6 st. 2, čl. 138 i 139 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)</p>	
<p>4. Države članice moraju obezbjediti uspostavu odgovarajućeg sistema na sopstvenom državnom području kojim se obezbjeđuju:  (a) sakupljanje, označavanje i prevoz nus proizvoda životinjskog porijekla bez nepotrebnih odlaganja; i  (b) obrada, upotreba ili odlaganjem nus proizvoda životinjskog porijekla u skladu s ovom Uredbom.  5. Države članice mogu ispuniti svoje obveze iz stava 4. u saradnji s drugim državama članicama ili trećim zemljama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je djelimično regulisana čl. 100 - 106 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu namjenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-</p>	<p>II kvartal 2015</p>

			zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda	
<p>Član 5 Krajnja tačka u proizvodnom lancu Član 6 Opšta ograničenja u pogledu zdravlja životinja Član 7. Kategorizacija nus proizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda Član 8. Materijal kategorije 1. Član 9 Materijal kategorije 2 Član 10 Materijal kategorije 3</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana čl. 97-107 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu namjenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda	II kvartal 2015
<p>Član 11 Ograničenja upotrebe 1. Sljedeće su upotrebe nus proizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda zabranjene: (a) ishrana kopnenih životinja određene vrste, osim krznaša, prerađenim životinjskim bjelančevinama dobijenima od</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 97 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12).	

<p>tijela ili dijelova tijela životinja iste vrste;</p> <p>(b) ishrana životinja iz uzgoja, osim krznaša, ugostiteljskim otpadom ili krmivom koje sadrži ugostiteljski otpad ili je dobiveno od njega;</p> <p>(c) ishrana životinja iz uzgoja travom, direktno putem ispaše ili košenom travom koja potiče s površina na kojima su upotrijebljena organska đubriva ili poboljšivači tla, osim stajskog đubriva, osim ako se kosidba ili ispaša obavljaju nakon isteka karence, kojim se obezbjeđuje kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja i koje traje barem 21 dan; i</p> <p>(d) ishrana ribe iz uzgoja prerađenim životinjskim bjelančevinama dobijenima od tijela ili dijelova tijela ribe iz uzgoja iste vrste.</p>				
<p>2. Moguće je donijeti mjere u vezi sa sljedećim:</p> <p>(a) pregledima i kontrolama koje je potrebno obaviti kako bi se osigurala provedba zabrana iz stava 1., uključujući metode otkrivanja i ispitivanja kojima se utvrđuje prisutnost materijala porijeklom od određenih vrsta i graničnih vrijednosti za zanemarive količine prerađenih životinjskih bjelančevina iz tačaka (a) i (d) stava 1. čija je prisutnost uzrokovana slučajnim i tehnološki neizbježnim onečišćenjem;</p> <p>(b) uslovima ishrane krznaša prerađenim životinjskim bjelančevinama dobijenima od tijela ili dijelova tijela životinja iste vrste; i</p> <p>(c) uslovima ishrane životinja iz uzgoja travom s površina na kojima su upotrijebljena organska đubriva ili poboljšivači tla, a posebno izmjenom razdoblja počeka iz stava 1. tačke (c).</p> <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njenim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je djelimično regulisana čl. 102 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu namijenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-</p>	<p>II kvartal 2015</p>

			zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda	
<p>Član 12 Odlaganje i upotreba materijala kategorije 1</p> <p>Član 13 Odlaganje i upotreba materijala kategorije 2</p> <p>Član 14 Odlaganje i upotreba materijala kategorije 3</p> <p>Član 15 Mjere za sprovođenje</p> <p>Član 16 Odstupanja</p> <p>Član 17 Istraživanje i druge posebne namjene</p> <p>Član 18 Posebna ishrana životinja</p> <p>Član 19 Sakupljanje, prevoz i odlaganje</p> <p>Član 20 Odobranje alternativnih metoda</p> <p>Član 21 Sakupljanje i označavanje s obzirom na kategoriju i prevoz</p> <p>Član 22 Sljedivost</p> <p>Član 23 Registracija subjekata, objekata ili pogona</p> <p>Član 24 Odobrenje objekata ili pogona</p> <p>Član 25 Opšti higijenski zahtjevi</p> <p>Član 26. Postupanje sa nus proizvodima životinjskog porijekla od strane subjekta u poslovanju s hranom</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana čl. 97-107 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu namjenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda	II kvartal 2015

<p>1. Nusproizvodi životinjskog podrijetla uvoze se u Zajednicu ili provoze kroz Zajednicu u skladu sa:</p> <p>(a) odgovarajućim zahtjevima iz ove Uredbe i njezinim provedbenim mjerama koje se primjenjuju na određeni nusproizvod životinjskog podrijetla ili od njega dobivene proizvode, a koji su strogi barem kao oni koji se primjenjuju na proizvodnju i stavljanje na tržište takvih nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda u Zajednici;</p> <p>(b) uvjetima za koje je utvrđeno da su barem jednakovrijedni zahtjevima koji se primjenjuju na proizvodnju i stavljanje na tržište takvih nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda u skladu sa zakonodavstvom Zajednice; ili</p> <p>(c) u slučaju nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda iz članaka 33., 35. i 36., zahtjevima iz tih članaka. HR 03/Sv. 16 Službeni list Europske unije 451</p> <p>Mjere iz prvog podstavka točke (b), kojima se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 52. stavka 4.</p> <p>2. Odstupajući od stavka 1., uvoz i provoz:</p> <p>(a) specifičanog rizičnog materijala obavlja se isključivo u skladu s Uredbom (EZ) br. 999/2001;</p> <p>(b) nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda pomiješanih sa ili kontaminiranih bilo kojim otpadom s popisa opasnog otpada navedenog u Odluci 2000/532/EZ obavlja se isključivo u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1013/2006;</p> <p>(c) materijala kategorije 1., materijala kategorije 2. i od njih dobivenih proizvoda koji nisu namijenjeni za proizvodnju dobivenih proizvoda iz članaka 33., 35. i 36. obavlja se samo ako su donesena pravila o njihovom uvozu u skladu s člankom</p>	<p>(1) Pošiljka životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nusproizvoda koja se izvozi mora biti pregledana na mjestu otpreme u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, pošiljke koje se izvoze u države koje nisu članice Europske unije (u daljem tekstu: treće države) mogu biti pregledane na mjestu otpreme u skladu sa zahtjevima te države uvoznice.</p> <p>(3) Pošiljku iz st. 1 i 2 ovog člana mora da prati sertifikat.</p> <p>(4) U postupku sertifikovanja provjerava se da li su obavljene propisane preglede, odnosno ispitivanja, koja potvrđuju da pošiljka životinja, odnosno proizvoda životinjskog porijekla ispunjava propisane uslove.</p> <p>(5) Postupak sertifikovanja obavlja i sertifikat izdaje službeni veterinar, odnosno ovlašćeni veterinar ili drugo ovlašćeno lice za sertifikovanje (u daljem tekstu: ovlašćeno lice za sertifikovanje).</p> <p>(6) Lice odgovorno za izvoz pošiljke (izvoznik, odnosno pošiljalac) dužno je da:</p> <p>1) obrazac odgovarajućeg sertifikata u skladu sa propisima države odredišta u koju se pošiljka izvozi, dostavi Upravi u elektronskom ili drugom obliku; i</p> <p>2) da prijavi otpremu pošiljke u propisanom roku.</p> <p>(7) Uprava vrši provjeru mogućnosti potvrđivanja uslova određenih sertifikatom i u slučaju mogućnosti potvrđivanja štampa sertifikat.</p> <p>(8) Kada su sadržaj i forma obrasca sertifikata određeni bilateralnim ili multilateralnim</p>		<p>(„Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nusproizvode i proizvode dobijene od nusproizvoda koji nisu namijenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nusproizvoda</p>	<p>2015</p>
--	--	--	--	-------------

42. stavkom 2. točkom (a);

(d) nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda predodređenih za svrhe iz članka 17. stavka 1. obavlja se u skladu s nacionalnim mjerama kojima se osigurava kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja do donošenja usklađenih uvjeta iz članka 17. stavka 2.

3. Za uvoz i provoz materijala kategorije 3. i od njih dobivenih proizvoda potrebno je utvrditi odgovarajuće zahtjeve kako je navedeno u prvom podstavku stavka 1. točke (a).

Tim je zahtjevima moguće odrediti da pošiljke:

(a) moraju potjecati iz treće zemlje ili dijela treće zemlje navedenog u skladu sa stavkom 4.;

(b) moraju potjecati iz objekata ili pogona koje je nadležno tijelo treće zemlje podrijetla odobrilo ili registriralo te uvrstilo na popis s tim ciljem: i

(c) mora ih na mjestu ulaska u Zajednicu na kojem se obavljaju veterinarski pregledi pratiti dokumentacija kao što su komercijalna isprava ili zdravstveni certifikat te, prema potrebi, izjava u skladu s obrascem utvrđenim u skladu s člankom 42. stavkom 2. podstavkom prvim točkom (d).

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 52. stavka 4.

Do donošenja zahtjeva iz točaka (a) i (c) drugog podstavka, države članice utvrđuju te zahtjeve u okviru nacionalnih mjera.

4. Popis trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja iz kojih je dopušten uvoz nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda u Zajednicu ili njihov provoz kroz Zajednicu izrađuje se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 52. stavka 3., uzimajući posebno u obzir:

(a) zakonodavstvo treće zemlje;

(b) ustrojstvo nadležnog tijela i njegovih inspekcijskih službi u

sporazumom sa državom odredišta. Uprava priprema i štampa certifikat.

(9) Certifikati iz st. 7 i 8 ovog člana objavljuju se na internet stranici Uprave.

(10) Sledljivost izdatih certifikata obezbjeđuje se na način kojim se obezbjeđuje identifikacija službenog veterinarara koji je certifikat potvrdio numerisanim službenim pečatom, svojeručnim potpisom imena i prezimena štampanim slovima.

(11) Vrste pregleda pošiljki iz stave 1 ovog člana, oblik, odnosno sadržaj obrasca certifikata, način obezbjeđivanja sledljivosti i rokove čuvanja certifikata, kao i način i uslove izdavanja certifikata propisuje Ministarstvo."

#### Član 29

Član 123 mijenja se i glasi:

"Uvoz i tranzit

Član 123, st.1-8

(1) Uvoz u Crnu Goru ili tranzit preko teritorije Crne Gore životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla dozvoljen je ako pošiljka ispunjava propisane uslove u pogledu zdravlja, identifikacije, dobrobiti životinja, bezbjednosti hrane i ako je prati propisani certifikat.

(2) Uvoz živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla i provoz preko teritorije Crne Gore može se vršiti samo iz trećih država ili njihovih djelova iz kojih je odobren uvoz u Evropsku uniju.

(3) Uvoz proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla dozvoljen je iz objekata sa liste odobrenih objekata Evropske unije.



trećoj zemlji, ovlasti tih službi, nadzor nad njima i njihove ovlasti za učinkovito praćenje primjene njihova zakonodavstva;

(c) stvarne zdravstvene uvjete koji se primjenjuju na proizvodnju, postupanje, skladištenje i otpremanje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih Zajednici;

(d) jamstva koja može dati treća zemlja u pogledu ispunjenja odgovarajućih zdravstvenih uvjeta;

(e) iskustvo u stavljanju na tržište proizvoda iz treće zemlje i rezultate pregleda obavljenih prilikom uvoza;

(f) rezultate inspekcija Zajednice u trećoj zemlji;

(g) zdravstveni status životinja iz uzgoja, drugih domaćih životinja i divljih životinja u trećoj zemlji, vodeći posebno računa o egzotičnim bolestima životinja i svim aspektima općeg zdravstvenoga stanja u državi koji bi mogli predstavljati rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja u Zajednici;

(h) redovitost i brzinu kojima treća zemlja pruža podatke o pojavi zaraznih bolesti životinja na vlastitome području, a posebno bolesti s popisa iz Priručnika za zdravlje kopnenih životinja (engl. Terrestrial Animal Health Code) i Priručnika za zdravlje akvatičnih životinja (engl. Aquatic Animal Health Code) Svjetske organizacije za zdravlje životinja;

(i) propise o sprečavanju i kontroli zaraznih bolesti životinja na snazi u trećoj zemlji i njihovu provedbu, uključujući pravila o uvozu iz drugih trećih zemalja.

Popise objekata ili pogona iz točke (b) drugog podstavka stavka 3. potrebno je ažurirati i dostaviti Komisiji i državama članicama te učiniti dostupnima javnosti.

#### **Član 42.**

##### **Provedbene mjere**

1. Mjere za provedbu članka 41. kojima se iz uvoza ili provoza mogu isključiti nusproizvodi životinjskog podrijetla ili od njih dobiveni proizvodi proizvedeni u određenim objektima ili

(4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako je zaključen bilateralni ili multilateralni ugovor između Crne Gore i države izvoznice, životinje, proizvodi životinjskog porijekla i nus proizvodi životinjskog porijekla koji se uvoze u Crnu Goru, radi proizvodnje i prometa moraju biti u skladu sa tim ugovorom.

(5) Izuzetno od stave 3 ovog člana, Uprava odobrava uvoz proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla i iz drugih objekata kada utvrdi da su propisani uslovi zemlje izvoznice najmanje ekvivalentni propisanim uslovima u Crnoj Gori i da je obezbijeđen jednak nivo zaštite potrošača.

(6) Uprava može izvršiti pregled radi provjere objekata iz stava 5 ovog člana.

(7) Troškove pregleda objekata iz stava 6 ovog člana plaća uvoznik.

(8) Sertifikat iz stava 1 ovog člana sačinjava se na crnogorskom i jeziku zemlje porijekla odnosno zemlje iz koje se pošiljka otprema.

pogonima radi zaštite javnog zdravlja ili zdravlja životinja donose se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 52. stavka 3. HR 452 Službeni list Europske unije 03/Sv. 16

2. Ostale mjere za provedbu članka 41. donose se u vezi sa sljedećim:

(a) uvjetima za uvoz i provoz materijala kategorije 1 i kategorije 2. te od njih dobivenih proizvoda;

(b) ograničenjima u vezi s javnim zdravljem ili zdravljem životinja koja se primjenjuju na materijal kategorije 3. iz uvoza ili od njega dobivene proizvode koja je moguće utvrditi u skladu s popisima Zajednice trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja koji se izrađuju u skladu s člankom 41. stavkom 4. ili u druge svrhe vezano uz javno zdravlje ili zdravlje životinja;

(c) uvjetima za proizvodnju nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda u objektima ili pogonima u trećim zemljama; ti uvjeti mogu uključivati načine na koji nadležno tijelo obavlja kontrolu nad tim objektima ili pogonima i njima se mogu izuzeti određene vrste objekata ili pogona koji postupaju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ili od njih dobivenim proizvodima iz odobrenja ili registracije iz točke (b) drugog podstavka članka 41. stavka 3.; i

(d) obrascima zdravstvenih certifikata, komercijalnih isprava i izjava koje moraju pratiti pošiljke, pri čemu je potrebno utvrditi uvjete u kojima je moguće izjaviti da su nusproizvodi životinjskog podrijetla ili od njih dobiveni proizvodi sakupljeni ili proizvedeni u skladu sa zahtjevima ove Uredbe.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 52. stavka 4.

#### Član 43.

##### Izvoz

1. Zabranjuje se izvoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i

<p>od njih dobivenih proizvoda namijenjenih spaljivanju ili odlaganju na odlagališta.</p> <p>2. Zabranjuje se izvoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda u treće zemlje koje nisu članice OECD-a za uporabu u pogonima za proizvodnju bioplina ili kompostanama.</p> <p>3. Materijal kategorije 1., materijal kategorije 2. i od njih dobiveni proizvodi izvoze se samo u svrhe koje nisu navedene u stavcima 1. i 2. ako su utvrđena pravila za njihov izvoz.</p> <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 52. stavka 4.</p> <p>4. Članak 12. Uredbe (EZ) br. 178/2002 o hrani i hrani za životinje koja se izvozi iz Zajednice primjenjuje se <i>mutatis mutandis</i> na izvoz materijala kategorije 3. ili od njega dobivenih proizvoda u skladu s ovom Uredbom.</p> <p>5. Odstupajući od stavaka 3. i 4., izvoz:</p> <p>(a) specificiranog rizičnog materijala obavlja se isključivo u skladu s Uredbom (EZ) br. 999/2001;</p> <p>(b) nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda pomiješanih sa ili onečišćenih bilo kojim otpadom s popisa opasnoga otpada iz Odluke 2000/532/EZ obavlja se isključivo u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1013/2006.</p>				
<p>Član 44 Postupak odobravanja</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je djelimično regulisana čl. 102 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o klasifikaciji, upravljanju, odnosno postupanju, metodama</p>	<p>II kvartal 2015</p>

			prerade, higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda koji nijesu namjenjeni za ishranu ljudi i o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda	
<p style="text-align: center;"><b>Član 45.</b> <b>Službene kontrole</b></p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje Član 5., nadležno tijelo obavlja redovne službene kontrole i nadzor postupanja s nus proizvodima životinjskog porijekla i od njih dobijenim proizvodima obuhvaćenih ovom Uredbom.</p> <p>2. Članovi 41. i 42. Uredbe (EZ) br. 882/2004 primjenjuju se mutatis mutandis na službene kontrole kojim se provjerava usklađenost s ovom Uredbom.</p> <p>3. Nadležno tijelo može prilikom službene kontrole uzeti u obzir pridržavanje smjernica za dobru praksu.</p> <p>4. Moguće je donijeti detaljne odredbe za sprovođenje ovog člana, uključujući pravila u vezi s referentnim metodama za mikrobiološke analize.</p> <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njenim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 33</b></p> <p>Poslije člana 138 dodaju se tri nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Sprovođenje službene kontrole i verifikacija</b> <b>Član 138b</b></p> <p>(1) Službene kontrole vrše se prema procedurama koje propisuje Ministarstvo.</p> <p>(2) Procedure iz stava 1 ovog člana sadrže uputstva za lica koja vrše službene kontrole, koje naročito sadrže:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) organizaciju nadležnih organa za sprovođenje službenih kontrola;</li> <li>2) odnos između nadležnih organa i ovlašćenih veterinarara;</li> <li>3) ciljeve koje treba postići;</li> <li>4) odgovornosti i obaveze lica koja sprovode službene kontrole;</li> <li>5) postupak uzimanja uzoraka, metode i kontrolne tehnike, tumačenje rezultata i odluke koje iz njih proizlaze;</li> <li>6) monitoring i nadzor;</li> </ol>	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 138 i 139 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)	

	<p>7) uzajamnu podršku u slučaju da je za službene kontrole potrebno djelovanje više država;</p> <p>8) mjere koje se preduzimaju poslije službenih kontrola;</p> <p>9) saradnju sa drugim službama ili odjeljenjima koje imaju slične odgovornosti;</p> <p>10) provjeru pogodnosti metoda uzimanja uzoraka, načina analize i testova otkrivanja;</p> <p>11) i druga pitanja za efikasno sprovođenje službenih kontrola.</p> <p>(3) Provjeru efikasnosti (verifikacija službenih kontrola ) vrši Ministarstvo kako bi se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) provjerila efikasnost službenih kontrola koje se sprovode;</li> <li>2) obezbjedilo preduzimanje korektivnih mjera kada je to potrebno i prema potrebi ažurirale procedure iz stava 1 ovog člana.</li> </ol> <p>(4) Ministarstvo propisuje uputstva i smjernice za službene kontrole za:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprovođenje i primjenu postupaka uspostavljenih na HACCP principima, dobre higijenske prakse, dobre uzgojne i poljoprivredne prakse;</li> <li>2) druge sisteme kontrole koje uspostavljaju držaoci životinja i subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje za ispunjavanje propisanih zahtjeva o zdravlju, dobrobiti i identifikaciji i registraciji životinja i;</li> <li>3) mikrobiološku, fizičku i hemijsku</li> </ol>			
--	--	--	--	--

<p>(b) povlači odobrenja za objekate ili pogone odobrena u skladu s ovom Uredbom ako:  i uslovi za odobrenje ili djelovanje objekata ili pogona nisu više ispunjeni; i  ii od subjekta se ne može očekivati da će otkloniti nedostatke u razumnom roku:  — zbog razloga povezanih s infrastrukturom objekata ili pogona,  — zbog razloga povezanih s osobnom sposobnošću subjekta ili osoblja pod njegovim nadzorom, ili  — zbog postojanja ozbiljnih rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja koji nalažu značajnije prilagodbe poslovanja objekata ili pogona prije nego što subjekt može ponovno podnijeti zahtjev za odobrenje;</p> <p>(c) utvrđuje posebne uslov za objekate ili pogone kako bi otklonili postojeće nedostatke.</p> <p>2. Zavisno o vrsti i ozbiljnosti nedostatka i o mogućim rizicima za javno zdravlje i zdravlje životinja, nadležno tijelo zabranjuje privremeno ili trajno subjektima iz člana 23. Stava 1. i 3. i člana 24. stava 1. obavljanje djelatnosti iz ove Uredbe, zavisno o slučaju, po prijemu podataka u kojima se navodi sljedeće:</p> <p>(a) da zahtjevi zakonodavstva Zajednice nisu ispunjeni; i  (b) mogući rizici za javno zdravlje ili zdravlje životinja povezani s tim djelatnostima.</p>	<p>nepropisnom liječenju ili su im date nedozvoljene supstance ili proizvodi;  24) uništi i neškodljivo ukloni trupove, iznutrice i druga jestiva tkiva ispitivanih životinja o trošku vlasnika, ako su rezultati analize pozitivni;  25) odloži klanje životinja koliko je potrebno, ako posumnja ili ima dokaza da su životinje liječene odobrenim supstancama ili proizvodima i da do vremena klanja nije istekla propisana karenca, sve dok nivo rezidua supstanci ili proizvoda ne bude niži ili jednak maksimalno dozvoljenom ili ne prođe broj dana propisan u uputstvu proizvođača odobrene supstance ili proizvoda;”.</p>			
<p>Član 47  Liste</p> <p>Član 48  Kontrola nad otpremanjem u druge države članice</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je djelimično regulisana članom 102 st. 5 i 6 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o sadržaju zahtjeva za</p>	<p>III kvartal  2016</p>

			izdavanje odobrenja, odnosno upis u registar objekta za preradu ili uništavanje nus proizvoda, kao i o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev i o sadržaju i način vođenja registra objekata	
<p align="center"><b>Član 49</b></p> <p align="center">Kontrola Zajednice u državama članicama</p> <p>1. Stručnjaci Komisije mogu obavljati preglede na licu mjesta u saradnji s nadležnim tijelima država članica u mjeri u kojoj je to zahtijeva ujednačena primjena ove Uredbe. Države članice na čijem se državnom području obavljaju pregledi moraju pružiti stručnjacima svu potrebnu pomoć za obavljanje njihovih dužnosti. Komisija obavještava nadležno tijelo o rezultatima obavljenih pregleda.</p> <p>2. Mjere za sprovođenje ovog člana mogu se donijeti u skladu s regulatornim postupkom iz člana 52. stava 3., a posebno u pogledu postupka suradnje s nacionalnim tijelima.</p>	<p align="center"><b>Član 46</b></p> <p align="center">Poslije člana 169 dodaje se pet novih članova koji glase:</p> <p align="center"><b>Član 169c</b></p> <p>Ministarstvo će od dana stupanja na snagu ovog zakona Evropskoj komisiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostavljati propise donijete na osnovu ovog zakona;</li> <li>- omogućiti sprovođenje nadzora na licu mjesta i pružiti pomoć radi provjere sprovođenja ovog zakona."</li> </ul>	Potpuno usklađeno		
<p align="center"><b>Član 50</b></p> <p align="center">Primjena Uredbe (EZ) br. 882/2004 za potrebe određenih kontrola</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p align="center">POGLAVLJE II.</p> <p align="center">Završne odredbe</p> <p align="center"><b>Član 51</b></p> <p align="center">Nacionalne odredbe</p> <p>Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u područjima pod svojom nadležnošću, a koji je direktno povezan s pravilnom provedbom ove Uredbe.</p>	<p align="center"><b>Član 46</b></p> <p align="center">Poslije člana 169 dodaje se pet novih članova koji glase:</p> <p align="center"><b>Član 169c</b></p> <p>Ministarstvo će od dana stupanja na snagu ovog zakona Evropskoj komisiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostavljati propise donijete na osnovu ovog zakona;</li> <li>- omogućiti sprovođenje nadzora na</li> </ul>	Potpuno usklađeno		

	licu mjesta i pružiti pomoć radi provjere sprovođenja ovog zakona."			
Član 52 Odborska procedura	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 53. Sankcije Države članice moraju donijeti pravila o sankcijama za povrede odredaba ove Uredbe i preduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu sprovođenje. Kazne moraju biti efikasni, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice moraju obavijestiti Komisiju o tim odredbama do 4. juna 2011. i je moraju bez odlaganja obavijestiti o svim naknadnim izmjenama koje utječu na njih.	Član 41 Član 162 mijenja se i glasi: “(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako: Član 41 Član 162 mijenja se i glasi: “(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako: 18) upotrebljava nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda za ishranu životinja iz člana člana 97 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona (član 97 stav 1); 19) baca leševe životinja u rijeke, jezera, more ili druge vodene tokove ili odvođe ili ih ostavlja na putevima, drugim javnim površinama, otvorenom prostoru, u šumama ili na drugom mjestu (član 99 stav 1); 20) u slučaju sumnje da je životinja uginula od zarazne bolesti koja se obavezno prijavljuje, veterinar ne uzme materijal za dijagnostičko ispitivanje i ne pošalje ga na ispitivanje radi utvrđivanja uzroka uginuća (član 99 stav 3); 21) ne obezbijedi prevoz leša sa mjesta uginuća do objekata za pregled leševa ili za sakupljanje, prerađu ili uništenje i ne obezbijedi dezinfekciju mjesta uginuća, vozila i opreme, kada je to potrebno (član 99 stav 4); 22) posluje sa životinjama, proizvodima životinjskog porijekla i hranom za životinje u	Potpuno usklađeno		



	<p>objekatima iz čl. 83, 84, 112, 113 i 115 ovog zakona, u kojima nastaju nus proizvodi, a nije obezbijedio njihovo privremeno čuvanje i otpremanje (član 101 stav 1);</p> <p>23) ne obezbijedi redovno i potpuno preuzimanje i prevoz leševa životinja i nus proizvoda iz objekata iz člana 101 stav 1 ovog zakona (član 101 stav 4);</p> <p>24) preradu ili uništavanje nus proizvoda obavlja u objekatima koji nijesu upisani u registar odobrenih objekata (član 102 stav 1);</p> <p>25) sakuplja, prevozi i koristi nus proizvode u obavljanju djelatnosti a nije upisano u registar registrovanih objekata (član 102 stav 2);</p> <p>26) vrši promet, konzerviranje, obradu, preradu i skladištenje kože i krzna u objektu koji nije odobren (član 107 stav 1);</p> <p>27) vrši promet goveđe, ovčije i kozije kože kao i kože kopitara, osim telećih, jagnjećih, jarećih i koža ždrebad i koje potiču od životinja koje su zaklane bez službene kontrole ili potiču od uginulih životinja, prije laboratorijskog ispitivanja na antraks (član 107 stav 2);</p> <p>29) nije označilo kože i krzna i ne vodi evidenciju o njihovom porijeklu (član 107 stav 4);</p> <p>41) pošiljka životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda koja se izvozi nije pregledana na mjestu otpreme (član 120 stav 1);</p> <p>46) pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla uvozi, odnosno unosi u Crnu Goru van određenih odnosno odobrenih graničnih inspekcijskih mjesta (član 144 stav 1);</p>			
--	--	--	--	--

	<p>47) ne prijavi pošiljku za pregled, ne plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i ne sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar (član 145 stav 8 ).</p> <p>(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 2.000 eura.</p> <p>(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura.</p> <p>(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.”</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 42</b></p> <p><b>Poslije člana 162 dodaje se novi član koji glasi:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>“Član 162a</b></p> <p>“(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice – držalac životinje, ako:</p> <p>10) ne prijavi uginuće životinje higijeničarskoj službi i/ili ne pridržava se izdatih uputstava u vezi sa odlaganjem leševa i/ili o uginuću životinje ne obavijesti veterinarsku ambulantu ili službenog veterinara (član 99 stav 2 );</p> <p>(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 2.000 eura.</p> <p>(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura.”</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 43</b></p>			
--	---	--	--	--

	<p><b>Član 163 mijenja se i glasi:</b></p> <p>“(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:</p> <p>3) obavlja djelatnosti koje stvaraju nus proizvode, a ne obezbijedi njihov prenos do najbližeg objekta za sakupljanje ili objekta u kome se prerađuju ili uništavaju na neškodljiv način (član 98 stav 3);</p> <p>(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura.</p> <p>(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura.</p> <p>(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 2.000 eura.”</p>			
Članovi 54-56	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog Koleracijska tabela	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva Savjeta 97/78/EZ				
Član 1 mijenja član 58 tač.1 Regulative 32004R0882	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><b>Član 2.</b></p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, definicije koje su sadržane u članu 2. Direktive Savjeta 89/662/EEZ od 11. decembra 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostavljanja unutrašnjeg tržišta (1) i članu 2. Direktive Savjeta 90/425/EEZ o veterinarskim i zootehničkim pregledima koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostavljanja unutrašnjeg tržišta (2), primjenjuju se prema</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

potrebi.				
<p>Tačku 2 mijenja član 58 tač.2 Regulative 32004R0882  U članku 2., stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:  „(a) ‚proizvodi‘ znači proizvodi životinjskog porijekla navedene u direktivama 89/662/EEZ i 90/425/EEZ, u Uredbi (EZ) br. 1774/2002 Europskoga parlamenta i Savjeta od 3. listopada 2002. o utvrđivanju veterinarsko-zdravstvenih pravila u vezi s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni ljudskoj prehrani (*), u Direktivi 2002/99/EZ od 16. decembra 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje koja uređuju proizvodnju, preradu, distribuciju i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla za prehranu ljudi u Uredbi (EZ) br. 854/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 29. aprila 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ljudskoj prehrani (**); to uključuje takođe i biljne proizvode navedene u članku 19.;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.4 st.1 tač.18 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)</p>	
<p>(b) „dokumentacijski pregled“ znači pregled jednog ili više veterinarskih certifikata ili veterinarskih dokumenata, ili drugih dokumenata koji prate pošiljku;  (c) „identifikacijski pregled“ znači pregled vizualnom inspekcijom kako bi se osiguralo da veterinarski certifikat ili veterinarski dokument, ili koji drugi dokument predviđen veterinarskim propisima odgovara samom proizvodu;  (d) „fizički pregled“ znači pregled samog proizvoda, koji može uključivati preglede pakovanja i temperature kao i uzimanje uzoraka i laboratorijsko testiranje;  (e) „lice odgovorno za pošiljku“ znači svako fizičko ili pravno lice koja je, u skladu s odredbama Uredbe Savjeta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992.. o Carinskom zakonu Zajednice ( 11 ), odgovorna za razvoj raznih okolnosti koje su obuhvaćene navedenom Uredbom u kojima se pošiljka može naći, kao i predstavnika navedenog u članu 5. navedene</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla</p>	<p>II kvartal 2015  II kvartal 2018</p>

Uredbe koji preuzima takvu odgovornost za praćenje pregleda utvrđenih u ovoj Direktivi;			koje se uvoze iz trećih zemalja	
(f) „pošiljka” znači količina proizvoda iste vrste, obuhvaćena istim veterinarskim certifikatom (certifikatima) ili veterinarskim dokumentom (dokumentima), ili drugim dokumentom, (dokumentima) koje predviđaju veterinarski propisi, koja se prevozi istim prevoznim sredstvom i koja dolazi iz iste treće zemlje ili dijela takve zemlje;	U Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12) u članu 4 tač. 15 i 16 mijenjaju se i glase: 16) pošiljka proizvoda je određena količina proizvoda iste vrste, obuhvaćena istim veterinarskim certifikatom (certifikatima) ili veterinarskim dokumentom (dokumentima), ili drugim dokumentom u skladu sa ovim zakonom koja se prevozi istim prevoznim sredstvom i koja se uvozi iz iste države ili dijela države;”.	Potpuno usklađeno		
g) „granična inspeksijska mjesta” znači svako mjesto inspeksijskog nadzora, određeno i odobreno u skladu s članom 6. za obavljanje veterinarskih pregleda proizvoda koji dolaze iz trećih zemalja na granici jednog od državnih područja navedenih u Prilogu I.; h) „uvoz” znači slobodan promet proizvoda i namjeru puštanja proizvoda u slobodan promet u smislu člana 79. Uredbe (EEZ) br. 2913/92; i) „carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba” znači carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba iz tačke 15. člana 4. Uredbe (EEZ) br. 2913/92; (j) „uslovi za uvoz” znači veterinarski zahtjevi za proizvode koji se uvoze, kako je utvrđeno u zakonodavstvu Zajednice; (k) „nadležni organ” znači centralni organ neke države članice koje je ovlašteno za obavljanje veterinarskih pregleda, ili bilo koje drugo tijelo na koje prenose takve ovlaštenja.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja	II kvartal 2015 II kvartal 2018
<b>POGLAVLJE I.</b> <b>ORGANIZACIJA I EFEKTI PREGLEDA</b> <b>Član 3</b>	<b>Član 38</b> <b>U članu 145 stav 6 briše se.</b> <b>Stav 8 mijenja se i glasi:</b>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići	II kvartal 2015

<p>1. Države članice obezbijavaju da se ni jedna pošiljka iz treće zemlje ne unese na jedno od državnih područja navedenih u Prilogu I. bez da je podvrgnuta veterinarskim pregledima koji se zahtijevaju ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice obezbijavaju da se pošiljke unose na jedno od državnih područja navedenih u Prilogu I. preko graničnog inspeksijskog mjesta.</p> <p>3. Države članice obezbijavaju da su osobe odgovorne za pošiljku obavezne unaprijed proslijediti informacije ispunjavanjem na odgovarajući način, gdje je to primjenjivo, certifikata iz člana 5. stava 1., ili obezbijediti detaljan opis, u pisanom ili u elektronskom obliku, pošiljke iz stava 1., uključujući proizvode iz člana 9. i člana 19. stava 1., veterinarskom osoblju onog graničnog inspeksijskog mjesta kojem se proizvodi dostavljaju.</p> <p>Države članice mogu pregledati brodske i avionske teretne listove radi provjere slažu li se s gore pomenutim navodima i dokumentima.</p> <p>4. Carinska tijela čija nadležnost obuhvata područje graničnog inspeksijskog mjesta dozvoljavaju predviđeno carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu pošiljki samo u skladu s uslovima određenim u certifikatu iz člana 5. stava 1.</p> <p>5. Detaljna pravila za primjenu ovog člana, a posebno liste proizvoda koji podliježu veterinarskom pregledu, donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članu 29.</p> <p style="text-align: center;">Članovi 4-5</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pregledi na graničnom inspeksijskom mjestu</b> <b>Član 145</b></p> <p>(1) Zabranjeno je unošenje pošiljki iz člana 123 stav 1 ovog zakona na područje Crne Gore bez prethodno izvršenog veterinarskog pregleda, osim nekomercijalnog unošenja životinja.</p> <p>(2) Veterinarski pregled iz stava 1 ovog člana vrši se pregledom dokumentacije, a može se vršiti i identifikacijom i fizičkim pregledom pošiljki.</p> <p>(3) Pošiljke iz stava 1 ovog člana mogu se uvoziti na osnovu rješenja Uprave iz člana 124 ovog zakona.</p> <p>(4) Način obavljanja veterinarskih pregleda iz stava 2 ovog člana za pojedine vrste pošiljki koje se unose u Crnu Goru, kao i posebni postupak kod tranzita propisuje Ministarstvo.</p> <p>(5) Pošiljka proizvoda unesena u Crnu Goru skladišti se pod nadzorom graničnog službenog veterinarara, do odlučivanja o uvozu.</p> <p>(7) Za pošiljke za koje je obavezan veterinarski pregled na graničnom inspeksijskom mjestu odgovara lice odgovorno za pošiljku.</p> <p>(8) "Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi pošiljku za pregled, plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar." „Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi dopremu pošiljke najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispjeća pošiljke na granično inspeksijsko mjesto graničnom službenom veterinaru. Prijava iz stava 8 ovog člana vrši se preko sistema za kontrolu prometa životinja i</p>		<p>donošenjem podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja</p>	<p>II kvartal 2018</p>
--	---	--	---	----------------------------

	<p>proizvoda životinjskog porijekla i drugih proizvoda Trade control and expert system (u daljem tekstu: TRACES system).“</p>			
<p><b>Član 6.</b></p> <p>1. Graničnog inspeksijskog mjesta moraju:</p> <p>(a) biti smještene u neposrednoj blizini mjesta ulaska na jedno od državnih područja navedenih u Prilogu 1., i u području koje su odredila carinska tijela u skladu s članom 38. stavom 1. prvim podstavom, tačkama (a) i (b) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.</p> <p>Međutim, kada to proizlazi iz geografskih ograničenja (kao što je pristanište ili prilaz za istovar), može se dopustiti, u skladu s postupkom utvrđenim u stavu 2., da granična inspeksijska mjesta bude na određenoj udaljenosti od mjesta unošenja, a u slučaju željezničkog prevoza, na prvoj željezničkoj postaji koju odredi nadležno tijelo;</p> <p>(b) biti stavljene pod rukovodstvo službenog veterinara, koji je stvarno nadležan za preglede. Službenom veterinaru može pomagati posebno obučeno pomoćno osoblje.</p> <p>On obezbjeđuje da se sprovodi ažuriranje baze podataka iz člana 1. stava 1. treće alineje Odluke 92/438/EEZ.</p> <p>2. U skladu s postupkom utvrđenim u članu 29., popis graničnih inspeksijskih mjesta koji je na snazi na dan objavljivanja ove Direktive može naknadno biti <u>izmijenjen</u> ili dopunjen:</p> <p>(a) dodatkom svih novih graničnih inspeksijskih mjesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— koje predloži država članica, nakon što je nadležno tijelo provjerilo da takva mjesta ispunjavaju zahtjevima Priloga II. ovoj Direktivi i Odluke Savjeta 92/525/EEZ od 3. novembra 1992. o utvrđivanju zahtjeva za odobrenje graničnih inspeksijskih mjesta Zajednice odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se unose iz trećih zemalja ( 15 ),</li> <li>— koje je pregledala Komisija u saradnji s nadležnim tijelom države članice:</li> </ul> <p>(b) ukidanjem graničnog inspeksijskog mjesta kada se utvrdi</p>	<p><b>Član 37</b></p> <p>Poslije člana 144 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p><b>„Određivanje graničnih inspeksijskih mjesta</b></p> <p><b>Član 144a</b></p> <p>(1) Lokaciju i vrstu graničnog inspeksijskog mjesta određuje Vlada.</p> <p>(2) Listu graničnih inspeksijskih mjesta za obavljanje veterinarskih pregleda nad životinjama i proizvodima životinjskog porijekla sačinjava Uprava.</p> <p>(3) Bliže uslove u pogledu kadra, prostora (objekat), tehničkih uslova i opreme za granično inspeksijsko mjesto iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p>(4) Uprava dostavlja listu graničnih inspeksijskih mjesta Evropskoj komisiji sa podacima o:</p> <p>1.vrsti graničnog inspeksijskog mjesta (luka, aerodrom, drumski prelaz ili željeznički prijelaz);</p> <p>2.vrsti životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se mogu pregledati na određenom graničnom inspeksijskom mjestu, opremi, graničnim službenim veterinarima, vrsti životinja na kojima se ne mogu vršiti pregledi i radno vrijeme za granično mjesto za pregled registrovanih kopitara;</p> <p>3.licima određenim za obavljanje veterinarskih pregleda:</p> <p>- broj službenih veirinara sa najmanje jednim službenim veterinarom na dužnosti tokom radnog vremena kada je granično inspeksijsko mjesto otvoreno;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je detaljno regulisana i Pravilnikom o tehničkim uslovima za odobravanje graničnih prelaza sa veterinarskom inspekcijom odnosno graničnih inspeksijskih mjesta za obavljanje veterinarskih pregleda životinja i proizvoda životinjskog porijekla koji se unose u Crnu Goru ("Službeni list CG" br. 61/2010)</p>	

<p>da ne poštuje uslove utvrđene u Prilogu II., bilo za vrijeme pregleda koji sprovodi nadležno tijelo bilo ako, nakon inspekcija predviđenih u članu 23., država članica ne uzme u obzir zaključke ove inspekcije u razumnom roku, a naročito u slučajevima kada su inspekcije otkrile ozbiljan rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja.</p> <p>3. Država članica mora, u ozbiljnim slučajevima, posebno radi javnog zdravlja ili zdravlja životinja, suspendovati odobrenje graničnog inspekcijskog mjesta koja se nalazi na njenom državnom području. O takvoj suspenziji i njezinim razlozima, ona obavještava Komisiju i ostale države članice. Granična inspekcijska mjesta mogu se ponovo vratiti na listu samo u skladu sa stavom 2., tačkom (a).</p> <p>4. Komisija sastavlja i objavljuje listu odobrenih graničnih inspekcijskih mjesta, uključujući i slučajeve kada je odobrenje privremeno suspendovano.</p> <p>5. Do donošenja odluka iz stava 2., tačke (a), primjenjivat će se popis sastavljen u skladu osnovnoj Direktivi 90/675/EEZ, ne dovodeći u pitanje okolnosti predviđene u stavu 3.</p> <p>6. Detaljna pravila za primjenu ovog člana donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članu 29.</p>	<p>- broj posebno osposobljenih pomoćnih lica;</p> <p>4. opremi i prostorijama gdje se vrši:</p> <p>- pregled dokumentacije;</p> <p>- fizički pregled;</p> <p>- uzimanje uzoraka;</p> <p>- laboratorijska ispitivanja (opšta i specifična koja odredi granični službeni veterinar);</p> <p>5. kapacitetu objekata za smještaj životinja kad je to potrebno do dobijanje rezultata ispitivanja;</p> <p>6. vrsti opreme koja omogućava brzu razmjenu informacija, posebno sa ostalim graničnim inspekcijskim mjestima;</p> <p>7. obimu trgovine (vrsti i broju životinja koje prolaze preko graničnog inspekcijskog mjesta).</p> <p>(5) Službenici iz člana 144 stav 3 ovog zakona imaju pravo i obavezu da identifikuju i oduzimaju lične pošiljke proizvoda životinjskog porijekla koje ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.</p> <p>(6) Prilikom oduzimanja ličnih pošiljki iz stava 5 ovog člana od fizičkih i pravnih lica koja su unijela te pošiljke na teritoriju Crne Gore naplaćuju se troškovi uništavanja.</p> <p>(7) Godišnji izvještaj o rezultatima sprovođenja kontrola ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla na osnovu podataka koje do 1. marta tekuće godine dostavljaju organi iz člana 144 stav 3 ovog zakona Uprava dostavlja Evropskoj komisiji.</p> <p>(8) Troškove iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo."</p>			
<p>Član 7.</p> <p>1. Svaku pošiljku namijenjenu za uvoz na jedno od državnih</p>	<p>Član 38</p> <p>U članu 145 stav 6 briše se.</p> <p>Stav 8 mijenja se i glasi:</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići</p>	<p>II kvartal 2015</p>



<p>područja navedenih u Prilogu I. moraju—pratiti izvorni veterinarski certifikati ili izvorni veterinarski dokumenti ili drugi izvorni dokumenti kako traži veterinarsko zakonodavstvo. Izvorni certifikati ostaju u graničnoj inspekcijskoj postaji.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje članak 10., svaka pošiljka proizvoda iz treće zemlje namijenjena za uvoz na jedno od državnih područja navedenih u Prilogu I. mora biti podvrgnuta identifikacijskom i fizičkom pregledu kako je predviđeno u članku 4. stavku 4.</p> <p>3. Carinska tijela neće odobriti uvoz pošiljki proizvoda osim ako se – ne dovodeći u pitanje carinske propise i posebne odredbe koji se donose u skladu s člankom 10. stavcima 2. i 3., i člankom 18. - ne predoči dokaz da su provedeni relevantni veterinarski pregledi sa zadovoljavajućim rezultatima, da je relevantni certifikat izdan u skladu s člankom 5. stavkom 1. i da nadležno tijelo ima jamstvo da su inspekcijske pristojbe iz Direktive Savjeta 85/73/EEZ od 29. siječnja 1985., o financiranju veterinarskih inspekcija i kontrola koje su obuhvaćene Direktivama 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 90/675/EEZ i 91/496/EEZ (izmijenjene i konsolidirane) ( 1 ) plaćene ili da će se platiti, u skladu s odredbama te Direktive.</p> <p>4. Ako pošiljka udovoljava uvjetima za uvoz, službeni veterinar daje dotičnoj osobi ovjerenu presliku izvornih certifikata ili dokumenata te, u skladu s člankom 5. stavkom 1., izdaje potvrdu kojom se potvrđuje da pošiljka udovoljava tim uvjetima na temelju veterinarskih pregleda obavljenih u graničnoj inspekcijskoj postaji.</p> <p>5. Trgovina proizvodima iz Direktiva 89/662/EEZ i 90/425/EEZ i kojima je odobren ulazak na jedno od državnih područja navedenih u Prilogu I. ovoj Direktivi u skladu sa stavkom 3. ovog članka, provodi se u skladu s pravilima utvrđenim u navedenim Direktivama, posebno u njihovom poglavlju II.</p>	<p><b>Pregledi na graničnom inspekcijском mjestu</b> <b>Član 145</b></p> <p>(1) Zabranjeno je unošenje pošiljki iz člana 123 stav 1 ovog zakona na područje Crne Gore bez prethodno izvršenog veterinarskog pregleda, osim nekomercijalnog unošenja životinja.</p> <p>(2) Veterinarski pregled iz stava 1 ovog člana vrši se pregledom dokumentacije, a može se vršiti i identifikacijom i fizičkim pregledom pošiljki.</p> <p>(3) Pošiljke iz stava 1 ovog člana mogu se uvoziti na osnovu rješenja Uprave iz člana 124 ovog zakona.</p> <p>(4) Način obavljanja veterinarskih pregleda iz stava 2 ovog člana za pojedine vrste pošiljki koje se unose u Crnu Goru, kao i posebni postupak kod tranzita propisuje Ministarstvo.</p> <p>(5) Pošiljka proizvoda unesena u Crnu Goru skladišti se pod nadzorom graničnog službenog veterinara, do odlučivanja o uvozu.</p> <p>(7) Za pošiljke za koje je obavezan veterinarski pregled na graničnom inspekcijском mjestu odgovara lice odgovorno za pošiljku.</p> <p>(8) „Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi pošiljku za pregled. plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar.“ „Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi dopremu pošiljke najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispjeća pošiljke na granično inspekcijско mjesto graničnom službenom veterinaru. Prijava iz stava 8 ovog člana vrši se preko sistema za kontrolu prometa životinja i</p>		<p>donošenjem podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja</p>	<p>II kvartal 2018</p>
--	---	--	---	----------------------------

<p>6. Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 29.</p> <p>Članovi 8-9</p>	<p>proizvoda životinjskog porijekla i drugih proizvoda Trade control and expert system (u daljem tekstu: TRACES system).“</p>			
<p>Član 10.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 11.</p> <p>1. Država članica odobrava, u ime svih država članica kroz koje bi se trebao odvijati provoz, provoz pošiljki iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju jedino ako:</p> <p>(a) takve pošiljke dolaze iz treće zemlje čijim proizvodima nije zabranjen ulazak na državna područja navedena u Prilogu I., a namijenjene su za drugu treću zemlju. Nadležno tijelo može odustati od tog zahtjeva da se pretovari pošiljki provode u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) iz jednog zrakoplova u drugi ili iz jednog plovila u drugo unutar carinskog područja iste luke ili zračne luke, s ciljem ponovne otpreme bez daljnjeg zaustavljanja u državnim područjima navedenim u Prilogu I. prema općim kriterijima koji se utvrđuju u skladu sa stavkom 4.;HR 03/Sv. 14 Službeni list Europske unije 9</p> <p>(b) je takav provoz prethodno odobrio službeni veterinar granične inspeksijske postaje države članice gdje je pošiljka prvo unesena na jedno od državnih područja navedenih u Prilogu I.;</p> <p>(c) se osoba odgovorna za pošiljku unaprijed obveže da će preuzeti pošiljku natrag ako su dotični proizvodi odbijeni i zbrinuti je u skladu s člankom 17.</p> <p>2. Odobrenje iz stavka 1. podliježe ispunjavanju slijedećih uvjeta:</p> <p>(a) pošiljke prijavljene za provoz u graničnoj inspeksijskoj postaji moraju biti popraćene dokumentima iz članka 7.</p>	<p>Član 38</p> <p>U članu 145 stav 6 briše se.</p> <p>Stav 8 mijenja se i glasi:</p> <p>Pregledi na graničnom inspeksijskom mjestu</p> <p>Član 145</p> <p>(1) Zabranjeno je unošenje pošiljki iz člana 123 stav 1 ovog zakona na područje Crne Gore bez prethodno izvršenog veterinarskog pregleda, osim nekomercijalnog unošenja životinja.</p> <p>(2) Veterinarski pregled iz stava 1 ovog člana vrši se pregledom dokumentacije, a može se vršiti i identifikacijom i fizičkim pregledom pošiljki.</p> <p>(3) Pošiljke iz stava 1 ovog člana mogu se uvoziti na osnovu rješenja Uprave iz člana 124 ovog zakona.</p> <p>(4) Način obavljanja veterinarskih pregleda iz stava 2 ovog člana za pojedine vrste pošiljki koje se unose u Crnu Goru, kao i posebni postupak kod tranzita propisuje Ministarstvo.</p> <p>(5) Pošiljka proizvoda unesena u Crnu Goru skladišti se pod nadzorom graničnog službenog veterinarara, do odlučivanja o uvozu.</p> <p>(7) Za pošiljke za koje je obavezan veterinarski pregled na graničnom inspeksijskom mjestu odgovara lice odgovorno za pošiljku.</p> <p>(8) "Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi pošiljku za pregled, plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja</p>	<p>II kvartal 2015</p> <p>II kvartal 2018</p>

<p>stavka 1. i, prema potrebi, s ovjerenim prijevodima takvih dokumenata;</p> <p>(b) pošiljka proizvoda mora se prijaviti navedenoj graničnoj inspekcijskoj postaji kako bi bila podvrgnuta dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu.</p> <p>Veterinarsko tijelo nadležno za morski i zračni prijevoz može odobriti odstupanje od dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda kada pošiljka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nije istovarena. U ovom slučaju, i ne dovodeći u pitanje članak 20., dokumentacijski pregled ograničava se na pregled brodskog manifesta.</li> <li>— je pretovarena kako je opisano u članku 9. stavku 1. točki (a) iz jednog zrakoplova u drugi ili iz jednog plovila u drugi unutar carinskog područja iste luke ili zračne luke.</li> </ul> <p>U izuzetnim slučajevima koji mogu predstavljati rizik po javno zdravlje ili zdravlje životinja ili kada se sumnja na nepravilnosti, moraju se provesti dodatni fizički pregledi;</p> <p>(c) u slučaju da se kroz državna područja navedena u Prilogu I. prolazi cestovnim putem, željeznicom ili vodenim putem, takva pošiljka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— šalje se pod carinskim nadzorom, u skladu s postupkom T1 utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 2913/92 do mjesta izlaska iz Zajednice, zajedno s dokumentom koji je potreban u skladu sa stavkom 2. točkom (a) i certifikatom iz članka 5. stavka 1. koji potvrđuje graničnu inspekcijsku postaju preko koje će pošiljka napustiti Zajednicu,</li> <li>— prevozi, se bez istovara ili podjele proizvoda nakon napuštanja granične inspekcijske postaje na mjestu dolaska, u vozilima ili kontejnerima koje su nadležna tijela zapečatila. Tijekom prijevoza nije dozvoljeno nikakvo manipuliranje.</li> <li>— napušta Zajednicu preko granične inspekcijske postaje u roku od najviše 30 dana od odlaska iz granične inspekcijske postaje na mjestu ulaska, osim u slučaju kada je odobreno</li> </ul>	<p>međunarodnom prometu i sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar.“</p> <p>„Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi dopremu pošiljke najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispjeća pošiljke na granično inspekcijsko mjesto graničnom službenom veterinaru.</p> <p>Prijava iz stava 8 ovog člana vrši se preko sistema za kontrolu prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla i drugih proizvoda Trade control and expert system (u daljem tekstu: TRACES system).“</p>			
---	---	--	--	--

<p>opće izuzeće u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 4. kako bi se uzeli u obzir valjano obrazloženi slučajevi zemljopisne udaljenosti;</p> <p>(d) službeni veterinar koji odobri prijevoz obavještuje službenog veterinara granične inspeksijske postaje na mjestu izlaska putem mreže ANIMO;</p> <p>(e) službeni veterinar granične inspeksijske postaje na mjestu izlaska izjavljuje u certifikatu iz članka 5. stavka 1. da su dotične pošiljke napustile Zajednicu, te faksom ili na koji drugi način šalje presliku dokumenta graničnoj inspeksijskoj postaji na mjestu ulaska.</p> <p>Ako službeni veterinar granične inspeksijske stanice na mjestu ulaska nije bio obaviješten o izlasku proizvoda iz Zajednice u roku koji je utvrđen u stavu 2. tački (c) trećoj alineji, on upućuje predmet nadležnom carinskom tijelu, koje prema potrebi dalje istražuje kako bi utvrdila stvarno odredište proizvoda.</p> <p>3. Svi nastali izdaci sukladno ovom članku, padaju na teret osobe odgovorne za pošiljku ili njezinog predstavnika, bez obeštećenja od strane države članice, u skladu s načelima koji proizlaze iz članka 1. Direktive 85/73/EEZ.</p> <p>4. Detaljna pravila za primjenu ovog članka, a posebno za razmjenu informacija između graničnih inspeksijskih postaja na mjestima ulaska i izlaska, donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 29.</p>				
<p>Članovi 12 -17</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Članovi 18-19</p>				
<p>Član 21 briše Regulatoriva 32004R0882</p>				
<p>POGLAVLJE II. Zaštitne odredbe Član 22.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 23 briše Regulatoriva 32004R0882</p>				
<p>POGLAVLJE III.</p>	<p>Član 38</p>			<p>II kvartal</p>

<p style="text-align: center;">Inspekcija i pregledi Član 24.</p> <p>1. Kada pregledi predviđeni ovom Direktivom daju razloge za uvjerenje da je veterinarsko zakonodavstvo Zajednice ozbiljno ili u više navrata povrijeđeno, nadležno tijelo poduzima sljedeće mjere s obzirom na proizvode koji su uključeni u takvu uporabu ili u podrijetlo takvih proizvoda:</p> <p>— obavješćuje Komisiju o prirodi upotrijebljenih proizvoda i dotičnoj pošiljci; Komisija odmah obavješćuje sve granične inspeksijske postaje,</p> <p>— države članice provode strože preglede svih pošiljki proizvoda istog podrijetla. Posebno, mora se zaplijeniti sljedećih 10 pošiljki istog podrijetla, te položiti depozit za troškove HR 03/Sv. 14 Službeni list Europske unije 17</p> <p>inspekcije u graničnoj inspeksijskoj postaji radi fizičkog pregleda, uključujući uzorkovanje i laboratorijsko testiranje predviđeno u Prilogu III.</p> <p>Kada takvi dodatni pregledi potvrde nepoštovanje zakonodavstva Zajednice, pošiljka zatečena u prekršaju ili njezin dio mora se zbrinuti u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkama (a) i (b),</p> <p>— Komisija se obavješćuje o rezultatu strožih pregleda i na temelju tih informacija poduzima sva potrebna ispitivanja kako bi se utvrdili razlozi i podrijetlo ustanovljenih povreda.</p> <p>2. Kada pregledi otkriju da su prekoračene maksimalne količine rezidua, provode se pregledi navedeni u stavku 1., drugoj alineji.</p> <p>3. Ako, u slučajevima koji uključuju treće zemlje koje su sklopile sporazume o istovrijednosti sa Zajednicom ili treće zemlje čije se pošiljke rjeđe provjeravaju, Komisija, nakon provođenja istražnih radnji nad nadležnim tijelima dotične treće zemlje, zaključi da ona nije ispunila svoje obveze i jamstva dana planovima iz članka 29. stavka 1. Direktive</p>	<p style="text-align: center;">U članu 145 stav 6 briše se. Stav 8 mijenja se i glasi: Pregledi na graničnom inspeksijskom mjestu Član 145</p> <p>(1) Zabranjeno je unošenje pošiljki iz člana 123 stav 1 ovog zakona na područje Crne Gore bez prethodno izvršenog veterinarskog pregleda, osim nekomercijalnog unošenja životinja.</p> <p>(2) Veterinarski pregled iz stava 1 ovog člana vrši se pregledom dokumentacije, a može se vršiti i identifikacijom i fizičkim pregledom pošiljki.</p> <p>(3) Pošiljke iz stava 1 ovog člana mogu se uvoziti na osnovu rješenja Uprave iz člana 124 ovog zakona.</p> <p>(4) Način obavljanja veterinarskih pregleda iz stava 2 ovog člana za pojedine vrste pošiljki koje se unose u Crnu Goru, kao i posebni postupak kod tranzita propisuje Ministarstvo.</p> <p>(5) Pošiljka proizvoda unesena u Crnu Goru skladišti se pod nadzorom graničnog službenog veterinaru, do odlučivanja o uvozu.</p> <p>(7) Za pošiljke za koje je obavezan veterinarski pregled na graničnom inspeksijskom mjestu odgovara lice odgovorno za pošiljku.</p> <p>(8) „Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi pošiljku za pregled, plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar.“</p> <p>„Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi dopremu pošiljke najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispjeća pošiljke na granično inspeksijsko mjesto graničnom službenom veterinaru.“</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja</p>	<p>2015 II kvartal 2018</p>
--	---	-----------------------------	---	-------------------------------------

<p>96/23/EZ, ukidaju toj zemlji, prema proceduri utvrđenoj u članku 29. ove Direktive, povlasticu rjeđih pregleda za predmetne proizvode dok dotična treća zemlja ne ispravi nedostatke. Isti postupak koristi se za povlačenje suspenzije.</p> <p>Prema potrebi, da bi se ponovo uspostavile pogodnosti koje pružaju navedeni sporazumi, izaslanstvo Zajednice, uključujući stručnjake iz država članica, posjećuje dotičnu zemlju o trošku te zemlje, kako bi provjerili da su takve mjere poduzete.</p> <p style="text-align: center;"><b>Članovi 25-26</b></p>	<p>Prijava iz stava 8 ovog člana vrši se preko sistema za kontrolu prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla i drugih proizvoda Trade control and expert system (u daljem tekstu: TRACES system).“</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 27.</b></p> <p>Države članice obezbijavaju da službeni veterinari koji su dodijeljeni graničnim inspeksijskim mjestama sudjeluju u programima posebne izobrazbe navedenima u ovom članu. Komisija, u skladu s postupkom utvrđenim u članu 29., sastavlja smjernice za takve programe.</p> <p>Komisija, barem jednom godišnje, organizuje seminare za one koji vode programe kako bi se osigurala njihova koordinacija. Mjere predviđene u ovom članu financiraju se u skladu s glavom III. Odluke 90/424/EEZ.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 33</b></p> <p>Poslije člana 138 dodaju se tri nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Obuka</b> <b>Član 138c</b></p> <p>(1) Službeni veterinari i ovlašćeni veterinari koji vrše službene kontrole treba da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) su obučeni za obavljanje odgovarajućih službenih kontrola;</li> <li>2) se kontinuirano stručno usavršavaju;</li> <li>3) posjeduju multidisciplinarnu sposobnost saradnje.</li> </ol> <p>(2) Obuku iz stava 1 tačke 1 ovog člana organizuje Ministarstvo.</p> <p>(3) Program i način sprovođenja obuke iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.“</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o programu obuke i načinu sprovođenja obuke za vršenje službenih kontrola</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2016</p>
<p style="text-align: center;"><b>POGLAVLJE IV.</b> <b>Opšte odredbe</b> <b>Članovi 28-36</b></p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		
<p>PRILOG I. DRŽAVNA PODRUČJA NAVEDENA NA POPISU U ČLANU 1. PRILOG II. ODOBRENI ZAHTJEVI U POGLEDU GRANIČNIH INSPEKCIJSKIH MJESTA PRILOG III.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 38</b></p> <p><b>U članu 145 stav 6 briše se.</b> <b>Stav 8 mijenja se i glasi:</b> <b>Pregledi na graničnom inspeksijskom mjestu</b> <b>Član 145</b></p> <p>(1) Zabranjeno je unošenje pošiljki iz člana 123</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost</p>	<p style="text-align: center;">II kvartal 2015</p> <p style="text-align: center;">II kvartal 2018</p>

<p>FIZIČKI PREGLED PROIZVODA</p>	<p>stav 1 ovog zakona na područje Crne Gore bez prethodno izvršenog veterinarskog pregleda, osim nekomercijalnog unošenja životinja.</p> <p>(2) Veterinarski pregled iz stava 1 ovog člana vrši se pregledom dokumentacije, a može se vršiti i identifikacijom i fizičkim pregledom pošiljki.</p> <p>(3) Pošiljke iz stava 1 ovog člana mogu se uvoziti na osnovu rješenja Uprave iz člana 124 ovog zakona.</p> <p>(4) Način obavljanja veterinarskih pregleda iz stava 2 ovog člana za pojedine vrste pošiljki koje se unose u Crnu Goru, kao i posebni postupak kod tranzita propisuje Ministarstvo.</p> <p>(5) Pošiljka proizvoda unesena u Crnu Goru skladišti se pod nadzorom graničnog službenog veterinara, do odlučivanja o uvozu.</p> <p>(7) Za pošiljke za koje je obavezan veterinarski pregled na graničnom inspekcijском mjestu odgovara lice odgovorno za pošiljku.</p> <p>(8) "Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi pošiljku za pregled, plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar."</p> <p>„Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi dopremu pošiljke najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispjeća pošiljke na granično inspekcijско mjesto graničnom službenom veterinaru.</p> <p>Prijava iz stava 8 ovog člana vrši se preko sistema za kontrolu prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla i drugih proizvoda Trade control and expert system (u daljem tekstu: TRACES system).“</p>		<p>će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja</p>	
----------------------------------	--	--	---	--

	<p>dopremu pošiljke najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispjeća pošiljke na granično inspekcijsko mjesto graničnom službenom veterinaru.</p> <p>Prijava iz stava 8 ovog člana vrši se preko sistema za kontrolu prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla i drugih proizvoda Trade control and expert system (u daljem tekstu: TRACES system).“</p>			
<p><b>Član 2.</b></p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, definicije iz člana 2. Direktive 90/425/EEZ primjenjuju se prema potrebi.</p> <p>2. Pored toga:</p> <p>(e) „pošiljka“ znači određeni broj životinja iste vrste koje su obuhvaćene istim veterinarskim certifikatom ili dokumentom, koje se prevoze istim prevoznim sredstvom i koje dolaze iz iste treće zemlje ili istog dijela i zemlje;</p>	<p><b>Član 1</b></p> <p>U Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12) u članu 4 Poslije tačke 16 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>“16a) pošiljka životinja je određeni broj životinja iste vrste koje su obuhvaćene istim veterinarskim certifikatom ili dokumentom, koje se prevoze istim prevoznim sredstvom i koje dolaze iz iste države ili istog dijela te države;“</p>	Potpuno usklađeno		
<p>(f) granično inspekcijsko mjesto znači svako inspekcijsko mjesto koje je smješeno u neposrednoj blizini vanjske granice jednog od područja navedenog u Prilogu I. Direktivi Savjeta 90/675/EEZ od 10. decembra 1990. o utvrđivanju načela kojima se uređuje organizacija veterinarskih pregleda proizvoda koji se unose u Zajednicu iz trećih zemalja (5) i koja je određena i odobrena u skladu s članom 6.</p>	<p><b>Član 1</b></p> <p>U Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12) u članu 4 tačka 6 mijenja se i glasi:</p> <p>“6) granično inspekcijsko mjesto (border inspection post) je mjesto vršenja granične veterinarske kontrole na području graničnog prelaza u skladu sa ovim zakonom;“</p>	Potpuno usklađeno		
<p><b>POGLAVLJE I.</b></p> <p><b>Organizacija i sprovođenje pregleda</b></p> <p><b>Član 3.</b></p> <p>1. Države članice dužne su osigurati:</p> <p>(a) obvezu uvoznika na davanje obavijesti jedan radni dan unaprijed veterinarskom osoblju granične inspekcijske postaje gdje se životinje prijavljuju za uvoz, uz navođenje</p>	<p><b>Član 38</b></p> <p><b>U članu 145 stav 6 briše se.</b></p> <p><b>Stav 8 mijenja se i glasi:</b></p> <p><b>Pregledi na graničnom inspekcijskom mjestu</b></p> <p><b>Član 145</b></p> <p>(1) Zabranjeno je unošenje pošiljki iz člana 123 stav 1 ovog zakona na područje Crne Gore bez</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići	<p>II kvartal 2015</p> <p>II kvartal 2018</p>



<p>broja, vrste i predviđenog vremena dolaska životinja;</p> <p>(b) izravan prijevoz životinja, pod službenim nadzorom, do granične inspeksijske postaje iz članka 6. ili, prema potrebi, do karantenskog objekta u skladu s drugom alinejom prve podstavka članka 10. stavka 1.;</p> <p>(c) zabranu napuštanja životinja iz granične inspeksijske postaje ili iz karantenskog objekta ako nije pribavljen dokaz, ne dovodeći u pitanje posebne odredbe koje se moraju usvojiti u skladu s postupkom utvrđenim u članku 23.:</p> <p>i. u obliku certifikata utvrđenog drugom alinejom članka 7. stavka 1. ili članka 8., da je proveden veterinarski pregled na dotičnim životinjama u skladu s člankom 4. stavkom 1. i stavkom 2. (a), (b) i (d) i člancima 8. i 9. te da one zadovoljavaju uvjete nadležnih tijela:</p> <p>ii. da je veterinarski pregled plaćen i da je, gdje je to primjenjivo, položen depozit za pokriće eventualnih troškova utvrđenih drugom i trećom alinejom članka 10. stavka 1., članka 10. stavka 6. i članka 12. stavka 2.;</p> <p>(d) da carinsko tijelo i ne izda odobrenje za puštanje u slobodan promet na područja iz Priloga I. Direktivi 90/675/EEZ osim ako se ne podnese dokaz, ne dovodeći u pitanje specifične odredbe koje je potrebno usvojiti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 23., da su ispunjeni zahtjevi iz točke (c).</p> <p>2. Detaljna pravila za provedbu ovog članka usvajaju se, prema potrebi, u skladu s postupkom utvrđenim člankom 23.</p> <p><b>Članovi 4-5</b></p>	<p>prethodno izvršenog veterinarskog pregleda, osim nekomercijalnog unošenja životinja.</p> <p>(2) Veterinarski pregled iz stava 1 ovog člana vrši se pregledom dokumentacije, a može se vršiti i identifikacijom i fizičkim pregledom pošiljki.</p> <p>(3) Pošiljke iz stava 1 ovog člana mogu se uvoziti na osnovu rješenja Uprave iz člana 124 ovog zakona.</p> <p>(4) Način obavljanja veterinarskih pregleda iz stava 2 ovog člana za pojedine vrste pošiljki koje se unose u Crnu Goru, kao i posebni postupak kod tranzita propisuje Ministarstvo.</p> <p>(5) Pošiljka proizvoda unesena u Crnu Goru skladišti se pod nadzorom graničnog službenog veterinarara, do odlučivanja o uvozu.</p> <p>(7) Za pošiljke za koje je obavezan veterinarski pregled na graničnom inspeksijskom mjestu odgovara lice odgovorno za pošiljku.</p> <p>(8) „Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi pošiljku za pregled, plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar.“</p> <p>„Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi dopremu pošiljke najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispjeća pošiljke na granično inspeksijsko mjesto graničnom službenom veterinaru.</p> <p>Prijava iz stava 8 ovog člana vrši se preko sistema za kontrolu prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla i drugih proizvoda Trade control and expert system (u daljem tekstu: TRACES system).“</p>		<p>donošenjem podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Crne Gore i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja koje se uvoze iz trećih zemalja</p>	
--	---	--	---	--

<p style="text-align: center;"><b>Član 6.</b></p> <p>1. Granična inspekcijska mjesta moraju zadovoljiti uslove iz ovog člana.</p> <p>2. Granična inspekcijska mjesta moraju biti:</p> <p>(a) smještene na mjestu ulaska na jedno od područja navedenih u Prilogu I. Direktivi 90/675/EEZ: Međutim, gdje je to potrebno zbog geografskih ograničenja (npr. pristaništa za istovar, željeznička stanica, prelazi) i pod uslovom da je u tom slučaju granično inspekcijsko mjesto udaljena daleko od gazdinstva ili mjesta na kojima se drže životinje za koje postoji vjerovatnoća da bi se mogle zaraziti kontagioznim bolestima, može se dozvoliti smještaj graničnog inspekcijskog mjesta na određenoj udaljenosti od mjesta ulaska;</p> <p>(b) smještene u carinskom području koje omogućava obavljanje ostalih upravnih formalnosti, uključujući carinske postupke povezane s uvozom;</p> <p>(c) određene i odobrene u skladu sa stavom 3.;</p> <p>(d) pod nadležnosti službenog veirnarara odgovornog za preglede. Službenom veterinaru može pomagati posebno osposobljeno pomoćno osoblje koje radi pod njegovim nadzorom.</p> <p>3. Do 1. januara 1992., i nakon što državna nadležna tijela naprave popis graničnih mjesta u saradnji sa službama Komisije koje će izvršiti provjeru njihove usklađenosti s minimalnim zahtjevima navedenim u Prilogu A, države članice dužne su dostaviti Komisiji popis graničnih inspekcijskih mjesta nadležnih za obavljanje veterinarskih pregleda nad životinjama i dostaviti sljedeće informacije:</p> <p>(a) vrstu graničnog inspekcijskog mjesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— luka,</li> <li>— vazдушna luka,</li> <li>— drumski prelaz,</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Član 37</b></p> <p>Poslije člana 144 dodaje se novi član koji glasi: <b>„Određivanje graničnih inspekcijskih mjesta Član 144a</b></p> <p>(1) Lokaciju i vrstu graničnog inspekcijskog mjesta određuje Vlada.</p> <p>(2) Listu graničnih inspekcijskih mjesta za obavljanje veterinarskih pregleda nad životinjama i proizvodima životinjskog porijekla sačinjava Uprava.</p> <p>(3) Bliže uslove u pogledu kadra, prostora (objekat), tehničkih uslova i opreme za granično inspekcijsko mjesto iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p>(4) Uprava dostavlja listu graničnih inspekcijskih mjesta Evropskoj komisiji sa podacima o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vrsti graničnog inspekcijskog mjesta (luka, aerodrom, drumski prelaz ili željeznički prijelaz);</li> <li>2. vrsti životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se mogu pregledati na određenom graničnom inspekcijskom mjestu, opremi, graničnim službenim veterinarima, vrsti životinja na kojima se ne mogu vršiti pregledi i radno vrijeme za granično mjesto za pregled registrovanih kopitara;</li> <li>3. licima određenim za obavljanje veterinarskih pregleda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- broj službenih veirnarara sa najmanje jednim službenim veterinarom na dužnosti tokom radnog vremena kada je granično inspekcijsko mjesto otvoreno;</li> <li>- broj posebno osposobljenih pomoćnih lica;</li> </ul> </li> <li>4. opremi i prostorijama gdje se vrši: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pregled dokumentacije;</li> </ul> </li> </ol>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
--	--	--------------------------	--	--

<p>— željeznički prelaz;</p> <p>(b) vrstu životinja koje se mogu pregledavati na dotičnom graničnom inspeksijskom mjestu s obzirom na opremu i veirinarsko osoblje na raspolaganju, navodeći životinje nad kojima se na dotičnim graničnim inspeksijskim mjestima ne može vršiti pregled i, vezano uz registrovane kopitare, radno vrijeme posebno odobrenih graničnih inspeksijskih mjesta;</p> <p>(c) osoblje određeno za obavljanje veterinarskih pregleda:</p> <p>— broj službenih veirinara s najmanje jednim službenim veirinarom na dužnosti tokom radnog vremena kada je granično inspeksijsko mjesto otvoreno,</p> <p>— broj posebno osposobljenog pomoćnog osoblja ili pomoćnika;</p> <p>(d) opis opreme i prostorija gdje se vrši:</p> <p>— dokumentacijski pregled,</p> <p>— fizički pregled,</p> <p>— uzimanje uzoraka,</p> <p>— opšta laboratorijska ispitivanja utvrđena članom 4. stavom 2. tačkom (b),</p> <p>— specifična laboratorijska ispitivanja koja odredi službeni veirinar;</p> <p>(e) kapacitet za smještaj životinja kad je to potrebno do dobijanja rezultata ispitivanja;</p> <p>(f) vrstu opreme koja omogućava brzu razmjenu informacija, posebno s ostalim graničnim inspeksijskim mjestima;</p> <p>(g) opseg trgovine (vrsta i broj životinja koje prolaze kroz to granično inspeksijsko mjesto).</p>	<p>- fizički pregled;</p> <p>- uzimanje uzoraka;</p> <p>- laboratorijska ispitivanja (opšta i specifična koja odredi granični službeni veterinar);</p> <p>5. kapacitetu objekata za smještaj životinja kad je to potrebno do dobijanje rezultata ispitivanja;</p> <p>6. vrsti opreme koja omogućava brzu razmjenu informacija, posebno sa ostalim graničnim inspeksijskim mjestima;</p> <p>7. obimu trgovine (vrsti i broju životinja koje prolaze preko graničnog inspeksijskog mjesta).</p> <p>(5) Službenici iz člana 144 stav 3 ovog zakona imaju pravo i obavezu da identifikuju i oduzimaju lične pošiljke proizvoda životinjskog porijekla koje ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.</p> <p>(6) Prilikom oduzimanja ličnih pošiljki iz stava 5 ovog člana od fizičkih i pravnih lica koja su unijela te pošiljke na teritoriju Crne Gore naplaćuju se troškovi uništavanja.</p> <p>(7) Godišnji izvještaj o rezultatima sprovođenja kontrola ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla na osnovu podataka koje do 1. marta tekuće godine dostavljaju organi iz člana 144 stav 3 ovog zakona Uprava dostavlja Evropskoj komisiji.</p> <p>(8) Troškove iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo."</p>			
<p>Stav 4</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 7.</p> <p>1. U slučaju kad se životinje onih vrsta za koje su uvozni propisi usklađeni na razini Zajednice ne smiju stavljeti na</p>	<p>Član 38</p> <p>U članu 145 stav 6 briše se.</p> <p>Stav 8 mijenja se i glasi:</p> <p>Pregledi na graničnom inspeksijskom mjestu</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem</p>	<p>II kvartal 2015</p> <p>II kvartal</p>

<p>tržište na državnom području države članice koja je izvršila preglede iz članka 4., službeni veterinar granične inspeksijske postaje dužan je, ne dovodeći u pitanje specifične uvjete koji se primjenjuju na registrirane kopitare koje prate identifikacijski dokumenti utvrđeni Direktivom 90/427/EEZ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osigurati dotičnoj osobi presliku, ili ako se radi o pošiljci koja se dijeli, nekoliko zasebno ovjerenih preslika izvornog certifikata koji se odnosi na životinje; rok važenja tih preslika ne može biti dulji od 10 dana,</li> <li>- izdati certifikat jednak modelu koji sastavlja Komisija u skladu s postupkom utvrđenim člankom 23. kojim se potvrđuje da su obavljene preglede iz članka 4.(1) i (2) (a), (b) i (d) te da zadovoljavaju zahtjeve službenog veterinar, te navesti vrstu uzetih uzoraka i rezultate eventualnih laboratorijskih ispitivanja, odnosno očekivano vrijeme dobivanja rezultata ispitivanja,</li> <li>- čuvati izvorni certifikat ili certifikate koji prate životinje.</li> </ul> <p>2. Detaljna pravila za primjenu stavka 1. donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 23.</p> <p>3. Nakon što životinje prođu graničnu inspeksijsku postaju iz stavka 1. i nakon što im se odobri ulazak na područje iz Priloga I. Direktivi 90/675/EEZ, trgovina životinjama obavljat će se u skladu s propisima za veterinarske preglede utvrđenima Direktivom 90/425/EEZ.</p> <p>Posebice, informacije nadležnom tijelu mjesta odredišta dobivene pomoću sustava za razmjenu informacija utvrđenog člankom 20. Direktive 90/425/EEZ, moraju navesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- radi li se o životinjama koje su namijenjene određenoj državi članici ili području s posebnim zahtjevima,</li> <li>- jesu li uzeti uzorci, a da rezultati još nisu poznati u trenutku kad prijevozno sredstvo napušta graničnu inspeksijsku postaju.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Članovi 8-12</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 145</b></p> <p>(1) Zabranjeno je unošenje pošiljki iz člana 123 stav 1 ovog zakona na područje Crne Gore bez prethodno izvršenog veterinarskog pregleda, osim nekomercijalnog unošenja životinja.</p> <p>(2) Veterinarski pregled iz stava 1 ovog člana vrši se pregledom dokumentacije, a može se vršiti i identifikacijom i fizičkim pregledom pošiljki.</p> <p>(3) Pošiljke iz stava 1 ovog člana mogu se uvoziti na osnovu rješenja Uprave iz člana 124 ovog zakona.</p> <p>(4) Način obavljanja veterinarskih pregleda iz stava 2 ovog člana za pojedine vrste pošiljki koje se unose u Crnu Goru, kao i posebni postupak kod tranzita propisuje Ministarstvo.</p> <p>(5) Pošiljka proizvoda unesena u Crnu Goru skladišti se pod nadzorom graničnog službenog veterinar, do odlučivanja o uvozu.</p> <p>(7) Za pošiljke za koje je obavezan veterinarski pregled na graničnom inspeksijskom mjestu odgovara lice odgovorno za pošiljku.</p> <p>(8) „Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi pošiljku za pregled, plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar.“</p> <p>„Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi dopremu pošiljke najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispjeća pošiljke na granično inspeksijsko mjesto graničnom službenom veterinaru.“</p> <p>Prijava iz stava 8 ovog člana vrši se preko sistema za kontrolu prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla i drugih</p>		<p>podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Crne Gore i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja koje se uvoze iz trećih zemalja</p>	<p style="text-align: center;">2018</p>
---	---	--	--	---

	proizvoda Trade control and expert system (u daljem tekstu: TRACES system).“			
Član 13	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 14.</p> <p>Za potrebe provođenja pregleda navedenih u članku 7. stavku 3. ove Direktive, identifikacija i registracija predviđena člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Direktive 90/425/EEZ mora se, osim u slučajevima životinja za klanje i registriranih kopitara, provesti na mjestu odredišta životinja, ovisno o slučaju nakon razdoblja promatranja utvrđenog člankom 8. odjeljkom A stavkom (5) ove Direktive.</p> <p>Postupci za identifikaciju i označivanje životinja za klanje utvrđuju se u skladu s postupkom predviđenim člankom 23.</p> <p>Član 15.</p> <p>1. Države članice naplaćuju zdravstvenu naknadu pri uvozu životinja iz ove Direktive radi pokrivanja troškova zdravstvenih inspekcija i pregleda, utvrđenih člancima 4., 5. i 8.</p> <p>2. Vijeće, kvalificiranom većinom na temelju prijedloga Komisije, do 1. srpnja 1992. donosi odluku o razini ili razinama naknada iz stavka 1. i detaljnim pravilima i načelima za primjenu ove Direktive, te o mogućim izuzecima.</p> <p>Član 16.</p> <p>U skladu s postupkom predviđenim člankom 23. i na temelju reciprociteta, moguće je, ne dovodeći u pitanje kontrole koje se provode kako bi se osiguralo poštovanje uvjeta koji se odnose na dobrobit životinja tijekom prijevoza, smanjiti učestalost identifikacijskih pregleda i/ili fizičkih pregleda, a posebno s obzirom na rezultate provedenih pregleda prije nego što se ova Direktiva usvoji.</p> <p>Komisija uzimaju u obzir sljedeće kriterije za odobrenje kod odstupanja ove vrste:</p> <p>(a) jamstva koje ponudi dotična treća zemlja što se tiče pridržavanja zahtjeva Zajednice, posebno onih iz direktiva 72/462/EEZ i 90/426/EEZ;</p>	<p>Član 38</p> <p>U članu 145 stav 6 briše se.</p> <p>Stav 8 mijenja se i glasi:</p> <p>Pregledi na graničnom inspekcijskom mjestu</p> <p>Član 145</p> <p>(1) Zabranjeno je unošenje pošiljki iz člana 123 stav 1 ovog zakona na područje Crne Gore bez prethodno izvršenog veterinarskog pregleda, osim nekomercijalnog unošenja životinja.</p> <p>(2) Veterinarski pregled iz stava 1 ovog člana vrši se pregledom dokumentacije, a može se vršiti i identifikacijom i fizičkim pregledom pošiljki.</p> <p>(3) Pošiljke iz stava 1 ovog člana mogu se uvoziti na osnovu rješenja Uprave iz člana 124 ovog zakona.</p> <p>(4) Način obavljanja veterinarskih pregleda iz stava 2 ovog člana za pojedine vrste pošiljki koje se unose u Crnu Goru, kao i posebni postupak kod tranzita propisuje Ministarstvo.</p> <p>(5) Pošiljka proizvoda unesena u Crnu Goru skladišti se pod nadzorom graničnog službenog veterinarara, do odlučivanja o uvozu.</p> <p>(7) Za pošiljke za koje je obavezan veterinarski pregled na graničnom inspekcijskom mjestu odgovara lice odgovorno za pošiljku.</p> <p>(8) “Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi pošiljku za pregled, plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar.”</p>	Djelimično usklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Crne Gore i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja koje se uvoze iz trećih zemalja</p>	<p>II kvartal 2015</p> <p>II kvartal 2018</p>

<p>(b) zdravstvenu situaciju životinja u dotičnoj trećoj zemlji;  (c) informacije o zdravstvenoj situaciji u trećoj zemlji;  (d) vrstu mjera za praćenje i borbu protiv bolesti koje primjenjuje treća zemlja;  (e) strukture i ovlasti veterinarske službe;  (f) propise o odobravanju pojedinih tvari i udovoljavanju zahtjevima utvrđenih člankom 7. Direktive Savjeta 86/469/EEZ od 16. rujna 1986. o pregledima životinja i svježeg mesa na prisutnost rezidua ;  (g) rezultate inspekcijskih posjeta Zajednice;  (h) rezultate izvršenih uvoznih kontrola.</p> <p style="text-align: center;">Član 17.</p> <p>Ova Direktiva ne utječe na pravo žalbe koje postoji prema zakonima važećim u državama članicama protiv odluka nadležnih tijela.</p> <p>O odlukama koje donosi nadležno tijelo države članice odredišta i razlozima takvih odluka mora se obavijestiti uvoznik na kojeg se one odnose ili njegov predstavnik.</p> <p>Na zahtjev dotičnog uvoznika ili njegovog predstavnika, navedene odluke i razlozi za njih dostavljaju im se pismeno navodeći prava na žalbu koja im stoji na raspolaganju prema važećem zakonu države članice u kojoj se nalazi granična inspekcijska postaja, te postupci i rokovi koji se primjenjuju.</p>	<p>„Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi dopremu pošiljke najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispjeća pošiljke na granično inspekcijsko mjesto graničnom službenom veterinaru.</p> <p>Prijava iz stava 8 ovog člana vrši se preko sistema za kontrolu prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla i drugih proizvoda Trade control and expert system (u daljem tekstu: TRACES system).“</p>			
Članovi 18-31	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>PRILOG A  Opšti uslovi za odobravanje graničnog inspekcijskog mjesta  PRILOG B  Opšti uslovi za odobravanje karantinskih centara</p>	<p style="text-align: center;">Član 37</p> <p>Poslije člana 144 dodaje se novi član koji glasi:  „Određivanje graničnih inspekcijskih mjesta  Član 144a</p> <p>(1) Lokaciju i vrstu graničnog inspekcijskog mjesta određuje Vlada.</p> <p>(2) Listu graničnih inspekcijskih mjesta za obavljanje veterinarskih pregleda nad životinjama i proizvodima životinjskog porijekla sačinjava Uprava.</p> <p>(3) Bliže uslove u pogledu kadra, prostora</p>	Djelimično usklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima u pogledu kadra, prostora (objekat), tehničkih uslova i opreme za granično</p>	III kvartal 2015

	<p>prolaze preko graničnog inspekcijskog mjesta).</p> <p>(5) Službenici iz člana 144 stav 3 ovog zakona imaju pravo i obavezu da identifikuju i oduzimaju lične pošiljke proizvoda životinjskog porijekla koje ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.</p> <p>(6) Prilikom oduzimanja ličnih pošiljki iz stava 5 ovog člana od fizičkih i pravnih lica koja su unijela te pošiljke na teritoriju Crne Gore naplaćuju se troškovi uništavanja.</p> <p>(7) Godišnji izvještaj o rezultatima sprovođenja kontrola ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla na osnovu podataka koje do 1. marta tekuće godine dostavljaju organi iz člana 144 stav 3 ovog zakona Uprava dostavlja Evropskoj komisiji.</p> <p>(8) Troškove iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo."</p>			
<b>Regulativa 2004/882</b>				
<p>GLAVA I.</p> <p>PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE</p> <p>Član 1.</p> <p>Predmet i područje primjene</p> <p>1. Ovom se Uredbom utvrđuju opšta pravila sprođenja službenih kontrola kojima se provjerava poštovanje propisa koji su posebno usmjereni na:</p> <p>(a) sprečavanje, uklanjanje ili smanjivanje na prihvatljivi nivo rizika za zdravlje ljudi i životinja, direktno ili putem okoline i</p> <p>(b) osiguranje dobrih poslovnih običaja u trgovini hranom i hranom za životinje, te zaštite interesa potrošača, uključujući obilježavanje hrane i hrane za životinje i ostalih oblika informisanja potrošača.</p> <p>2. Ova se Uredba ne primjenjuje na službene kontrole za provjeru poštovanja propisa o organizaciji zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda.</p>	<p><b>Član 32</b></p> <p>U članu 138 stav 1 riječ „Uprava“ zamjenjuje se riječima: „organ uprave nadležan za inspekcijske poslove“.</p> <p><b>Vršenje službene kontrole</b></p> <p><b>Član 138</b></p> <p>(1) Službene kontrole nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši „organ uprave nadležan za inspekcijske poslove“ preko službenih veterinara.</p> <p>(2) Službene kontrole iz stava 1 ovog člana vrše se: pregledom, monitoringom, nadzorom, provjerom, revizijom i uzorkovanjem radi laboratorijskih ispitivanja.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Službeni list CG, broj 39/03, 76/09, 57/11), kao i čl. 1 i 3 Zakona o bezbjednosti hrane(Sl.list CG broj 30/12)</p>	

<p>3. Ova Uredba ne dovodi u pitanje posebne propise Zajednice u vezi sa službenim kontrolama.</p> <p>4. Sprovođenje službenih kontrola u skladu sa ovom Uredbom ne dovodi u pitanje primarnu pravnu odgovornost subjekta u poslovanju s hranom i u poslovanju s hranom za životinje, da se brine o bezbjednosti hrane i hrane za životinje, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 178/2002, i svaku građanskopravnu ili kaznenopravnu odgovornost koja proizlazi iz povrede njegovih obveza.</p>	<p>(3) Radi obavljanja poslova službenih kontrola formiraju se područne jedinice veterinarske inspekcije i granična inspeksijska mjesta.</p>			
<p><b>Član 2.</b> <b>Definicije</b></p> <p>Definicije predviđene u čl. 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 primjenjuju se za potrebe ove Uredbe.</p> <p>Primjenjuju se i sljedeće definicije:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „službena kontrola“ znači svaki oblik kontrole koju nadležna tijela ili Zajednica sprovodi s ciljem provjere poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja;</li> <li>2. „provjera“ znači provjera preispitivanjem i razmatranjem objektivnih dokaza, jesu li ispunjeni utvrđeni uslovi;</li> </ol>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 4 tačka 25 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)</p>	
<p>3. „propisi o hrani za životinje“ su zakoni i ostali propisi kojima se uopšteno regulise hrana za životinje i posebno bezbjednost hrane za životinje, bilo na nivou Zajednice ili na nacionalnom nivou; njima su obuhvaćene sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane za životinje kao i upotreba hrane za životinje;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane</p>	<p>III kvartal 2015</p>
<p>4. „nadležno tijelo“ znači centralno tijelo države članice koje je nadležno za organizaciju službenih kontrola ili svako drugo nadležno tijelo na koje je delegirana takva nadležnost; takođe je u to uključeno, po potrebi, odgovarajuće tijelo treće zemlje;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 6 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)</p>	



<p>5. „kontrolno tijelo“ znači nezavisna treća strana na koju je nadležno tijelo delegiralo određene kontrolne zadatke;</p> <p>6. „revizija“ znači sistematsko i nezavisno preispitivanje kojim se treba ustanoviti je li djelovanje i uz to povezani rezultati u skladu s planiranim mjerama, sprovode li se te mjere efikasno i da li su prikladne za ostvarenja ciljeva;</p> <p>7. „inspekcija“ znači ispitivanje svih aspekata hrane, hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja, kako bi se provjerilo da ti aspekti ispunjavaju uslove utvrđene propisima o hrani i hrani za životinje, kao i propisima o zdravlju i dobrobiti životinja;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane</p>	<p>III kvartal 2015</p>
<p>8. „monitoring“ znači sistematsko sprovođenje niza promatranja ili mjerenja kako bi se dobio opšti pregled stanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 4 tačka 13 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)</p>	
<p>9. „nadziranje“ znači pažljivo promatranje jednog ili više objekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, odnosno subjekata, koji se bave hranom ili hranom za životinje, ili njihovih aktivnosti;</p> <p>10. „nepoštovanje“ znači nepoštovanje propisa o hrani ili hrani za životinje, propisa zaštite zdravlja i dobrobiti životinja</p> <p>11. „uzimanje uzoraka za analizu“ znači uzimanje hrane ili hrane za životinje ili bilo kojih drugih materija (takođe onih iz okoline), koji su važni za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane ili hrane za životinje ili za zdravlje životinja, kako bi se putem analize provjerilo poštovanje propisa o hrani ili hrani za životinje, ili propisa o zdravlju životinja;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane</p>	<p>III kvartal 2015</p>
<p>12. „službeno certifikovanje“ znači postupak kojim nadležno tijelo ili kontrolna tijela, ovlaštena da djeluju u tom svojstvu, izdaju pisanu, elektronsku ili istovrijednu potvrdu u vezi s poštovanjem uslova;</p>	<p>Član 1 U Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12) u članu 4 tačka 24 mijenja se i glasi:</p> <p>“24) sertifikovanje je postupak potvrđivanja propisanih uslova, na osnovu kojeg se izdaje</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>19. „fizički pregled“ znači provjera same hrane ili hrane za životinje, što može uključivati provjere na prevoznom sredstvu, provjeru ambalaže, označavanja i temperature, uzimanje uzoraka za analizu i laboratorijsko testiranje i ostale provjere potrebne da se provjeri poštovanje propisa o hrani ili hrani za životinje;</p>			<p>novog Zakona o bezbjednosti hrane</p>	<p>2015</p>
<p><b>POGLAVLJE I.:</b> <b>OPŠTE OBVEZE</b> <b>Član 3.</b> Opšte obaveze u vezi s organizacijom službenih kontrola 1. Države članice obezbijavaju redovno sprovođenje službenih kontrola, zavisno o riziku i s odgovarajućom učestalosti, kako bi se postigli ciljevi ove Uredbe, uzimajući u obzir: (a) identifikovne rizike u vezi sa subjektima koji posluju životinjama, hranom za životinje ili hranom, upotrebom hrane ili hrane za životinje ili procesima, materijalima, materijama, radnjama ili postupcima koji bi mogli uticati na ispravnost hrane ili hrane za životinje, na zdravlje i dobrobit životinja; (b) ranije ponašanje subjekata u vezi s poštovanjem zakona o hrani ili hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja; (c) pouzdanost vlastitih provjera koje su već provedene i (d) informacije koje bi mogle ukazivati na nepoštovanje. 2. Službene kontrole se sprovode bez prethodne najave, osim u slučajevima kad se sprovodi revizija, kad je potrebno prethodno obavijestiti subjekta u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje. Službene se kontrole mogu sprovoditi i nasumično.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je djelimično regulisana članom 137 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem godišnjih planova kontrole subjekata u poslovanju životinjama, proizvodima životinjskog porijekla, hranom za životinje i nus proizvodima</p>	<p>III kvartal 2015</p>
<p>3. Službene kontrole se sprovode u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, i na životinjama i proizvodima životinjskog porijekla. Kako bi se postigli ciljevi ove Uredbe, službene kontrole obuhvataju kontrole subjekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, upotrebe hrane i hrane za životinje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 136 stav 1 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“.</p>	

<p>skladišta hrane i hrane za životinje, svih procesa, materijala, materije, aktivnosti ili postupaka, uključujući i prevoz koji se odnosi na hranu ili hranu za životinje i na žive životinje.</p>			broj 30/12)	
<p>4. Službene kontrole se primjenjuju, s istom pažnjom, i na izvoze van Zajednice, na stavljanje na tržište unutar Zajednice, kao i unošenje iz trećih zemalja na područja navedena u Prilogu I.</p> <p>5. Države članice preduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se proizvodi namijenjeni za otpremu u drugu državu članicu kontrolišu s istom pažnjom kao i oni namijenjeni stavljanju na tržište na vlastitom području.</p> <p>6. Nadležno tijelo države članice odredišta može putem nediskriminirajućih provjera provjeriti ispunjavaju li hrana i hrana za životinje propisima o hrani i hrani za životinje. U razmjerima u kojima je to strogo neophodno za organizaciju službenih kontrola, države članice mogu zatražiti od subjekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje kojima se roba isporučuje iz druge države članice da obavijeste o dolasku takvih roba.</p> <p>7. Ako za vrijeme provjere na odredištu ili za vrijeme skladištenja ili prevoza, država članica ustanovi nepoštovanje, ona preduzima odgovarajuće mjere koje mogu uključivati i vraćanje pošiljke u državu članicu porijekla.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Primjenjivo nakon pristupanja CG EU</p>	
<p>POGLAVLJE II. NADLEŽNA TIJELA Član 4.</p> <p>Imenovanje nadležnih tijela i operativni kriterijumi</p> <p>1. Države članice imenuju nadležna tijela koja su odgovorna za u ovoj Uredbi predviđene svrhe i službene kontrole.</p> <p>2. Nadležna tijela obezbijavaju:</p> <p>(a) efikasnost i svrsishodnost službenih kontrola živih životinja, hrane i hrane za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, kao i upotrebe hrane za životinje;</p> <p>(b) da osoblje koje sprovodi službene kontrole nije u sukobu</p>	<p>Član 32</p> <p>U članu 138 stav 1 riječ „Uprava“ zamjenjuje se riječima: „organ uprave nadležan za inspekcijske poslove“.</p> <p>Vršenje službene kontrole</p> <p>Član 138</p> <p>(1) Službene kontrole nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši „organ uprave nadležan za inspekcijske poslove“ preko službenih veterinarara.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i Zakonom o državnoj upravi („Službeni list</p>	

<p>interesa:</p> <p>(c) da imaju, ili imaju pristup odgovarajućim laboratorijskim kapacitetima za testiranje i dovoljan broj primjereno stručno osposobljenog i iskusnog osoblja, kako bi se službene kontrole i kontrolne poslovi mogli obavljati efikasno i djelotvorno;</p> <p>(d) da raspolažu s odgovarajućim propisno održanim kapacitetima i opremom, kako bi se osiguralo da osoblje može efikasno i djelotvorno sprovođiti službene kontrole;</p> <p>(e) da imaju zakonska ovlaštenja za sprovođenje službenih kontrola i preduzimanje mjere koje su predviđene u ovoj Uredbi;</p> <p>(f) da imaju krizne planove, te da su spremni sprovođiti takve planove u slučaju opasnosti;</p> <p>3. Kad država članica delegira ovlaštenje za obavljanje službenih kontrola na tijelo ili tijela osim centralnog nadležnog tijela, posebno na ona na regionalnom ili lokalnom nivou, treba obezbjediti efikasnu i djelotvornu koordinaciju između svih nadležnih tijela koja učestvuju, uključujući prema potrebi i ona u području zaštite okoline i zdravlja.</p> <p>4. Nadležna tijela moraju obezbjediti nepristranost, kvalitetu i dosljednost službenih kontrola na svim nivoima. Sva tijela na koja je delegirana nadležnost sprovođenja službenih kontrola moraju u potpunosti poštovati kriterijume navedene u stavu 2.</p> <p>5. Kada je u okviru jednog nadležnog tijela više odjeljenja nadležno za sprovođenje službenih kontrola, mora se obezbjediti efikasna i djelotvorna koordinacija i saradnja među različitim odjeljenjima.</p> <p>6. Nadležna tijela sprovode unutrašnje revizije ili mogu obaviti spoljašnje revizije, te preduzimaju odgovarajuće mjere s obzirom na rezultate kako bi osigurale da se njima ostvaruju ciljevi ove Uredbe. Revizije se obavljaju nezavisnim preispitivanjem i sprovode na transparentan način.</p> <p>7. Detaljna pravila za primjenu ovog člana mogu se usvojiti u</p>	<p>(2) Službene kontrole iz stava 1 ovog člana vrše se: pregledom, monitoringom, nadzorom, provjerom, revizijom i uzorkovanjem radi laboratorijskih ispitivanja.</p> <p>(3) Radi obavljanja poslova službenih kontrola formiraju se područne jedinice veterinarske inspekcije i granična inspekcijiska mjesta.</p>		<p>CG", broj 38/03, 22/08, 42/11), Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", broj 39/11, 50/11, Zakonom o inspekcijском nadzoru („Službeni list CG", broj 39/03, 76/09 i 57/11)</p>	
---	--	--	---	--

<p>nadležno tijelo;</p> <p>(f) postoji djelotvorna i efikasna koordinacija između nadležnog tijela koje daje ovlaštenje i kontrolno tijelo.</p> <p>3. Nadležna tijela koja povjeravaju pojedinačne poslove na kontrolna tijela prema potrebi organizuju revizije ili inspekcije kontrolnih tijela. Ako se na osnovu revizije ili inspekcije pokaže da takva tijela ne obavljaju propisno prenesene poslove, nadležno tijelo koje povjerava pojedinačne poslove može povući ovlaštenje. Ovlaštenje se povlači bez odlaganja, ako kontrolno tijelo ne preduzme odgovarajuće i pravovremene mjere za otklanjanje nepravilnosti.</p> <p>4. Svaka država članica koja želi povjeriti neki specifični kontrolni posao na kontrolno tijelo mora o tome obavijestiti Komisiju. U tom obavještenju mora se navesti detaljan opis:</p> <p>(a) nadležnog tijela kojepovjerava poslove;</p> <p>(b) poslove koji se povjeravaju; i</p> <p>(c) kontrolnog tijela kome se posao povjerava</p>	<p>ima VII 1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti veterinarske struke;</p> <p>ima položen stručni ispit iz člana 140 stav 3 ovog zakona;</p> <p>3)Je zaposlen u veterinarskoj organizaciji i ima najmanje pet godina iskustva u struci.</p> <p>Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1 ovog člana vrši organ uprave nadležan za inspeksijske poslove.</p> <p>Ukoliko se prilikom nadzora utvrdi da ovlašćeni veterinar ne obavlja poslove iz stava 1 ovog člana u skladu sa ovlaštenjem i ovim zakonom, Ministarstvo će oduzeti ovlaštenje.</p> <p>Ukoliko prilikom obavljanja veterinarskih pregleda ovlašćeni veterinar utvrdi postupanja koja su suprotna odredbama ovog zakona, dužan je da o tome obavijesti službenog veterinara, radi preduzimanja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.</p> <p>O ovlašćenim veterinarima za vršenje poslova iz stava 1 ovog člana Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju.</p>			
<p><b>Član 6.</b></p> <p>Osoblje koje obavlja službene kontrole</p> <p>Nadležno tijelo obezbjeđuje da njezino cjelokupno osoblje koje obavlja službenu kontrolu:</p> <p>(a) dobije odgovarajuću obuku za svoje područje nadležnosti kako bi moglo stručno obavljati svoje zadatke i sprovesti službene kontrole na dosljedan način.Obuka obuhvata, prema potrebi, područja navedena u Prilogu II. poglavlju I.;</p> <p>(b) dalje obrazuje na svom području nadležnosti i da prema potrebi dobija redovnu dodatnu stručno osposobljavanje; i</p> <p>(c) ima sposobnost multidisciplinarnе saradnje.</p>	<p><b>Član 33</b></p> <p>Poslije člana 138 dodaju se tri nova člana koja glase:</p> <p><b>Obuka</b></p> <p><b>Član 138c</b></p> <p>(1) Službeni veterinari i ovlašćeni veterinari koji vrše službene kontrole treba da:</p> <p>1) su obučeni za obavljanje odgovarajućih službenih kontrola;</p> <p>2) se kontinuirano stručno usavršavaju;</p> <p>3) posjeduju multidisciplinarnе sposobnosti saradnje.</p> <p>(2) Obuku iz stava 1 tačke 1 ovog člana</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o programu obuke i načinu sprovođenja obuke za vršenje službenih kontrola</p>	<p>IV kvartal 2016</p>

	<p>organizuje Ministarstvo. (3) Program i način sprovođenja obuke iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.“</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 7.</b> <b>Transparentnost i povjerljivost</b></p> <p>1. Nadležna tijela obezbijavaju da se njihove dužnosti obavljaju s visokom nivoom transparentnosti. U tu svrhu, što je prije moguće one objavljuju javnosti sve relevantne podatke koje posjeduju. Uopšteno, javnost ima pristup: (a) podacima o kontrolnim radnjama nadležnih tijela i njihovoj efikasnosti, (b) podacima u skladu s članom 10. Uredbe (EZ) br. 178/2002.</p> <p>2. Nadležno tijelo preduzima mjere kojima obezbjeđuje da se njeno osoblje obaveže da neće otkrivati podatke do kojih su došli tokom obavljanja svojih zadataka kontrole, a koje su po svojoj prirodi u određenim opravdanim slučajevima obuhvaćene profesionalnom tajnom. Zaštita profesionalne tajne ne sprečava nadležna tijela da objavljuju podatke iz stava 1. tačke (b). To ne utiče na pravila Direktive 95/46/EZ Evropskoga parlamenta i Savjet od 24. oktobra 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom prenosu takvih podataka ( 34 ).</p> <p>3. Podaci obuhvaćeni profesionalnom tajnom uključuju posebno: — povjerljivost istražnog postupka ili pravnog postupka u toku, — lične podatke, — isprave obuhvaćene izuzećem u Uredbi (EZ) br. 1049/2001 Evropskoga parlamenta i Savjeta od 30. maja 2001. o javnom pristupu dokumentima Evropskog parlamenta, Savjet i Komisije ( 35 ),</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 95 i 96 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 38/03, 22/08, 42/11) i članom 1 i 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama "Službeni list Crne Gore, broj 44/2012", a biće i predmet regulisanja novog Zakona o bezbjednosti hrane</p>	<p style="text-align: center;">III kvartal 2015</p>

<p>— podatke zaštićene nacionalnim zakonima i zakonodavstvom Zajednice u vezi s određenom profesionalnom tajnom, povjerljivošću donošenja odluka, međunarodnim odnosima i nacionalnom odbranom.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 8.</b></p> <p style="text-align: center;">Postupci kontrole i provjere</p> <p>1. Nadležna tijela sprovode službene kontrole u skladu s dokumentiranim postupcima. Ti postupci moraju sadržavati informacije i uputstva osoblju koje obavlja službene kontrole uključujući, između ostalog, i područja navedena u Prilogu II., poglavlju II.</p> <p>2. Države članice moraju obezbjeđiti da raspolažu pravnim postupkom kojim se obezbjeđuje osoblju nadležnih tijela pristup u poslovne prostorije i uvid u dokumentaciju subjekta u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, kako bi ono moglo primjereno obavljati svoje zadatke.</p> <p>3. Nadležna tijela uvode postupak:</p> <p>(a) provjere efikasnosti službenih kontrola koje sprovode; i</p> <p>(b) kojim se obezbjeđuje preduzimanje korektivnih mjera kad je to potrebno, i prema potrebi ažuriranje dokumentacije navedene u stavu 1.</p> <p>4. Komisija može utvrditi smjernice za službene kontrole u skladu s postupkom iz člana 62. stava 2.</p> <p>Te smjernice mogu posebno sadržavati preporuke u vezi sa službenim kontrolama o:</p> <p>(a) primjeni načela HACCP-a;</p> <p>(b) sistemima upravljanja koje subjekti u poslovanju s hranom i u poslovanju s hranom za životinje primjenjuju kako bi ispunili zahtjevima propisa o hrani ili hrani za životinje;</p> <p>(c) mikrobiološkoj, fizičkoj i hemijskoj bezbjednosti hrane i hrane za životinje.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 33</b></p> <p>Poslije člana 138 dodaju se tri nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Sprovođenje službene kontrole i verifikacija</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 138b</b></p> <p>(7) Službene kontrole vrše se prema procedurama koje propisuje Ministarstvo.</p> <p>(8) Procedure iz stava 1 ovog člana sadrže uputstva za lica koja vrše službene kontrole, koje naročito sadrže:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) organizaciju nadležnih organa za sprovođenje službenih kontrola;</li> <li>2) odnos između nadležnih organa i ovlašćenih veterinara;</li> <li>3) ciljeve koje treba postići;</li> <li>4) odgovornosti i obaveze lica koja sprovode službene kontrole;</li> <li>5) postupak uzimanja uzoraka, metode i kontrolne tehnike, tumačenje rezultata i odluke koje iz njih proizlaze;</li> <li>6) monitoring i nadzor;</li> <li>7) uzajamnu podršku u slučaju da je za službene kontrole potrebno djelovanje više država;</li> <li>8) mjere koje se preduzimaju poslije službenih kontrola;</li> <li>9) saradnju sa drugim službama ili odjeljenjima koje imaju slične odgovornosti;</li> <li>10) provjeru pogodnosti metoda uzimanja</li> </ol>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>uzoraka, načina analize i testova otkrivanja;</p> <p>11) i druga pitanja za efikasno sprovođenje službenih kontrola.</p> <p>(9) Provjeru efikasnosti (verifikacija službenih kontrola ) vrši Ministarstvo kako bi se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) provjerila efikasnost službenih kontrola koje se sprovode;</li> <li>2) obezbjedilo preduzimanje korektivnih mjera kada je to potrebno i prema potrebi ažurirale procedure iz stava 1 ovog člana.</li> </ol> <p>(10) Ministarstvo propisuje uputstva i smjernice za službene kontrole za:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprovođenje i primjenu postupaka uspostavljenih na HACCP principima, dobre higijenske prakse, dobre uzgojne i poljoprivredne prakse;</li> <li>2) druge sisteme kontrole koje uspostavljaju držaoci životinja i subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje za ispunjavanje propisanih zahtjeva o zdravlju, dobrobiti i identifikaciji i registraciji životinja i;</li> <li>3) mikrobiološku, fizičku i hemijsku bezbjednosti hrane i hrane za životinje.</li> </ol>			
<p><b>Član 9.</b> Zapisnici</p> <p>1. Nadležno tijelo sastavlja izvještaji o službenim kontrolama koje sprovodi.</p> <p>2. Ta izvještaji sadrže opis svrhe službenih kontrola, kontrolne metode koje se primjenjuju, rezultate službenih kontrola i, prema potrebi, radnje koje odnosi subjekt treba</p>	<p><b>Član 33</b></p> <p>Poslije člana 138 dodaju se tri nova člana koja glase:</p> <p><b>Sprovođenje službene kontrole i verifikacija</b> <b>Član 138b, st. 5 i 6</b></p> <p>5) Nakon izvršene službene kontrole sačinjava se zapisnik o izvršenoj službenoj</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p>preduzeti.</p> <p>3. Nadležno tijelo dostavlja odnosnom subjektu u poslovanju s hranom i u poslovanju s hranom za životinje primjerak izvještaja navedenog u stavu 2., barem u slučaju nepoštovanja</p>	<p>kontroli koji sadrži predmet i cilj službene kontrole, primjenjenu tehniku odnosno metodu kontrole, rezultat službene kontrole i prema potrebi, radnje i mjere koje je držalac životinja ili subjekat u poslovanju hranom ili hranom za životinje dužan da preduzme u slučaju utvrđivanja neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima odnosno uslovima.</p> <p>(6) Zapisnik iz stava 5 ovog člana potpisuje lice koje vrši službenu kontrolu, držalac odnosno vlasnik životinja ili lice odgovorno za pošiljku ili subjekat u poslovanju hranom ili hranom za životinje kojem se ostavlja primjerak zapisnika, naročito u slučaju utvrđenih neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima odnosno uslovima.</p>			
<p>Član 10.</p> <p>Kontrolne aktivnosti, metode i tehnike</p> <p>1. Uopšteno se zadatke u vezi sa službenim kontrolama sprovode uz korištenje prikladnih kontrolnih metoda i tehnika kao što su monitoring, nadziranje, provjera, revizija, inspekcija, uzorkovanje i analiza.</p> <p>2. Službene kontrole hrane i hrane za životinje obuhvataju između ostalog i sljedeće aktivnosti:</p> <p>(a) ispitivanje kontrolnih sistema koje su uspostavili subjekti u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, i postignutih rezultata;</p> <p>(b) inspekciju:</p> <p>i. objekata proizvođača sirovina, objekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, uključujući njihovo okruženje, poslovne prostorije, opreme, postrojenja i strojeva, prevoza, kao i same hrane i hrane za životinje;</p> <p>ii. sirovina, sastojaka, pomoćnih sredstava u preradi, te ostalih proizvoda koji se koriste u preradi i proizvodnji hrane i hrane za životinje;</p>	<p>Član 32</p> <p>U članu 138 stav 1 riječ „Uprava“ zamjenjuje se riječima: „organ uprave nadležan za inspekcijske poslove“.</p> <p>Vršenje službene kontrole Član 138</p> <p>(1) Službene kontrole nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši „organ uprave nadležan za inspekcijske poslove“ preko službenih veterinarara.</p> <p>(2) Službene kontrole iz stava 1 ovog člana vrše se: pregledom, monitoringom, nadzorom, provjerom, revizijom i uzorkovanjem radi laboratorijskih ispitivanja.</p> <p>(3) Radi obavljanja poslova službenih kontrola</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija će biti detaljno regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane</p>	<p>III kvartal 2015</p>

<p>iii. poluproizvoda;  iv. materijala i predmeta koji su namijenjeni da dolaze u dodir s hranom;  v. proizvoda i postupaka za čišćenje i održavanje, kao i pesticida;  vi. označavanja, prezentacije i oglašavanja;  (c) provjere higijenskog stanja u objektima u poslovanju s hranom i hranom za životinje;  (d) procjena postupaka dobre proizvođačke prakse (DPP), dobre higijenskih prakse (DHP), dobre poljoprivredne prakse i sistema HACCP-a, pri čemu treba voditi računa o smjernicama koje su izrađene u skladu sa zakonodavstvom Zajednice;  (e) pregledavanje materijala u pisanom obliku i ostalih evidencija koje bi mogle biti od važnosti pri procjeni poštovanja propisa o hrani ili hrani za životinje;  (f) razgovori sa subjektima u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje i njihovim osobljem;  (g) očitavanje zabilježenih vrijednosti na mjernim instrumentima subjekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje;  (h) kontrole koje sprovode nadležna tijela vlastitim instrumentima kako bi provjerile mjerenja koja su obavili subjekti u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje;  (i) sve ostale aktivnosti potrebne da se osigura ostvarenje ciljeva ove Uredbe.</p>	<p>formiraju se područne jedinice veterinarske inspekcije i granična inspeksijska mjesta</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 34</b></p> <p style="text-align: center;"><b>U članu 141 poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:</b></p> <p style="text-align: center;">"12a) zaustavi vozilo koje prevozi životinje, radi pregleda:".</p>			
<p style="text-align: center;"><b>POGLAVLJE III.:</b>  <b>UZORKOVANJE I ANALIZA</b>  <b>Član 11</b>  <b>Metode uzorkovanja i analiza</b></p> <p>1. Uzorkovanje i analitičke metode koje se koriste kod službenih kontrola moraju ispunjavati relevantnim propisima Zajednice, ili</p> <p>(a) ako ne postoje takvi propisi, međunarodno priznatim</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 7 mijenja se i glasi:</b></p> <p>"(1) Ispitivanje uzoraka uzetih sprovođenjem službenih kontrola i monitoringa u skladu sa ovim zakonom, vrše laboratorije koje ovlasti Ministarstvo (u daljem tekstu: ovlašćene laboratorije).</p> <p>(2) Ovlašćenje iz stava 1 ovog člana može</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		<p style="text-align: center;">III kvartal 2015</p>

<p>pravilima ili protokolima. npr. onima koje je Europski odbor za normizaciju (CEN) prihvatio ili onima <u>dogovorenima</u> u nacionalnom zakonodavstvu; ili</p> <p>(b) ako ne postoje takvi gore spomenuti propisi, ostalim metodama prikladnima za predviđenu svrhu ili razvijenima u skladu sa znanstvenim protokolima.</p> <p>2. Kad se ne primjenjuje stav 1., u pojedinom se laboratoriju može preduzeti vrednovanje analitičkih metoda prema međunarodno priznatom protokolu.</p> <p>3. Kada je to moguće, analitičke metode moraju se kvalificirati prema odgovarajućim kriterijima predviđenim u Prilogu III.</p> <p><i>Stav 4 mijenja Regulatoriva 32009R0596</i></p> <p>5. Nadležna tijela razrađuju odgovarajuće postupke kojima se jamči pravo subjekta u poslovanju s hranom i hranom za životinje, a čiji su proizvodi predmet uzorkovanja i analize, da zatraži dodatno stručno mišljenje, ne dovodeći u pitanje obveze nadležnih tijela da poduzmu hitne mjere u slučaju opasnosti.</p> <p>6. One posebno obezbijavaju da subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje, dobiju dovoljan broj uzoraka za dodatno stručno mišljenje, osim ako je to nemoguće u slučaju jako pokvarljivih proizvoda ili vrlo malih količina raspoloživih supstrata</p> <p>7. S uzorcima se mora postupati i mora ih se označiti tako da je zajamčena njihova pravna i analitička valjanost.</p>	<p>se izdati laboratoriji sa svojstvom pravnog lica koja je akreditovana u skladu sa standardom ISO/IEC 17025 i za odgovarajuće metode ispitivanja.</p> <p>(3) Laboratorija se ovlašćuje na osnovu zahtjeva i dokaza o akreditaciji iz stava 2 ovog člana.</p> <p>(4) Ministarstvo će oduzeti ovlašćenje laboratoriji ako prestane da ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana.</p> <p>(5) Ukoliko u Crnoj Gori nema ovlašćene laboratorije za određeno ispitivanje, Ministarstvo može odrediti ovlašćenu akreditovanu laboratoriju države članice Evropske unije.</p> <p>(6) Spisak laboratorija iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p>		<p>Materija će biti detaljno regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane</p>	
<p><b>Član 12.</b> Službene laboratorije</p> <p>1. Nadležna tijela određuju laboratorije koji mogu obavljati analize uzoraka koji su uzeti u toku službenih kontrola.</p> <p>2. Međutim, nadležna tijela smiju odrediti samo laboratorije koji posluju, koji su vrednovani i ovlašteni u skladu sa sljedećim evropskim normama:</p> <p>(a) EN ISO/IEC 17025 „Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija“;</p>	<p><b>Član 3</b> <b>Član 7 mijenja se i glasi:</b></p> <p>“(1) Ispitivanje uzoraka uzetih sprovođenjem službenih kontrola i monitoringa u skladu sa ovim zakonom, vrše laboratorije koje ovlašćenja Ministarstvo (u daljem ikstu: ovlašćene laboratorije).</p> <p>(2) Ovlašćenje iz stava 1 ovog člana može se izdati laboratoriji sa svojstvom pravnog lica</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(b) EN ISO/IEC 17011 „Opći zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenu usklađenosti“, uzimajući u obzir kriterijume različitih metoda ispitivanja predviđenih u propisima Zajednice o hrani i hrani za životinje.</p> <p>3. Određivanje i vrednovanje laboratorija za testiranje iz stava 2. može se zasnivati na pojedinačnim testovima ili grupama testova.</p> <p>4. Nadležno tijelo može poništiti određenje iz stava 1., ako više nisu ispunjeni uslovi iz stava 2.</p>	<p>koja je akreditovana u skladu sa standardom ISO/IEC 17025 i za odgovarajuće metode ispitivanja.</p> <p>(3) Laboratorija se ovlašćuje na osnovu zahtjeva i dokaza o akreditaciji iz stava 2 ovog člana.</p> <p>(4) Ministarstvo će oduzeti ovlašćenje laboratoriji ako prestane da ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana.</p> <p>(5) Ukoliko u Crnoj Gori nema ovlašćene laboratorije za određeno ispitivanje, Ministarstvo može odrediti ovlašćenu akreditovanu laboratoriju države članice Evropske unije.</p> <p>(6) Spisak laboratorija iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 4</b></p> <p style="text-align: center;">Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi: "Obaveze ovlašćene laboratorija</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 7a</b></p> <p>(1) Ovlašćena laboratorija iz člana 7 ovog zakona dužna je da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pripremi i ispita službene uzorke i sačini izvještaj o rezultatima u skladu sa ovim zakonom;</li> <li>- započne ispitivanje odmah po dostavljanju uzoraka, a nakon završetka ispitivanja izradi izvještaj i dostavi ga službenom veterinaru koji je dostavio uzorak, odnosno Upravi u skladu sa ovim zakonom;</li> <li>- ukoliko se ispitivanjem utvrdi sumnja ili potvrdi bolest, odnosno kada nakon završenog ispitivanja uzorak ne ispunjava propisane vrijednosti, izvještaj o rezultatima dostavi</li> </ul>			
--	--	--	--	--

	odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od dana sprovedenog ispitivanja inspektorima odnosno Upravi u skladu sa ovim zakonom; (2) Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv uzorka sa podacima o životinji, hrani, vodi ili hrani za životinje, datum dostavljanja, datum početka i završetka laboratorijskog ispitivanja, opis dostavljenog uzorka sa temperaturom na kojoj je dostavljen prema potrebi, metode laboratorijskog ispitivanja, rezultate ispitivanja, izjavu o usaglašenosti sa propisom i druge podatke od značaja."			
POGLAVLJE IV.: UPRAVLJANJE U KRIZI Član 13. Krizni planovi za hranu i hranu za životinje	Nema odgovarajuće odredbe		Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane	III kvartal 2015
POGLAVLJE V.: SLUŽBENE KONTROLE PRI UNOŠENJU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA Član 14. Službene kontrole hrane za životinje i hrane životinjskog porijekla 1. Ova Uredba ne utječe na zahtjeve za veterinarskim provjerama hrane za životinje i hrane životinjskog porijekla predviđene u Direktivi 97/78/EZ. Međutim, nadležno tijelo imenovano u skladu s Direktivom 97/78/EZ dodatno sprovodi službene kontrole kako bi provjerilo poštovanje svih aspekata propisa o hrani ili hrani za životinje, koji nisu obuhvaćeni tom Direktivom, prema potrebi, uključujući i one aspekte navedene u glavi VI., poglavlju II. ove Uredbe. 2. Opća pravila iz člana 18. do 25. ove Uredbe također se primjenjuju i na službene kontrole hrane i hrane za životinje, uključujući hranu za životinje i hranu životinjskog porijekla. 3. Ispunjavajući rezultati provjera roba koje su:	Član 38 U članu 145 stav 6 briše se. Stav 8 mijenja se i glasi: Pregledi na graničnom inspekcijskom mjestu Član 145 (1) Zabranjeno je unošenje pošiljki iz člana 123 stav 1 ovog zakona na područje Crne Gore bez prethodno izvršenog veterinarskog pregleda, osim nekomercijalnog unošenja životinja. (2) Veterinarski pregled iz stava 1 ovog člana vrši se pregledom dokumentacije, a može se vršiti i identifikacijom i fizičkim pregledom pošiljki. (3) Pošiljke iz stava 1 ovog člana mogu se uvoziti na osnovu rješenja Uprave iz člana 124 ovog zakona. (4) Način obavljanja veterinarskih pregleda iz stava 2 ovog člana za pojedine vrste pošiljki	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana i čl.148 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore, podzakonskih akata o načinu obavljanja veterinarskih pregleda	II kvartal 2015 II kvartal 2018 I kvartal 2016

<p>(a) stavljenе u jedan od carinskih postupaka navedenih u članu 4. stavu 16. tačkama (b) do (f) Uredbe (EEZ) br. 2913/92 ili</p> <p>(b) koje su u postupku u slobodnim zonama ili skladištima neocarinjene robe, kako je definisano u članu 4. stavu 15. tački (b) Uredbe (EEZ) br. 2913/92, nemaju utjecaja na odgovornost subjekta u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, da osigura da hrana i hrana za životinje ispunjavaju propisima o hrani i hrani za životinje od trenutka puštanja u slobodan promet, niti ne sprečavaju sprovođenje daljih službenih kontrola hrane ili hrane za životinje.</p>	<p>koje se unose u Crnu Goru, kao i posebni postupak kod tranzita propisuje Ministarstvo.</p> <p>(5) Pošiljka proizvoda unesena u Crnu Goru skladišti se pod nadzorom graničnog službenog veterinarara, do odlučivanja o uvozu.</p> <p>(7) Za pošiljke za koje je obavezan veterinarski pregled na graničnom inspekcijском mjestu odgovara lice odgovorno za pošiljku.</p> <p>(8) "Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi pošiljku za pregled, plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar."  "Lice odgovorno za pošiljku dužno je da prijavi dopremu pošiljke najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispjeca pošiljke na granično inspekcijско mjesto graničnom službenom veterinaru.  Prijava iz stava 8 ovog člana vrši se preko sistema za kontrolu prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla i drugih proizvoda Trade control and expert system (u daljem tekstu: TRACES system)."</p>		<p>i kontrola pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda pošiljki koje se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta i za neposredno snabdijevanje pomorskih prevoznih sredstva u međunarodnom prometu</p>	
<p>Član 15.  Službene kontrole hrane za životinje i hrane koje a nisu životinjskog porijekla</p> <p>Član 16.  Vrste provjera hrane i hrane za životinje koje nisu životinjskog porijekla</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane</p>	<p>III kvartal 2015</p>
<p>Član 17.  Mjesta ulaska i prethodna najava</p> <p>1. Države članice za organizaciju službenih kontrola iz člana 15. stava 5.:  — određuju pojedina mjesta ulaska na svoje područje, gdje je omogućen pristup prikladnim kontrolnim sredstvima za</p>	<p>Član 37  Poslije člana 144 dodaje se novi član koji glasi:  „Određivanje graničnih inspekcijских mjesta  Član 144a  (1) Lokaciju i vrstu graničnog inspekcijского mjesta određuje Vlada.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima u pogledu kadra,</p>	<p>III kvartal 2015</p>

<p>različite vrste hrane i hrane za životinje i — zahtijevaju od subjekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje, a odgovorni su za pošiljke, da daju prethodnu najavu njihova prispjeća i vrste roba.</p> <p>Države članice mogu primjenjivati ista pravila i na drugu hranu za životinje koja nije životinjskog porijekla.</p> <p>2. Države članice obavještavaju Komisiju i druge države članice o svim mjerama koje preduzimaju u skladu sa stavom 1.</p> <p>One predviđaju te mjere tako da uslijed njihove primjene ne dolazi do bespotrebnog remećenja trgovinskih tokova.</p>	<p>(2) Listu graničnih inspeksijskih mjesta za obavljanje veterinarskih pregleda nad životinjama i proizvodima životinjskog porijekla sačinjava Uprava.</p> <p>(3) Bliže uslove u pogledu kadra, prostora (objekat), tehničkih uslova i opreme za granično inspeksijsko mjesto iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p>(4) Uprava dostavlja listu graničnih inspeksijskih mjesta Evropskoj komisiji sa podacima o:</p> <p>1.vrsti graničnog inspeksijskog mjesta (luka, aerodrom, drumski prelaz ili željeznički prijelaz);</p> <p>2.vrsti životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se mogu pregledati na određenom graničnom inspeksijskom mjestu, opremi, graničnim službenim veterinarima, vrsti životinja na kojima se ne mogu vršiti pregledi i radno vrijeme za granično mjesto za pregled registrovanih kopitara;</p> <p>3.licima određenim za obavljanje veterinarskih pregleda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- broj službenih veirinara sa najmanje jednim službenim veterinarom na dužnosti tokom radnog vremena kada je granično inspeksijsko mjesto otvoreno;</li> <li>- broj posebno osposobljenih pomoćnih lica;</li> </ul> <p>4.opremi i prostorijama gdje se vrši:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pregled dokumentacije;</li> <li>- fizički pregled;</li> <li>- uzimanje uzoraka;</li> <li>- laboratorijska ispitivanja (opšta i specifična koja odredi granični službeni veterinar);</li> </ul> <p>5. kapacitetu objekata za smještaj životinja kad je to potrebno do dobijanje rezultata</p>	<p>prostora (objekat), tehničkih uslova i opreme za granično inspeksijsko mjesto i podzakonskog akta o načinu prijavljivanja pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla, načinu sačinjavanja i izdavanja dokumenta za prijavljivanje veterinarskih pregleda životinja i proizvoda životinjskog porijekla (zajednički veterinarski ulazni dokument („ZVUD“) koje se uvoze u Crnu Goru</p>
---	--	---

	<p>ispitivanja;</p> <p>6. vrsti opreme koja omogućava brzu razmjenu informacija, posebno sa ostalim graničnim inspekcijskim mjestima;</p> <p>7. obimu trgovine (vrsti i broju životinja koje prolaze preko graničnog inspekcijskog mjesta).</p> <p>(5) Službenici iz člana 144 stav 3 ovog zakona imaju pravo i obavezu da identifikuju i oduzimaju lične pošiljke proizvoda životinjskog porijekla koje ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.</p> <p>(6) Prilikom oduzimanja ličnih pošiljki iz stava 5 ovog člana od fizičkih i pravnih lica koja su unijela te pošiljke na teritoriju Crne Gore naplaćuju se troškovi uništavanja.</p> <p>(7) Godišnji izvještaj o rezultatima sprovođenja kontrola ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla na osnovu podataka koje do 1. marta tekuće godine dostavljaju organi iz člana 144 stav 3 ovog zakona Uprava dostavlja Evropskoj komisiji.</p> <p>(8) Troškove iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.“</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 39</b></p> <p style="text-align: center;"><b>U članu 146 stav 2 briše se.</b></p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>„Način prijavljivanja pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla, način sačinjavanja i izdavanja dokumenta za prijavljivanje veterinarskih pregleda životinja i proizvoda životinjskog porijekla - zajednički veterinarski ulazni dokument (u daljem tekstu: ZVUD) koje se uvoze u Crnu Goru propisuje Ministarstvo.“</p> <p>Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.</p>			
--	--	--	--	--



<p align="center"><b>Član 18.</b></p> <p align="center"><b>Postupak u slučaju sumnje</b></p> <p>U slučaju sumnje da postoji nepoštovanje ili ako postoji sumnja što se tiče identiteta ili stvarnog odredišta isporuke, ili podudarnosti između isporuke i ovjerenih garancija, nadležno tijelo sprovodi službene kontrole kako bi potvrdila ili opovrgla sumnju ili dvojbu. Nadležno tijelo određuje službeno zadržavanje predmetne pošiljke sve do dobijanja rezultata službenih kontrola.</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je djelimično regulisana čl.149, 151, 152 i 153 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore, podzakonskih akata o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda pošiljki koje se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta i za neposredno snabdijevanje pomorskih prevoznih sredstva u</p>	
<p align="center"><b>Član 19.</b></p> <p align="center"><b>Postupak nakon službenih kontrola hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja</b></p> <p>1. Nadležno tijelo određuje službeno zadržavanje hrane ili hrane za životinje iz trećih zemalja koja ne ispunjavaju propisima o hrani ili hrani za životinje te preduzima, nakon što je saslušalo subjekte u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje i odgovorni su za pošiljku, sljedeće mjere u vezi s tom hranom ili hranom za životinje:</p> <p>(a) naređuje da se takva hrana ili hrana za životinje uništi, da se podvrgne posebnom postupku u skladu s članom 20. ili da se otpremi van Zajednice u skladu s članom 21.; mogu se preduzeti i druge prikladne mjere, poput korištenja hrane ili hrane za životinje u druge svrhe osim onih za koje su prvobitno bile namijenjene;</p> <p>(b) ako su hrana ili hrana za životinje već stavljene na tržište, nalaže praćenje ili prema potrebi, njihov opoziv ili povlačenje, prije nego poduzme neke od gore navedenih mjera;</p> <p>(c) provjerava da hrana i hrana za životinje ne djeluje štetno na ljudsko zdravlje, bilo direktno ili putem okoline, za vrijeme ili u očekivanju primjene bilo koje mjere navedene u podstavovima (a) i (b).</p> <p>2. Ako međutim:</p> <p>(a) službene kontrole iz člana 14. i 15. pokažu da je pošiljka štetna ili opasna za zdravlje ljudi ili životinja, tijelo određuje službeno zadržavanje predmetne pošiljke u očekivanju njenog</p>		<p align="center">Djelimično usklađeno</p>		<p align="center">II kvartal 2015</p> <p align="center">II kvartal 2018</p> <p align="center">I kvartal 2016</p>

<p>uništenja ili neke druge odgovarajuće mjere potrebne da se zaštiti zdravlje ljudi i životinja:</p> <p>(b) hrana ili hrana za životinje koja nije životinjskog porijekla, za koju je predviđena povećan nivo kontrole u skladu s članom 15. stavom 5., nije dostavljena na službene kontrole ili nije dostavljena u skladu s posebnim zahtjevima predviđenima u skladu s članom 17., nadležno tijelo nalaže da se ona bez odlaganja opozove ili te određuje službeno zadržavanje, kako bi potom bili uništena ili vraćena u skladu s članom 21.</p> <p>3. Ako nadležno tijelo ne dopusti uvoz hrane ili hrane životinjskog porijekla, ona obavještava Komisiju i ostale države članice o svojim nalazima i identitetu dotičnih proizvoda u skladu s postupkom iz člana 50. stava 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i obavještava o svojoj odluci carinske službe, zajedno s podacima o krajnjem odredištu pošiljke.</p> <p>4. Na odluke o pošiljkama postoji pravo žalbe kako je navedeno u članu 54. stavu 3.</p>			<p>međunarodnom prometu</p>	
<p><b>Član 20.</b> Poseban postupak</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane</p>	<p>III kvartal 2015</p>
<p><b>Član 21.</b> Ponovna otprema pošiljke</p> <p>1. Nadležno tijelo dopušta ponovnu otpremu pošiljke samo:</p> <p>(a) ako je odredište dogovoreno sa subjektom u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje, koji je odgovoran za pošiljku; i</p> <p>(b) ako je subjekt u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje prethodno obavijestio nadležno tijelo treće zemlje porijekla ili treću zemlju odredišta, ako su različite, o razlozima i okolnostima koje sprečavaju stavljanje na tržište dotične hrane ili hrane za životinje unutar Zajednice; i</p> <p>(c) nakon što nadležno tijelo treće zemlje odredišta - u slučaju</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je djelimično regulisana i čl.150 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla u</p>	<p>II kvartal 2015 II kvartal 2018 I kvartal 2016</p>

<p>ako treća zemlja porijekla nije treća zemlja odredišta - obavijesti nadležno tijelo da je spremna prihvatiti pošiljku.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje nacionalne propise koji se primjenjuju u vezi s rokovima za traženje dodatnog stručnog mišljenja i ako to rezultati službenih kontrola ne isključuju, pošiljka se u načelu vraća najkasnije u roku od 60 dana od dana kad je nadležno tijelo odlučilo o odredištu pošiljke, osim ako nije pokrenut sudski postupak. Ako poslije isteka razdoblja od 60 dana pošiljka nije ponovno otpremljena, ona se uništava, osim ako za kašnjenje ne postoji valjano opravdanje.</p> <p>3. Do ponovne otpreme pošiljke ili potvrde razloga odbijanja, nadležno tijelo određuje službeno zadržavanje pošiljke.</p> <p>4. Nadležno tijelo obavještava Komisiju i ostale države članice u skladu s postupkom iz člana 50. stava 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002, a o svojoj odluci obavještava i carinske službe. Nadležna tijela surađuju u skladu s glavom IV. ako treba preduzeti dalje mjere, kako bi osigurale da se onemogućiti ponovno unošenje odbijene pošiljke u Zajednicu.</p>			<p>prometu preko granice Crne Gore, podzakonskih akata o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja i podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda pošiljki koje se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta i za neposredno snabdijevanje pomorskih prevoznih sredstva u međunarodnom prometu</p>	
<p>Član 22. Troškovi</p> <p>Subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje koji je odgovoran za pošiljku, ili njegov predstavnik, dužni su podmiriti troškove koje su nadležna tijela pretrpjela zbog preduzimanja radnji iz člana 18., 19., 20. i 21.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 154-156 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12) i Odluci o visini naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Crne Gore („Službeni list CG“, broj 50/05), a potpuna</p>	<p>I kvartal 2016</p>

			usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o finansiranju službenih kontrola	
Član 23. Odobrovanje provjera koje treće zemlje sprovode prije izvoza	Nema odgovarajuće odredebe		Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane	III kvartal 2015
Član 24. Nadležna tijela i carinske službe 1. Za organizaciju službenih kontrola navedenih u ovom poglavlju, nadležna tijela tijesno surađuju s carinskim službama. 2. S obzirom na pošiljke hrane i hrane za životinje životinjskog porijekla, kao i hrane i hrane za životinje iz člana 15. stava 5., carinske službe neće dopustiti njihov ulazak ili držanje u slobodnim carinskim zonama ili skladištima neocarinjene robe bez suglasnosti nadležnih tijela. 3. Kad se uzmu uzorci, nadležno tijelo obavještava carinske službe i odnosne subjekte, određuje može li se roba pustiti prije nego budu dostupni rezultati analize uzoraka, pod uslovom da se osigura sljedivost pošiljke. 4. U slučaju puštanja u slobodan promet, nadležna tijela i carinske službe zajednički surađuju u skladu s uslovima iz člana 2. do 6. Uredbe (EEZ) br. 339/93.	Nema odgovarajuće odredebe	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana i čl.148 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Crne Gore, podzakonskih akata o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze iz trećih zemalja	II kvartal 2015  II kvartal 2018

<p>Član 25. Sprovođenje mjera</p> <p>1. Mjere potrebne za osiguranje jedinstvene sprovođenja službenih kontrola pri unošenju hrane i hrane za životinje, utvrđuju se u skladu s postupkom iz člana 62. stava 3.</p> <p>2. Podrobna pravila mogu se posebno predvidjeti za:</p> <p>(a) hranu i hranu za životinje koja se uvozi ili stavlja u jedan od carinskih postupaka iz člana 4. stava 16. tačkama (b) do (f) Uredbe (EEZ) br. 2913/92, ili za onu koja se drži u slobodnim zonama ili slobodnim skladištima, kako je definisano u članu 4. stavu 15. tački (b) Uredbe (EEZ) br. 2913/92;</p> <p>(b) hranu za snabdjevanje posade i putnika na međunarodnim prevoznim sredstvima;</p> <p>(c) hranu za životinje i hranu naručenu na daljinu (primjerice, poštom, telefonski ili putem interneta) i isporučenu potrošaču;</p> <p>(d) hranu za životinje namijenjenu za kućne ljubimce ili konje i hranu koju nose putnici i posade međunarodnih prevoznih sredstava;</p> <p>(e) posebne uslove ili izuzeća u vezi s određenim područjima iz člana 3. Uredbe (EEZ) br. 2913/92, uz uzimanje u obzir prirodnih ograničenja specifičnih za ta područja;</p> <p>(f) potrebe osiguranja dosljednosti odluka koje nadležna tijela donose u vezi s hranom za životinje i hranom iz trećih zemalja u okviru člana 19.;</p> <p>(g) pošiljke porijeklom iz Zajednice koje se vraćaju iz neke treće zemlje;</p> <p>(h) dokumente koji moraju pratiti pošiljke poslije uzimanja uzoraka.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 148 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12 ), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu obavljanja veterinarskih pregleda pošiljki koje se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta i za neposredno snabdjevanje pomorskih prevoznih sredstva u međunarodnom prometu</p>	<p>I kvartal 2016</p>
<p>POGLAVLJE VI.: FINANSIRANJE SLUŽBENIH KONTROLA</p> <p>Član 26. Opšte načelo</p> <p>Član 27. Naknade ili naknade</p>		<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija sadržana u čl. 154-156 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12) i Odluci o visini naknade za</p>	<p>I kvartal 2016</p>

<p>Član 28. Troškovi koji proizlaze iz dodatnih službenih kontrola Član 29. Visina troškova</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>izvršene veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Crne Gore („Službeni list CG“, broj 50/05), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o finansiranju službenih kontrola</p>	
<p>POGLAVLJE VII.: OSTALE ODREDBE Član 30. Službeno certificiranje 1. Stav 1 mijenja Regulativa 32009R0596</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>2. Kad se zahtijeva službeni certifikat, mora se obezbjediti da: (a) postoji povezanost između certifikata i pošiljke; (b) su podaci u certifikatu tačni i vjerodostojni. 3. Jedinstveni model certifikata, prema potrebi, objedinjuje zahtjeve u vezi sa službenim certificiranjem hrane i hrane za životinje i drugih zahtjeva za službenim certificiranjem.</p>	<p>Član 27 Član 120 mijenja se i glasi: “Izvoz Član 120 (1) Pošiljka životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda koja se izvozi mora biti pregledana na mjestu otpreme u skladu sa ovim zakonom. (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, pošiljke koje se izvoze u države koje nijesu članice Evropske unije (u daljem tekstu: treće države) mogu biti pregledane na mjestu otpreme u skladu sa zahtjevima države uvoznice. (3) Pošiljku iz st. 1 i 2 ovog člana mora da prati certifikat. (4) U postupku sertifikovanja provjerava se da li su obavljani propisani pregledi, odnosno ispitivanja koja potvrđuju da pošiljka životinja,</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o obliku, odnosno sadržaju obrasca sertifikata, načinu obezbjeđivanja sledljivosti i rokovima čuvanja sertifikata, kao i o načinu i uslovima izdavanja sertifikata</p>	<p>III kvartal 2018</p>

	<p>odnosno proizvoda životinjskog porijekla ispunjava propisane uslove.</p> <p>(5) Postupak sertifikovanja obavlja i sertifikat izdaje službeni veterinar, odnosno ovlašćeni veterinar ili drugo ovlašćeno lice za sertifikovanje (u daljem tekstu: ovlašćeno lice za sertifikovanje).</p> <p>(6) Lice odgovorno za izvoz pošiljke (izvoznik, odnosno pošiljalac) dužno je da:</p> <p>1) obrazac odgovarajućeg sertifikata u skladu sa propisima države odredišta u koju se pošiljka izvozi, dostavi Upravi u elektronskom ili drugom obliku; i</p> <p>2) da prijavi otpremu pošiljke u propisanom roku.</p> <p>(7) Uprava vrši provjeru mogućnosti potvrđivanja uslova određenih sertifikatom i u slučaju mogućnosti potvrđivanja štampa sertifikat.</p> <p>(8) Kada su sadržaj i forma obrasca sertifikata određeni bilateralnim ili multilateralnim sporazumom sa državom odredišta, Uprava priprema i štampa sertifikat.</p> <p>(9) Sertifikati iz st. 7 i 8 ovog člana objavljuju se na internet stranici Uprave.</p> <p>(10) Sledljivost izdatih sertifikata obezbeđuje se na način kojim se obezbeđuje identifikacija službenog veterinara koji je sertifikat potvrdio numerisanim službenim pečatom, svojeručnim potpisom imena i prezimena štampanim slovima.</p> <p>(11) Vrste pregleda pošiljki iz stava 1 ovog člana, oblik, odnosno sadržaj obrasca sertifikata, način obezbeđivanja sledljivosti i rokove čuvanja sertifikata, kao i način i uslove</p>			
--	---	--	--	--

	izdavanja sertifikata propisuje Ministarstvo."			
<b>Član 31.</b> Upis /odobravanje objekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje	Nema odgovarajuće odredbe		Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane	III kvartal 2015
GLAVA III. REFERENTNE LABORATORIJE Član 32. Referentne laboratorije Zajednice	Nema odgovarajuće odredbe		Primjenjivo nakon pristupanja CG EU	
<b>Član 33.</b> <b>Nacionalni referentne laboratorije</b> 1. Države članice donose mjere za određivanje jednog ili više nacionalnih referentnih laboratorija za svaki referentni laboratorij Zajednice iz člana 32. Država članica može odrediti neki laboratorij u drugoj državi članici ili u članici Evropske udruge slobodne trgovine (EFTA), a jedan laboratorij može biti nacionalni referentni laboratorij za više država članica. 2. Ti nacionalni referentni laboratoriji: (a) surađuju s referentnim laboratorijem Zajednice u svom području nadležnosti; (b) koordiniraju, za svoje područje nadležnosti, aktivnosti službenih laboratorija odgovornih za analizu uzoraka u skladu članu 11.; (c) prema potrebi, sprovode usporedne testove između službenih nacionalnih laboratorija i osiguraju potrebne dalje aktivnosti poslije takvih testova uspoređivanja; (d) obezbijeduju da se informacije koje daje referentni laboratorij Zajednice dostavljaju nadležnom tijelu i službenim nacionalnim laboratorijima; (e) pružaju znanstvenu i tehničku pomoć nadležnom tijelu u primjeni programa koordinirane kontrole usvojenog u skladu s članom 53.; (f) odgovorni su za obavljanje ostalih posebnih zadataka predviđenih u skladu s postupkom iz člana 62. stava 3., ne dovodeći u pitanje ostale dodatne nacionalne zadatke.	<b>Član 5</b> <b>Član 8 mijenja se i glasi:</b> “(1) Za određene vrste ispitivanja u skladu sa ovim zakonom koje vrše i referentne laboratorije Evropske unije, Ministarstvo određuje jednu laboratoriju kao nacionalnu referentnu laboratoriju za to ispitivanje (u daljem tekstu: referentna laboratorija) koja ispunjava uslove iz stava 4 ovog člana. (2) Za više vrsta ispitivanja može se odrediti jedna laboratorija kao referentna laboratorija. (3) Ukoliko u Crnoj Gori za određena ispitivanja ne postoji laboratorija za određena ispitivanja, Ministarstvo određuje referentnu laboratoriju države članice Evropske unije ili Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA). (4) Način određivanja, uslove i obaveze koje mora da ispunjava laboratorija iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo. (5) Listu referentnih laboratorija iz st. 1 i 3 ovog člana Ministarstvo objavljuje u “Službenom listu Crne Gore” i dostavlja Evropskoj komisiji, referentnim laboratorijama Evropske unije i državama članicama Evropske unije.”	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu određivanja, uslovima i obavezama koje mora da ispunjava referentna laboratorija	IV kvartal 2016



<p>3. Član 12. stavovi 2. i 3. primjenjuju se na nacionalne referentne laboratorije.</p> <p>4. Države članice obavještavaju Komisiju, odgovarajuće referentne laboratorije Zajednice i ostale države članice o nazivu i adresi svih nacionalnih referentnih laboratorija.</p> <p>5. Države članice koje imaju više od jednog referentnog laboratorija za jedan referentni laboratorij Zajednice, moraju se pobrinuti da ti laboratoriji tijesno surađuju, kako bi se osigurala efikasna koordinacija među njima, ostalim nacionalnim laboratorijima i referentnim laboratorijem Zajednice.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 6</b></p> <p>Poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi: "Obaveze referentne laboratorije</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 8a</b></p> <p>(1) Referentna laboratorija iz člana 8 ovog zakona dužna je da:</p> <p>1) surađuje sa referentnom laboratorijom Evropske unije iz oblasti ovlašćenja;</p> <p>2) koordinira u aktivnostima ovlašćenih laboratorija odgovornih za laboratorijsko ispitivanje uzoraka;</p> <p>3) prema potrebi, sprovodi međulaboratorijske istove za ovlašćene laboratorije;</p> <p>4) dostavlja informacije nadležnim organima i ovlašćenim referentnim laboratorijima Evropske unije;</p> <p>5) pruža stručnu i tehničku pomoć Ministarstvu u sprovođenju hitnih mjera i druge poslove u skladu sa zakonom."</p>			
<p>Stav 6 mijenja Regulative 32009R0596</p> <p>7. Stavovi 1. do 5. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje posebne propise, posebno glavu VI. Uredbe (EZ) br. 999/2001 i član 14. Direktive 96/23/EZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">Članovi 34 - 39</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Primjenjivo nakon pristupanja CG EU</p>	
<p style="text-align: center;">Član 40. Koordinirana pomoć i dalje radnje Komisije</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>GLAVA V. PROGRAMI KONTROLE</p> <p>Član 41. Višegodišnji nacionalni programi kontrole Kako bi osigurali efikasnu primjenu člana 17. stava 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 o propisima o zdravlju i dobrobiti životinja, i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 137 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“,</p>	

člana 45. ove Uredbe, svaka država članica priprema jedinstveni višegodišnji nacionalni program kontrole.			broj 30/12)	
<p>Član 42. Načela pripreme višegodišnjeg nacionalnog programa kontrole</p> <p>Član 43. Smjernice za višegodišnje nacionalne programe kontrole</p> <p>Član 44. Godišnja izvještaji</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane	III kvartal 2015
<p>GLAVA VI. DJELOVANJE ZAJEDNICE</p> <p>POGLAVLJE I.: KONTROLE ZAJEDNICE</p> <p>Članovi 45-46</p> <p>POGLAVLJE II.: USLOVI UVOZA</p> <p>Članovi 47-50</p> <p>POGLAVLJE III.: OBRAZOVANJE KONTROLNOG OSOBLJA</p> <p>Član 51. Obrazovanje kontrolnog osoblja</p> <p>POGLAVLJE IV.: OSTALE DJELATNOSTI ZAJEDNICE</p> <p>Član 52. Kontrole trećih zemalja u državama članicama</p> <p>Član 53. Koordinirani programi kontrole</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Primjenjivo nakon pristupanja CG EU	
<p>GLAVA VII. SPROVOĐENJE MJERE</p> <p>POGLAVLJE I. NACIONALNO SPROVOĐENJE MJERE</p> <p>Član 54-55</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane	III kvartal 2015

<p>POGLAVLJE II.: SPROVOĐENJE MJERE ZAJEDNICE Član 56. GLAVA VIII PRILAGOĐAVANJE PRAVNIH PROPISA ZAJEDNICE Članovi 57-61 GLAVA IX. OPŠTE ODREDBE Članovi 62-65</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>PRILOG I. DRŽAVNA PODRUČJA NA KOJA SE ODNOSI ČLAN 2. STAV 15.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Primjenjivo nakon pristupanja CG EU</p>	
<p>PRILOG II. NADLEŽNA TIJELA</p>	<p>Član 33 Poslije člana 138 dodaju se tri nova člana koja glase:  Obuka Član 138c (1) Službeni veterinari i ovlašćeni veterinari koji vrše službene kontrole treba da: 1) su obučeni za obavljanje odgovarajućih službenih kontrola; 2) se kontinuirano stručno usavršavaju; 3) posjeduju multidisciplinarne sposobnosti saradnje. (2) Obuku iz stava 1 tačke 1 ovog člana organizuje Ministarstvo. (3) Program i način sprovođenja obuke iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo."</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o programu obuke i načinu sprovođenja obuke za vršenje službenih kontrola</p>	<p>IV kvartal 2016</p>
<p>PRILOG III. KARAKTERIZACIJA NAČINA ANALIZE</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija će biti regulisana donošenjem novog Zakona o bezbjednosti hrane</p>	<p>III kvartal 2015</p>

<p><b>PRILOG IV.</b>  DJELATNOSTI I NAJNIŽE STOPE TAKSI ILI NAKNADA U VEZI SA  SLUŽBENIM KONTROLAMA U ODNOSU NA OBJEKATE  ZAJEDNICE</p> <p><b>PRILOG V.</b>  DJELATNOSTI I NAJNIŽI IZNOSI TAKSI ILI NAKNADA U VEZI SA  SLUŽBENIM KONTROLAMA ROBA I ŽIVIH ŽIVOTINJA KOJE SE  UVOZE U ZAJEDNICU</p> <p><b>PRILOG VI.</b>  KRITERIJI KOJI SE UZIMAJU U OBZIR PRI IZRAČUNAVANJU  TAKSI</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično  usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana  čl.156 Zakona o  veterinarstvu  („Službeni list CG”,  broj 30/12),  Odlukom o visini  naknade za izvršene  veterinarsko-sanitarne  preglede u prometu  preko granice  Republike Crne Gore  („Službeni list CG”,  broj 50/05) i Odlukom  o visini naknade za  izvršene veterinarsko-  sanitarne preglede u  unutrašnjem prometu  („Službeni list CG”,  broj 55/07) , a potpuna  usklađenost će se  postići donošenjem  podzakonskog akta o  finansiranju službenih  kontrola</p>	<p>I kvartal  2016</p>
<p><b>PRILOG VII.</b>  REFERENTNE LABORATORIJE EVROPSKE UNIJE (EU)  (Ranije zvan „REFERENTNE LABORATORIJE ZAJEDNICE”)  I. REFERENTNE LABORATORIJE EU-a ZA HRANU I HRANU ZA  ŽIVOTINJE</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Primjenjivo nakon  pristupanja CG EU</p>	
<p><b>PRILOG VIII.</b>  IMPLEMENTACIONA PRAVILA KOJA OSTAJU NA SNAZI U  SKLADU S ČLANOM 61.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Direktiva Savjeta 90/425</b></p>				
<p>Član 1.  Države članice obezbjeđuju da se veterinarski pregledi na</p>		<p>Neprenosivo</p>		

<p>živim životinjama i proizvodima koji su obuhvaćeni direktivama navedenima u Prilogu A ili na onima navedenima u članu 21. prvom stavu koji su namijenjeni trgovini, više ne obavljaju na granicama, bez obzira na član 7., nego da se obavljaju u skladu s ovom Direktivom.</p> <p>Države članice nadalje obezbijavaju da pregledi zootehničkih dokumenata podliježu kontrolnim pravilima utvrđenima ovom Direktivom.</p> <p>Ova Direktiva ne utječe na preglede dobrobiti životinja tokom prevoza niti na preglede koji se sprovode kao dio zadataka na nediskriminirajući način od strane tijela nadležnih za opću primjenu propisa u državi članici.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>			
<p>Član 2.</p> <p>Za potrebe ove Direktive:</p> <p>1. „veterinarski pregled“ znači fizički pregled i/ili administrativni postupak koji se primjenjuje na životinje ili proizvode navedene u članu 1. i koji je namijenjen, direktno ili na drugi način, zaštititi javnog zdravlja ili zdravlja životinja;</p>	<p>Član 1</p> <p>U Zakonu o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12) u članu 4 tačka 34 mijenja se i glasi:</p> <p>“34) veterinarski pregled je fizički pregled i/ili administrativni postupak koji se vrši direktno ili na drugi način nad životinjama ili proizvodima životinjskog porijekla u cilju zaštite ljudi i zdravlja životinja;”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>2. „zootehnički pregled“ znači bilo koji fizički i/ili administrativni postupak koji se primjenjuje na životinje obuhvaćene direktivama navedenima u Prilogu A odjeljku II. i koji je namijenjen za direktno ili nedirektno unapređenje rasa;</p>	<p>Član 1</p> <p>Poslije tačke 43 dodaje se pet novih tačaka koje glase:</p> <p>“44) zootehnički pregled je fizički pregled i/ili administrativni postupak koji se vrši na životinjama u skladu sa ovim zakonom;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>POGLAVLJE I.</p> <p>Pregledi u mjestu porijekla</p> <p>Član 3.</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da samo životinje i proizvodi iz člana 1. koji ispunjavaju sljedeće uslov mogu biti predmet trgovine:</p> <p>(a) životinje i proizvodi navedeni u Prilogu A moraju ispunjavati zahtjeve relevantnih direktiva popisanih u</p>	<p>Član 24</p> <p>Član 118 mijenja se i glasi:</p> <p>“Uslovi premještanja</p> <p>Član 118</p> <p>(1) Životinje se mogu premještati odnosno</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost</p>	<p>IV kvartal 2016</p>

<p>navedenom Prilogu i životinje i proizvodi navedeni u Prilogu B moraju ispunjavati zahtjeve zdravija životinja države članice odredišta;</p> <p>(b) moraju dolaziti iz gazdinstava, centara ili organizacija na kojima se obavljaju redovni službeni veterinarski pregledi u skladu sa stavom 3.;</p> <p>c) oni moraju s jedne strane biti označeni u skladu sa zahtjevima pravila Zajednice i, s druge strane biti registrovani tako da je omogućena sljedivost izvornog ili provoznog gazdinstva, centra ili organizacije; nacionalni sistemi označavanja ili registracije moraju se prijaviti Komisiji u roku od tri mjeseca od datuma objavešinja o ovoj Direktivi.</p> <p>Do 1. januara 1993. države članice moraju preduzeti odgovarajuće mjere kako bi garantovale da se sistemi označavanja i registracije koji se primjenjuju u trgovini unutar Zajednice prošire na kretanje životinja unutar njihova državnog područja;</p> <p>d) njih moraju, tokom prevoza, pratiti zdravstveni certifikati i/ili bilo koji drugi dokument utvrđen direktivama navedenim u Prilogu A i, za druge životinje i proizvode, pravilima odredišne države članice.</p> <p>Takvi certifikati ili dokumenti koje izdaje službeni veterinar odgovoran za gazdinstvo, centar ili organizaciju porijekla i, u slučaju dokumenata zahtijevanih na osnovu zoohničkih propisa navedenih u Prilogu A odjeljku II, nadležno tijelo, moraju pratiti životinju, životinje i proizvode na njihovo odredište odnosno odredišta;</p> <p>(e) prijemljive životinje, ili proizvodi od prijemljivih životinja, ne smiju biti porijeklom:</p> <p>1. iz gazdinstava, centara ili organizacija, područja ili regija koje podliježu ograničenjima utvrđenima u skladu s pravilima Zajednice, gdje je to primjenjivo, za predmetne životinje ili proizvode od predmetnih životinja zbog sumnje, izbijanja ili prisutnosti bolesti navedenih u Prilogu C ili zbog sprovođenja zaštitnih mjera;</p>	<p>stavljati u promet na teritoriji Crne Gore samo ako ispunjavaju uslove za premještanje odnosno stavljanje u promet.</p> <p>(2) Premještanje odnosno promet životinja i proizvoda životinjskog porijekla dozvoljeno je samo ako u državi, regiji, kompartmentu, gazdinstvu, jatu ili stadu sa kojeg potječe životinja nema ograničenja za promet (trgovinu) i ako nijesu uvedene zaštitne mjere radi kontrole bolesti životinja, u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(3) U slučaju sprovođenja programa iz čl. 47 i 48 ovog zakona za iskorjenjivanje određenih bolesti životinja, radi sticanja odgovarajućeg zdravstvenog statusa Ministarstvo može propisati dodatne, odnosno posebne uslove za nekomercijalno kretanje odnosno promet (trgovinu), koji se odnose na državu, regiju, kompartment, gazdinstvo, jato, stado ili životinju.</p> <p>(5) Bliže uslove za premještanje odnosno za stavljanje u promet životinja iz stava 1 ovog člana i nekomercijalno kretanje propisuje Ministarstvo."</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 119 mijenja se i glasi:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>"Veterinarski pregledi na mjestu otpreme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 119</b></p> <p>(1) Premještanje pošiljki životinja dozvoljeno je kada je na mjestu otpreme izvršen veterinarski</p>		<p>će se postići donošenjem podzakonskog akta o veterinarskim i zootehničkim pregledima na određenim živim životinjama i proizvodima životinjskog porijekla u unutrašnjem prometu</p>	
--	---	--	---	--

ii. iz gospodarstva, centra, organizacije, područja ili regije koja podliježe službenim ograničenjima zbog sumnje, izbijanja ili prisutnosti bolesti različiti od onih navedenih u Prilogu C ili sprovođenja zaštitnih mjera;

iii. u slučajevima kad su namijenjeni za gospodarstva, centre ili organizacije koji se nalaze u državama članicama koje su dobile garancije na osnovu člana 9. Direktive 64/432/EEZ ili drugih istovjetnih pravila Zajednice koja jesu ili će biti usvojena ili u državi koja je zakonodavstvom Zajednice potvrđena kao slobodna od bolesti, na cijelom ili dijelu svog državnog područja, iz gospodarstva koje ne daje garancije koja mogu biti zahtijevana od strane i države članice vezano za bolesti osim onih navedenih u Prilogu C;

iv. kad su namijenjeni za državu članicu ili dio državnog područja države članice koji je imao koristi od dodatnih garancija na osnovu člana 9. Direktive 64/432/EEZ ili drugih istovjetnih pravila Zajednice koja su usvojena ili će biti usvojena, iz gospodarstva, centra ili organizacije i, ako dođe do takvog slučaja, iz dijela državnog područja koji ne nudi utvrđena dodatna garancije.

Nadležno tijelo države porijekla obezbijeduju, prije izdavanja certifikata ili pratećeg dokumenta, da gospodarstva, centri ili organizacije ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj tački;

f) ako prevoz uključuje više odredišnih mjesta, životinje i proizvodi moraju se razdijeliti u toliko pošiljaka koliko je odredišnih mjesta. Svaku pošiljku moraju pratiti certifikati i/ili dokumenti navedeni u tački (d);

g) ako su životinje i proizvodi obuhvaćeni direktivama navedenima u Prilogu A koji su u skladu s pravilima Zajednice namijenjeni za izvoz u treću zemlju preko državnog područja druge države članice, poslovi prevoza moraju – osim u slučajevima hitne potrebe koju propisno odobri nadležno tijelo radi osiguranja dobrobiti životinja – ostati pod carinskim nadzorom do tačke izlaza s teritorija Zajednice, u skladu s detaljnim aranžmanima koje će izraditi Komisija, djelujući u

<p>skladu s postupkom utvrđenim u članu 18. ili, prema potrebi, članu 19.</p> <p>Štoviše, u slučaju životinja i proizvoda koji nijesu u skladu s pravilima Zajednice ili životinja i proizvoda navedenih u Prilogu B, provoz se može odvijati samo ako ga je izričito odobrilo nadležno tijelo države članice kroz koju se provози.</p> <p>2. Države članice također obezbjediti:  da se životinje i proizvodi navedeni u članu 1. koji se moraju zaklati u sklopu nacionalnog programa za iskorjenjivanje bolesti koje nisu navedene u Prilogu C, ne otpremaju na državno područje druge države članice,  da se životinje i proizvodi navedeni u Prilogu A ili životinje i proizvodi navedeni u Prilogu B ne otpremaju na državno područje druge države članice ako se ne mogu stavljati na tržište na vlastitom državnom području zbog razloga zdravlja ili zdravlja životinja opravdanih članom 36. Ugovora.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje obvezu monitoringa dodijeljenu službenom veterinaru na osnovu zakonodavstva Zajednice, nadležno tijelo sprovodi preglede gazdinstava, odobrenih sajnova i sabirnih centara, centara ili organizacija kako bi se uvjerilo da životinje i proizvodi namijenjeni trgovini ispunjavaju zahtjeve Zajednice, a posebno da ispunjavaju uslov navedene u stavu 1. tačkama (c) i (d) vezano za označavanje.</p> <p>Ako postoji osnovana sumnja da nisu ispunjeni zahtjevi Zajednice, nadležno tijelo sprovodi potrebne preglede i, ako je sumnja potvrđena, preduzima potrebne mjere koje mogu obuhvatati izolaciju toga gospodarstva, centra ili organizacije.</p> <p>3. Na osnovu postupka navedenog u članu 18. ili, prema potrebi, članu 19., Komisija može usvojiti detaljna pravila za primjenu ovog člana, posebno kako bi se u obzir uzela predmetna vrsta.</p> <p style="text-align: center;">Članovi 4 - 13</p>				
<p style="text-align: center;">Članovi 14 - 19</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		



POGLAVLJE IV. Završne i prelazne odredbe Član 20.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Članovi 22 - 27	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;">PRILOG A PRILOG B</p> <p style="text-align: center;">ŽIVOTINJE I PROIZVODI KOJI NE PODLIEŽU USKLAĐIVANJU OSIM U TRGOVINI KADA PODLIEŽU PREGLEDIMA UTVRĐENIMA OVOM DIREKTIVOM</p> <p style="text-align: center;">PRILOG C</p> <p>POPIS BOLESTI ILI EPIZOOTIKE BOLESTI KOJE PODLIEŽU OBAVEZNIM HITNIM MJERAMA, S TERITORIJALNIM OGRAĐENJIMA (DRŽAVE ČLANICE, REGIJE I ZONE)</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o veterinarskim i zootehničkim pregledima na određenim živim životinjama i proizvodima životinjskog porijekla u unutrašnjem prometu	IV kvartal 2016